

Na osnovu člana 52. Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj 2/10) i članova 10. i 11. stav (3) Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj 27/23 – prečišćeni tekst), a u skladu s članom 57. stav (2) Zakona o energetskoj efikasnosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj 25/22), na prijedlog Odjeljenja za javne poslove, broj predmeta: 02-000215/22 od 10. 6. 2024. godine, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 49. redovnoj sjednici održanoj 12. juni 2024. godine, donosi

**PRAVILNIK  
O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA  
DIO PRVI – OPĆE ODREDBE**

**Član 1.**

**(Predmet)**

Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se oblast energetske efikasnosti zgrada koje se odnose na:

tehničke zahtjeve u pogledu ispunjenja minimalnih zahtjeva za energetska efikasnost zgrada uključujući građevinske dijelove zgrada koji čine dio omotača zgrada, tehničke sisteme grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete, koje treba ispuniti prilikom projektovanja i građenja novih zgrada, te tokom upotrebe postojećih zgrada koje se griju na unutrašnju temperaturu višu od 12°C;

tehničke zahtjeve u pogledu ispunjenja minimalnih zahtjeva za energetska efikasnost zgrada koje treba ispuniti prilikom projektovanja veće obnove postojećih zgrada koje se griju na unutrašnju temperaturu višu od 12°C, ostali tehnički zahtjevi za ispunjenje minimalnih zahtjeva za energetska efikasnost zgrada;

tehničke karakteristike i drugi zahtjevi za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zgradu u svrhu ispunjenja minimalnih zahtjeva za energetska efikasnost zgrada i ocjenjivanje usklađenosti tih proizvoda s navedenim zahtjevima;

sadržaj projekta zgrada u odnosu na ispunjenje minimalnih zahtjeva za energetska efikasnost zgrada;

održavanje zgrada u odnosu na ispunjenje minimalnih zahtjeva za energetska efikasnost zgrada;

metodologiju izračunavanja energetskih karakteristika zgrada kao i metodologiju izračunavanja utroška energije potrebne za ispunjavanje različitih potreba zgrada;

postupak i kriterije za izdavanje i prezentovanje energetskih certifikata, vrstu, uzorak i sadržaj energetskog certifikata, kontrolu i vođenje registra izdatih certifikata.

**Član 2.**

**(Definicije)**

- (1) Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:
  - a) broj izmjena zraka,  $n [h^{-1}]$ , je broj izmjena zapremine grijanog zraka Ve zgrade vanjskim zrakom u jednom satu;
  - b) efektivni toplotni kapacitet,  $C_m$  (kJ/K) grijanog dijela zgrada predstavlja toplotni kapacitet koji se koristi kao stepen iskorištenja do-

- bitka topote;
- c) energetsko certificiranje je postupak koji se provodi s ciljem izdavanja certifikata o energetskoj efikasnosti zgrada;
  - d) energetska klasa zgrada je pokazatelj energetskih karakteristika zgrada, odnosno njene energetske efikasnosti, predstavlja se slovom u skali od A+ , A do G po abecednom redu, pri čemu A+ označava najpovoljniju, a G najnepovoljniju klasu;
  - e) energetski parametri zgrada su izračunati energetski parametri kao pokazatelji potrebnih za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode, rasvjetu, prilikom karakteristične upotrebe zgrada i izražava se preko specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke i Metodologijom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sistema;
  - f) faktor oblika zgrade,  $f_o = A/V_e [m^{-1}]$  je količnik površine omotača grijanog dijela zgrade  $A [m^2]$  i zapremine  $V_e [m^3]$  grijanog dijela zgrade;
  - g) faktor zasjenjenja,  $F_o [-]$ , je količnik između prosječne sunčeve energije koju dospije u zgradu kroz transparentnu površinu omotača sa uređajem za zaštitu od sunčevog zračenja ili nekim drugim vidom zasjenjenja i sunčeve energije koja bi dospjela u zgradu kroz transparentnu površinu omotača bez takvog elemenata zasjenjenja;
  - h) godišnja potrebna toploplotna energija za grijanje,  $Q_{H,nd}$  [kWh/god] je računski određena količina toplopte koju sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutrašnje projektnе temperature u zgradi tokom perioda grijanja zgrade;
  - i) godišnja potrebna toploplotna energija za hlađenje,  $Q_{C,nd}$  [kWh/god] je računski određena količina toplopte koju sistemom hlađenja treba tokom jedne godine odvesti iz zgrade radi održavanja unutrašnje projektnе temperature u zgradi tokom perioda hlađenja zgrade;
  - j) godišnja potrebna energija za ventilaciju,  $Q_{ve}$  [kWh/god] je računski određena količina energije za pripremu zraka sistemom prisilne ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije tokom jedne godine za održavanje stepena ugodnosti prostora u zgradi;
  - k) godišnja potrebna energija za rasvjetu,  $E_L$  [kWh/god] je računski određena količina energije koju treba dovesti zgradi tokom jedne godine za rasvjetu;
  - l) godišnja potrebna toploplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode,  $Q_w$  [kWh/god] je računski određena količina toplopte koju sistemom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tokom jedne godine za zagrijavanje vode;
  - m) godišnja potrebna toploplotna energija,  $Q_H$  [kWh/god] je zbir godišnje potrebne toplopte i godišnjih toploplotnih gubitaka sistema za grijanje i pripremu potrošne tople vode u zgradi;
  - n) godišnja isporučena energija  $E_{del}$  [kWh/god] je energija izražena po nosiocu energije, koja se dovodi u tehnički sistem u zgradu kroz granicu sistema kako bi se zadovoljile potrebe za grijanjem, hlađenjem, ventilacijom, potrošnom topalom vodom, rasvjetom, uređajima itd., na nivou godine;
  - o) godišnja emisija ugljjenioksida,  $CO_2$  (kg/godišnje) je emisija emitovanog ugljjenioksida u vanjsku sredinu tokom jedne godine, koja nastaje kao posljedica energetskih potreba zgrade;
  - p) godišnja primarna energija  $E_{prim}$  [kWh/god] je računski određena energija potrebna za zadovoljavanje svih energetskih potreba zgrade tokom jedne godine koja nije podvrнутa nijednom postupku pretvaranja;
  - q) godišnji toplojni gubici sistema grijanja  $Q_{H,is}$  [kWh/god] su energetski gubici sistema grijanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi;
  - r) godišnji gubici sistema hlađenja,  $Q_{C,is}$  [kWh/god] su energetski gubici sistema hlađenja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi;
  - s) godišnji toplojni gubici sistema za pripremu potrošne tople vode  $Q_{w,is}$  [kWh/god], su energetski gubici sistema pripreme potrošne tople vode tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode;
  - t) grijana prostorija je prostorija s unutrašnjom projektnom temperaturom većom od  $12^\circ C$  koja se grije neposredno grijaćim tijelima ili posredno zbog prostorne povezanosti s neposredno grijanim prostorijama, a sve grijane prostorije čine grijani dio zgrade;
  - u) koeficijent transmisionog gubitka toplope,  $H_{tr,adj}$  [W/K] je količina transmisionih toploplotnih gubitaka kroz omotač zgrada podijeljen sa razlikom unutrašnje i vanjske temperature;
  - v) koeficijent transmisionog gubitka toplope po jedinici omotača grijanog dijela zgrade,  $H'_{tr,adj}$  [W/(m<sup>2</sup>·K)] je količina transmisionih toploplotnih gubitaka kroz omotač zgrada podijeljen s razlikom unutrašnje i vanjske temperature po jedinici površine omotača zgrada;
  - w) koeficijent ventilacionih gubitaka toplope,  $H_{ve}$  [W/K] su gubici toplope nastali ventilacijom zgrada kroz vanjski omotač podijeljen s temperaturnom razlikom unutrašnjih prostorija i vanjske temperature;
  - x) korisna površina grijanog dijela zgrade,  $A_k$  [m<sup>2</sup>] je ukupna korisna površina grijanog dijela zgrade;
  - y) koeficijent prolaza toplope U [W/(m<sup>2</sup>·K)] je količina toplope koja prođe kroz pojedine dijelove zgrada po jedinici površine i jedan stepen temperaturne razlike;
  - zz) nova zgrada je izgrađena građevina za koju nije izdato odobrenje za upotrebu, odnosno građevina prije početka njenog korištenja;
  - aa) ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu  $+18^\circ C$  ili višu su zgrade jedinstvene ili mješovite namjene, kao npr. zgrade za saobraćaj i komunikacije, terminali, poštanske i telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, kao što su muzeji, biblioteke, informativno-dokumentacioni centri, zgrada arhiva, kino dvorane, koncertne dvorane, pozorišta i slično;
  - bb) parcijalni faktor zasjenjenja  $F_{hor}$  je koeficijent koji zavisi od orientacije površine, ugla horizonta i geografske širine;
  - cc) parcijalni faktor zasjenjenja  $F_{ov}$  je koeficijent koji zavisi od gornjih elemenata prozorskog otvora u zavisnosti od orientacije površine, ugla gornjeg zasjenjenja, geografske širine;
  - dd) parcijalni faktor zasjenjenja  $F_{fin}$  je koeficijent koji zavisi od bočnih elemenata prozorskog otvora u zavisnosti od orientacije površine, ugla bočnog prozorskog zasjenjenja, geografske širine;
  - ee) postojeća zgrada je zgrada izgrađena na temelju odobrenja za građenje ili drugog odgovarajućeg akta i svaka zgrada koja je prema važećim propisima iz oblasti prostornog uređenja i građenja s njim izjednačena;
  - ff) površina omotača grijanog dijela zgrade,  $A$  (m<sup>2</sup>) je ukupna površina građevinskih dijelova koji razdvajaju grijani dio zgrade od vanjskog prostora, tla ili negrijanih dijelova zgrade, uređena prema BAS EN ISO 13789, dodatak B, za slučaj vanjskih dimenzija;
  - gg) primarna energija je energija iz obnovljivih i neobnovljivih izvora koja nije podvrнутa nijednom postupku pretvorbe;
  - hh) solarni priliv toplope,  $Q_{sol}$  [kWh] je količina toplope dobijena solarnim uticajem za posmatrani period;
  - ii) specifična isporučena godišnja energija  $E_{del}$  [kWh/m<sup>2</sup>·god] je energija izražena po nosiocu energije, koja se dovodi u tehnički sistem u zgradu kroz granicu sistema kako bi se zadovoljile potrebe za grijanjem, hlađenjem, ventilacijom, potrošnom topalom vodom, rasvjetom, uređajima itd. u ukupnoj korisnoj površini, na nivou godine;
  - jj) specifična godišnja primarna energija  $E''_{prim}$  [kWh/(m<sup>2</sup>·god)] je računski određena energija potrebna za zadovoljavanje svih energetskih potreba zgrade tokom jedne godine u ukupnoj korisnoj površini zgrade, koja nije podvrнутa nijednom postupku pretvaranja;
  - kk) specifična godišnja potrebna toploplotna energija za grijanje,  $Q''_{H,nd}$  [kWh/(m<sup>2</sup>·god)] je računski određena količina toplope koju sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutrašnje projektovane temperature u ukupnoj korisnoj površini grijanog dijela zgrade tokom perioda grijanja zgrade;
  - ll) specifična godišnja potrebna toploplotna energija za hlađenje,  $Q''_{C,nd}$  [kWh/m<sup>2</sup>·god] je računski određena količina toplope koju sistemom hlađenja treba tokom jedne godine odvesti iz zgrade radi održavanja unutrašnje projektnе temperature u ukupnoj korisnoj površini hlađenog dijela zgrade u zgradi tokom perioda hlađenja zgrade;
  - mm) stambena zgrada je zgrada:
  - koja u cijelosti ili u 90% (devedesetpostotnom) procentu je neto podna površina namijenjena za stanovanje ili koja nema više od 50 m<sup>2</sup> neto podne površine u drugoj namjeni ili s apartmanima u turističkom naselju;
  - nn) stvarni klimatski podaci su klimatski podaci dobiveni statističkom obradom podataka meteorološke stanice koja je najbliža lokaciji zgrade;
  - oo) termotehnički sistem je tehnička oprema za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode zgrade ili dijela zgrade kao samostalne upotrebljive cjeline;
  - pp) toploplotna provodljivost λ [W/(m·K)] je fizička karakteristika raznih materijala koja pokazuje koliko toplope određeni materijal može da prenese po metru i stepenu K;
  - qq) toploplotni most je manje područje u omotaču grijanog dijela zgrade kroz koje je toplojni gubitak povećan u odnosu na druge dijelove omotača zbog promjene materijala, debljine ili geometrije građevinskog dijela;
  - rr) troškovno optimalni nivo je nivo minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti koji rezultira najmanjim troškom tokom procijenjenog ekonomskog vijeka trajanja, pri čemu se najmanji trošak određuje uzimajući u obzir troškove ulaganja povezanih s energijom, troškove održavanja i operativne troškove, uključujući troškove i uštедe energije, vrstu dotične zgrade, zaradu od proizvedene energije, gdje je primjenjivo, kao i troškove zbrinjavanja, gdje je primjenjivo;
  - ss) udio površine transparentnih površina u ukupnoj površini fasade, f [-], je količnik površine prozora, balkonskih vrata i transparentnih

dijelova fasade i ukupne površine fasade, a kod grijanih potkrovila površini transparentnih površina dodaje se površina krovnih prozora, a ukupnoj površini fasade dodaje se pripadajuća površina kosog krova s krovnim prozorima;

tt) unutrašnja projektna temperatura,  $\theta_{int,sel}$  [°C] je projektom predviđena temperatura unutrašnjeg zraka svih prostora grijanog dijela zgrade;

uu) vanjska temperatura,  $\Theta_e$  (°C), je temperatura vanjskog zraka;

vv) višestambena zgrada tj. zgrada za kolektivno stanovanje je stambena zgrada sa tri ili više stanova, stambeni blok, te stambena zgrada za stanovanje zajednica, kao npr. dom za starije i iznemogle osobe, dječji, dački, studentski dom, sirotište, kasarne, zatvor, zgrada s apartmanima za povremeni boravak i slično;

ww) zapremina grijanog dijela zgrade,  $V_e$  [ $m^3$ ] je bruto zapremina dijela zgrade koja se zagrijava na određenu temperaturu, a koja je obuhvaćena omotačem grijanog dijela zgrade;

xx) zapremina grijanog zraka,  $V$  [ $m^3$ ] je neto zapremina grijanog dijela zgrade u kojem se nalazi zrak, a određuje se koristeći unutrašnje dimenzije ili prema približnom izrazu  $V = 0,76 \cdot V_e$  za zgrade do tri etaže, odnosno  $V = 0,8 \cdot V_e$  u ostalim slučajevima.

### Član 3. (Svrha i cilj)

(1) Zahtjevi iz ovog pravilnika moraju se ispuniti pri projektovanju i građenju novih zgrada, odnosno pri projektovanju veće obnove postojećih zgrada.

(2) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na stambene i nestambene zgrade.

(3) Stambene zgrade mogu biti stambene i stambeno-poslovne zgrade, i to:

- a) individualne stambene i individualne stambeno-poslovne zgrade i
- b) zgrade kolektivnog stanovanja sa etažnom svojinom.

(4) Nestambene zgrade mogu biti:

- a) zgrade namijenjene za obavljanje javnih administrativnih poslova i poslovne zgrade;
- b) zgrade namijenjene obrazovanju i kulturi;
- c) zgrade namijenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti;
- d) zgrade namijenjene turizmu i ugostiteljstvu;
- e) zgrade namijenjene za sport i rekreatiju;
- f) zgrade namijenjene za trgovinu i uslužne djelatnosti i
- g) ostale nestambene zgrade mješovite namjene i zgrade druge namjene koje troše energiju.

(5) Za zgrade za koje nije predviđeno grijanje ili koje se griju do temperature 12 °C moraju se, u skladu s namjenom zgrade, pri projektovanju i građenju novih, odnosno projektovanju veće obnove postojećih zgrada, ispuniti zahtjevi ovoga pravilnika koji se odnose na:

- a) toplotnu zaštitu zgrade i
- b) sprečavanje nastajanja građevinske štete, koja nastaje npr. zbog kondenzacije vodene pare.

### DIO DRUGI – ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA POGLAVLJE I . MINIMALNI ZAHTJEVI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST NOVIH ZGRADA

#### Član 4.

##### (Uslovi za ispunjenje zahtjeva energetske efikasnosti zgrade)

Uslovi za ispunjenje zahtjeva za energetsku efikasnost zgrade utvrđuju se uzimajući u obzir:

- a) najveću dopuštenu godišnju potrebnu toplostnu energiju za grijanje po jedinici korisne grijane površine zgrade  $Q''_{H,nd}$  [ $kWh/(m^2 \cdot god)$ ], i godišnju primarnu energiju po jedinici korisne površine zgrade  $E'_{prim}$  [ $kWh/(m^2 \cdot god)$ ];
- b) najveći dopušteni koeficijent transmisijske razmjene toplosti po jedinici površine omotača grijanog dijela zgrade  $H'_{tr,adj}$ ;
- c) sprečavanje pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja sunčevog zračenja tokom ljeta;
- d) ograničenja zrakopropusnosti omotača zgrade;
- e) najveći dopušteni koeficijent prolaza toplove pojedinih građevinskih dijelova omotača grijanog dijela zgrade i pojedinih građevinskih dijelova između grijanih dijelova zgrade različitih korisnika;
- f) smanjenje uticaja toploih mostova omotača zgrade;
- g) najveću dopuštenu kondenzaciju vodene pare unutar građevinskog dijela zgrade;
- h) sprečavanje kondenzacije vodene pare na unutrašnjoj površini omotača zgrade.

## Član 5.

### (Minimalni zahtjevi za energetsku efikasnost stambene zgrade grijane na temperaturu od 18 °C ili veću)

(1) Individualna stambena i individualna stambeno-poslovna zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna topotna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $Q''_{H,nd}$  [kWh/(m<sup>2</sup>·god)], zavisno od faktora oblika zgrade  $f_0$ :

- a) za  $f_0 \leq 0,20$   $Q''_{H,nd} = 46,56$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- b) za  $0,20 < f_0 < 1,05$   $Q''_{H,nd} = (36,28 + 51,41 \cdot f_0)$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- c) za  $f_0 \geq 1,05$   $Q''_{H,nd} = 90,26$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(2) Individualna stambena i individualna stambeno-poslovna zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna primarna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $E''_{prim}$  (kWh/(m<sup>2</sup>·god)), nije veća od vrijednosti

$$E''_{prim} = 135$$
 kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(3) Višestambena zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna topotna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $Q''_{H,nd}$  [kWh/(m<sup>2</sup>·god)], zavisno od faktora oblika zgrade  $f_0$ :

- a) za  $f_0 \leq 0,20$   $Q''_{H,nd} = 46,56$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- b) za  $0,20 < f_0 < 1,05$   $Q''_{H,nd} = (36,28 + 51,41 \cdot f_0)$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- c) za  $f_0 \geq 1,05$   $Q''_{H,nd} = 90,26$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(4) Višestambena zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna primarna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $E''_{prim}$  (kWh/(m<sup>2</sup>·god)), nije veća od vrijednosti  $E''_{prim} = 180$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

## Član 6.

### (Minimalni zahtjevi za energetsku efikasnost nestambene zgrade grijane na temperaturu od 18 °C ili veću)

(1) Zgrada namijenjena za obavljanje javnih administrativnih poslova i poslovna zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna topotna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $Q''_{H,nd}$  [kWh/(m<sup>2</sup>·god)], zavisno od faktora oblika zgrade  $f_0$ :

- a) za  $f_0 \leq 0,20$   $Q''_{H,nd} = 30,23$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- b) za  $0,20 < f_0 < 1,05$   $Q''_{H,nd} = (19,95 + 51,41 \cdot f_0)$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- c) za  $f_0 \geq 1,05$   $Q''_{H,nd} = 73,93$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(2) Zgrada namijenjena za obavljanje javnih administrativnih poslova i poslovna zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna primarna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $E''_{prim}$  (kWh/(m<sup>2</sup>·god)), nije veća od vrijednosti  $E''_{prim} = 95$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(3) Zgrada namijenjena obrazovanju i kulturi za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da

godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $Q''_{H,nd}$  [kWh/(m<sup>2</sup>·god)], zavisno od faktora oblika zgrade  $f_0$ :

- a) za  $f_0 \leq 0,20$   $Q''_{H,nd} = 21,89$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- b) za  $0,20 < f_0 < 1,05$   $Q''_{H,nd} = (11,61 + 51,41 \cdot f_0)$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- c) za  $f_0 \geq 1,05$   $Q''_{H,nd} = 65,59$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(4) Zgrada namijenjena obrazovanju i kulturi za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna primarna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $E''_{prim}$  (kWh/(m<sup>2</sup>·god)), nije veća od vrijednosti  $E''_{prim} = 85$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(5) Zgrada namijenjena zdravstvu i socijalnoj zaštiti za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $Q''_{H,nd}$  [kWh/(m<sup>2</sup>·god)], zavisno od faktora oblika zgrade  $f_0$ :

- a) za  $f_0 \leq 0,20$   $Q''_{H,nd} = 41,44$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- b) za  $0,20 < f_0 < 1,05$   $Q''_{H,nd} = (31,15 + 51,41 \cdot f_0)$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- c) za  $f_0 \geq 1,05$   $Q''_{H,nd} = 85,13$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(6) Zgrada namijenjena zdravstvu i socijalnoj zaštiti za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna primarna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $E''_{prim}$  (kWh/(m<sup>2</sup>·god)), nije veća od vrijednosti  $E''_{prim} = 250$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(7) Zgrada namijenjena turizmu i ugostiteljstvu za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $Q''_{H,nd}$  [kWh/(m<sup>2</sup>·god)], zavisno od faktora oblika zgrade  $f_0$ :

- a) za  $f_0 \leq 0,20$   $Q''_{H,nd} = 48,15$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- b) za  $0,20 < f_0 < 1,05$   $Q''_{H,nd} = (37,87 + 51,41 \cdot f_0)$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- c) za  $f_0 \geq 1,05$   $Q''_{H,nd} = 91,85$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(8) Zgrada namijenjena turizmu i ugostiteljstvu za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna primarna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $E''_{prim}$  (kWh/(m<sup>2</sup>·god)), nije veća od vrijednosti  $E''_{prim} = 150$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(9) Zgrada namijenjena za sport i rekreaciju za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $Q''_{H,nd}$  [kWh/(m<sup>2</sup>·god)], zavisno od faktora oblika zgrade  $f_0$ :

- a) za  $f_0 \leq 0,20$   $Q''_{H,nd} = 128,09$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- b) za  $0,20 < f_0 < 1,05$   $Q''_{H,nd} = (117,81 + 51,41 \cdot f_0)$  kWh/(m<sup>2</sup>·god),
- c) za  $f_0 \geq 1,05$   $Q''_{H,nd} = 171,79$  kWh/(m<sup>2</sup>·god).

(10) Zgrada namijenjena za sport i rekreaciju za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna primarna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $E''_{prim}$  (kWh/(m<sup>2</sup>·god)), nije veća od vrijednosti

$E''_{\text{prim}} = 350 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ .

(11) Zgrada namijenjena za trgovinu i uslužne djelatnosti za koju je grijanje predviđeno na temperaturu  $18^\circ\text{C}$  ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna topotna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $Q''_{\text{H,nd}}$  [ $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ ], zavisno od faktora oblika zgrade  $f_0$ :

- a) za  $f_0 \leq 0,20$   $Q''_{\text{H,nd}} = 65,76 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ ,
- b) za  $0,20 < f_0 < 1,05$   $Q''_{\text{H,nd}} = (55,48 + 51,41 \cdot f_0) \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ ,
- c) za  $f_0 \geq 1,05$   $Q''_{\text{H,nd}} = 109,46 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ .

(12) Zgrada namijenjena za trgovinu i uslužne djelatnosti za koju je grijanje predviđeno na temperaturu  $18^\circ\text{C}$  ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna primarna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $E''_{\text{prim}}$  ( $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ ), nije veća od vrijednosti  $E''_{\text{prim}} = 400 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ .

(13) Ostale nestambene zgrade za koje je grijanje predviđeno na temperaturu  $18^\circ\text{C}$  ili veću moraju biti projektovane i izgrađene na način da godišnja potrebna topotna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $Q''_{\text{H,nd}}$  [ $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ ], zavisno od faktora oblika zgrade  $f_0$ :

- a) za  $f_0 \leq 0,20$   $Q''_{\text{H,nd}} = 46,56 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ ,
- b) za  $0,20 < f_0 < 1,05$   $Q''_{\text{H,nd}} = (36,28 + 51,41 \cdot f_0) \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ ,
- c) za  $f_0 \geq 1,05$   $Q''_{\text{H,nd}} = 90,26 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ .

(14) Ostale nestambene zgrade za koju je grijanje predviđeno na temperaturu  $18^\circ\text{C}$  ili veću mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna primarna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade,  $E''_{\text{prim}}$  ( $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ ), nije veća od vrijednosti  $E''_{\text{prim}} = 180 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{god})$ .

### Član 7.

#### (Izuzeće od ograničenja potrebne topotne energije za grijanje)

Ograničenja godišnje potrebne topotne energije za grijanje u skladu s članom 5. i članom 6. ovog pravilnika ne primjenjuju se na:

- a) zgradu koja najmanje 70% (sedamdeset posto) potrebne topotne energije za grijanje podmiruje iz individualnih obnovljivih izvora energije i
- b) zgradu kod koje se više od polovine topotnih gubitaka nadoknađuje unutrašnjim izvorima toplote iz tehnološkog procesa.

### Član 8.

#### (Elektrootpornog grijanje)

Za novu zgradu ili njen dio koji se grije sistemom elektrootpornog grijanja, proračunata godišnja potrebna topotna energija za grijanje po jedinici korisne površine zgrade ili njenog dijela množi se faktorom 1,3 i dobijena vrijednost, svedena na jedinicu korisne površine, odnosno zapremine, mora biti manja od najveće dopuštene vrijednosti iz člana 5, odnosno člana 6. ovog pravilnika.

## **Član 9.** **(Najveće dopuštene vrijednosti $H'_{tr,adj}$ za stambene zgrade)**

- (1) Stambena zgrada mora biti projektovana i izgrađena na način da koeficijent transmisionog topotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog dijela zgrade,  $H'_{tr,adj} = H_{tr,adj} / A$  [W/(m<sup>2</sup>·K)] zavisno od faktora oblika zgrade  $f_0$ , nije veći od vrijednosti utvrđene jednačinom:  $H'_{tr,adj} = 0,30 + 0,15/f_0$ .
- (2) Vrijednost  $H'_{tr,adj}$  koja se prema jednačini iz stava (1) ovog člana dobije za  $f_0 = 0,20 \text{ m}^{-1}$  primjenjuje se i za  $f_0 < 0,20 \text{ m}^{-1}$ .
- (3) Vrijednost  $H'_{tr,adj}$  koja se prema jednačini iz stava (1) ovog člana dobije za  $f_0 = 1,05 \text{ m}^{-1}$  primjenjuje se i za  $f_0 > 1,05 \text{ m}^{-1}$ .
- (4) Stavovi (1) i (2) ovog člana primjenjuju se i na nestambene zgrade kod kojih je udio površine transparentnih površina u ukupnoj površini fasade (pročelje)  $f \leq 30\%$  (trideset posto).

## **Član 10.** **(Najveće dopuštene vrijednosti $H'_{tr,adj}$ za nestambene zgrade)**

- (1) Nestambena zgrada kod koje je udio površine transparentnih površina u ukupnoj površini fasade  $f > 30\%$ , mora biti projektovana i izgrađena na način da koeficijent transmisionog gubitka topote po jedinici površine omotača grijanog dijela zgrade,  $H'_{tr,adj} = H_{tr,adj} / A$  [W/(m<sup>2</sup>·K)] zavisno od faktora oblika zgrade,  $f_0$ , nije veći od vrijednosti utvrđene jednačinom:  $H'_{tr,adj} = 0,35 + 0,24/f_0$ .
- (2) Vrijednost  $H'_{tr,adj}$  koja se prema jednačini iz stava (1) ovog člana dobije za  $f_0 = 0,20 \text{ m}^{-1}$  primjenjuje se i za  $f_0 < 0,20 \text{ m}^{-1}$ .
- (3) Vrijednost  $H'_{tr,adj}$  koja se prema jednačini iz stava (1) ovog člana dobije za  $f_0 = 1,05 \text{ m}^{-1}$  primjenjuje se i za  $f_0 > 1,05 \text{ m}^{-1}$ .

## **Član 11.** **(Način proračuna potrebne topotne energije za grijanje i hlađenje)**

- (1) Godišnja potrebna topotna energija za grijanje zgrade,  $Q_{H,nd}$  [kWh/(m<sup>2</sup>·god)] izračunava se u skladu sa standardom BAS EN ISO 13790:2018, metoda proračuna po mjesecima, uz sljedeće uslove:
  - a) za proračun gubitaka topote,  $Q_{H,ht}$  za zgradu sa uvedenim sistemom za klimatizaciju i nestambenu zgradu za unutrašnju temperaturu grijanja,  $\Theta_{int,set,H}$  primjenjuje se projektom predviđena vrijednost;
  - b) za proračun gubitaka topote,  $Q_{H,ht}$  za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene koja nema uveden sistem za klimatizaciju pretpostavlja se da unutrašnja projektna temperatura grijanja iznosi  $\Theta_{int,set,H} = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
  - c) u slučaju primjene sistema prekidanog grijanja za nestambenu zgradu, gubici topote,  $Q_{H,ht}$  računaju se tako da se unutrašnja projektna temperatura grijanja zamijeni sa srednjom unutrašnjom temperaturom, a projektno trajanje prekida grijanja kod nestambenih zgrada javne namjene iznosi sedam sati sa unutrašnjom projektnom temperaturom  $16 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , a za nestambene zgrade trajanje prekida grijanja je prema podacima iz projekta;

d) unutrašnji priliv toplice od korisnika, rasvjete i uređaja,  $Q_{int}$  proračunava se ili se određuje u skladu popisom energetskih parametara neophodnih pri energetskom pregledu postojećih zgrada sadržanih u Tabeli 1. ANEKSA I, koji je sastavni dio ovog pravilnika;

e) kod proračuna solarnih priliva toplice,  $Q_{sol}$  uzimaju se u obzir transparentne površine vanjskih građevinskih dijelova koje su izložene sunčevu zračenju, a kod transparentnih površina potrebno je uzeti u obzir stepen zasjenjenosti, a može se izračunavati na pojednostavljeni način  $F_{sh} = 0,9$  za zasjenjeni nezaklonjeni položaj i  $F_{sh} = 0,6$  za zasjenjeni zaklonjeni položaj, kao i uslijed zaprljanosti stakla i odstupanja u odnosu na upadni ugao (različito od  $90^\circ$ ), efektivni stepen propustljivosti energije,  $g_{gl} = 0,9$  g ili na detaljan način  $F_{sh} = F_c \cdot F_{hor} \cdot F_{ov} \cdot F_{fin}$  prateći vrijednosti navedenih veličina u jednačini navedenoj u popisu najvećih dopuštenih koeficijenata prolaza toplice, građevinskih dijelova zgrade koje treba ispuniti pri projektovanju novih ili većoj obnovi postojećih zgrada i utvrđene vrijednosti tehničkih karakteristika građevinskih proizvoda s kojima se mogu provoditi dokazni proračuni utvrđeni ANEKSOM II, koji je sastavni dio ovog pravilnika;

f) kod proračuna koeficijenta toplotnog gubitka ventilacijom,  $H_{Ve}$  broj izmjena zraka n određuje se prema standardu BAS EN ISO 13789:2018 za srednji nivo nepropusnosti za zrak omotača zgrade, a ako ne postoje tačniji podaci, dodatni tok zraka uslijed vjetra i uzgona,  $V_x$  može se računati s vrijednosti  $V_x = 0,2 \cdot V_e [m^3/h]$  ili prema Tabeli 4. iz ANEKSA I ovog pravilnika;

g) za efektivni topotni kapacitet,  $C_m$  (kJ/K), grijanog dijela zgrade, koji se koristi kod utvrđivanja stepena iskorištenja dobitaka toplice, dozvoljeno je koristiti približne vrijednosti prema Tabeli 7. iz ANEKSA I ovog pravilnika.

(2) Primjenu ovih približnih izraza treba navesti u dijelu projekta kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i topotnu zaštitu.

(3) Kod proračuna gubitaka toplice prostor garaže s kojim graniči grijana prostorija zgrade i negrijanih stepenišnih prostora galerijskog tipa tj. šahtovskog tipa ili prostora temperature ispod  $0^\circ C$ , kad je vanjska temperatura  $-20^\circ C$ , posmatra se kao vanjski prostor.

(4) Godišnja potrebna topotna energija za hlađenje zgrade,  $Q_{C,nd}[kWh/god]$  izračunava se u skladu sa standardom BAS EN ISO 13790:2018, metoda proračuna po mjesecima.

(5) Godišnja potrebna topotna energija za rasvjetu,  $E_L$  (kWh/god), proračunava se u skladu sa normom BAS EN 15193, na temelju instalirane snage rasvjete i korištenja na godišnjem nivou, a prema vrsti zgrada, prisutnosti i načinu upravljanja rasvjetom.

## Član 12.

### (Najveći dopušteni stepen propuštanja sunčevog zračenja)

(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunčevog zračenja tokom ljeta potrebno je sprječiti odgovarajućim tehničkim rješenjima.

(2) Kada je tehničko rješenje iz stava (1) ovog člana uređaj za zaštitu od sunčevog zračenja transparentnih površina u omotaču zgrade, tada za prostoriju s najvećim udjelom transparentnih površina u površini fasade, odnosno krova koji pripadaju toj prostoriji, proizvod stepena propuštanja ukupne energije kroz transparentne površine, uključujući i ukupno zasjenjenje i predviđene uređaje za zaštitu od sunčevog zračenja  $g_{tot}$  i udjela površine transparentnih površina u površini fasade, odnosno krova posmatrane prostorije f, treba ispuniti zahtjev:  $g_{tot} \cdot f < 0,25$ .

(3) Provjera ispunjavanja zahtjeva iz stava (2) ovog člana provodi se za svaku projektom predviđenu različitu vrstu uređaja za zaštitu od sunčevog zračenja.

- (4) Vrijednosti proizvoda  $g_{\text{tot}} \cdot f$  iz stava (2) ovog člana odnose se na slučaj kada je pokretni uredaj za zaštitu od sunčevog zračenja u zatvorenom položaju.
- (5) Stepen propuštanja ukupne toplotne energije kroz transparentnu površinu, uključivši i ukupno zasjenčenje iz stava (2) ovog člana, određuje se prema izrazu:  $g_{\text{tot}} \cdot f = F_w \cdot g \cdot F_{\text{sh}}$ .
- (6) Izraz iz stava (5) ovog člana podrazumijeva:
- $F_w = 0,9$  – faktor umanjenja zbog neokomitog pada sunčevog zračenja i uslijed zaprljanosti stakla;
  - stepon propuštanja ukupne sunčeve energije kroz transparentnu površinu kod okomitog pada zračenja određuje se u skladu sa standardom BAS EN 410:2012;
  - $F_{\text{sh}}$  – faktor umanjenja ukupnog zasjenčenja iz stava (2) ovog člana;
  - $F_{\text{sh}} = F_c \cdot F_{\text{hor}} \cdot F_{\text{ov}} \cdot F_{\text{fin}}$ .

(7) Vrijednosti veličina  $g$  i  $F_c$ , iz stava (6) ovog člana utvrđene su:

- za  $g$  u Tabeli 2. ANEKSA II ovog pravilnika;
- za  $F_c$  utvrđenim u Tabeli 5. ANEKSA II ovog pravilnika.

(8) Ako se zaštita od pregrijavanja prostorija zgrade koja nastaje zbog djelovanja sunčevog zračenja tokom ljeta rješava tehničkim rješenjem različitim od rješenja iz stava (2) ovog člana, tada primjena takvog drugog rješenja ne može dati nepovoljniji rezultat zaštite od zahtjeva iz stava (2) ovog člana.“

### Član 13.

#### (Sjeverna orijentacija transparentnih površina)

- Za transparentne površine orijentisane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najveća dopuštena vrijednost proizvoda  $g_{\text{tot}} \cdot f$  iz člana 12. stav (2) ovog pravilnika ne umanjuje se za ukupno zasjenčenje.
- Kao sjeverna orijentacija podrazumijeva se područje ugla između pravca sjevera i pravca okomitog na površinu fasade, koji odstupa od pravca sjevera na nekoj od dvije strane do  $22,5^\circ$ .

### Član 14.

#### (Zahtjev za zgrade grijane na temperaturu veću od $12^\circ\text{C}$ , a manju od $18^\circ\text{C}$ )

- (1) Zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturi većoj od  $12^\circ\text{C}$ , a manjoj od  $18^\circ\text{C}$ , mora biti projektovana i izgrađena na način da koeficijent transmisionog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog prostora zgrade,  $H'_{\text{tr,adj}} = H_{\text{tr,adj}}/A$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ], zavisno od faktora oblika zgrade,  $f_0$  nije veći od vrijednosti utvrđene jednačinom:

$$H'_{\text{tr,adj}} = 0,53 + 0,10/f_0$$

- (2) Vrijednost  $H'_{\text{tr,adj}}$ , koja se prema jednačini iz stava (1) ovog člana dobije za  $f_0 = 0,20 \text{ m}^{-1}$  primjenjuje se i za  $f_0 < 0,20 \text{ m}^{-1}$ .
- (3) Vrijednost  $H'_{\text{tr,adj}}$ , koja se prema jednačini iz stava (1) ovog člana dobije za  $f_0 = 1,05 \text{ m}^{-1}$  primjenjuje se i za  $f_0 > 1,05 \text{ m}^{-1}$ .

### Član 15.

#### (Zahtjev za zgrade u kojima se tokom ljeta troši energija za hlađenje)

Zahtjeve iz člana 12. i člana 13. ovog pravilnika mora ispuniti zgrada kod koje se tokom ljeta:

- troši energiju radi hlađenja njenog unutrašnjeg prostora i
- treba ograničiti porast unutrašnje temperature, u skladu s njenom namjenom.

### Član 16.

#### (Način proračuna koeficijenta transmisionog gubitka topline $H'_{\text{tr,adj}}$ ( $\text{W}/\text{K}$ ))

Koeficijent transmisionog gubitka toplove,  $H'_{tr,adj} [\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$  računa se prema standardu BAS EN 13790:2018, u vezi sa standardom BAS EN ISO 13789:2018.

### Član 17.

#### (Minimalni zahtjevi energetske efikasnosti sistema za proračun toplotne energije za zagrijavanje potrošne tople vode)

(1) Minimalni zahtjevi energetske efikasnosti sistema za pripremu potrošne tople vode ispunjavaju se izborom energetski efikasnih spremnika tople vode ili protočnih sistema i pripadajućih elemenata, energetski efikasnim razvodom, uravnoteženom regulacijom sistema u zgradi, pojedinim dijelovima ili prostorima.

(2) Godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode određuje se prema izrazu:

- a)  $Q_{W,nd} = (Q_{W,A,a} / 365) \cdot A_k \cdot d$  (kWh) za stambene zgrade, odnosno,
- b)  $Q_{W,nd} = 4,182 \cdot V_{W,dan} \cdot f \cdot (\Theta_{W,del} - \Theta_{W,0}) \cdot d / 3600$  (kWh) za nestambene zgrade.
- (3) Izraz iz stava (2) tačke a) ovoga člana podrazumijeva:
  - a)  $A_k$  – korisna grijana površina zgrade ( $\text{m}^2$ );
  - b)  $d$  – broj dana u posmatranom periodu (-);
  - c)  $Q_{W,nd}$  – toplotna energija potrebna za pripremu potrošne tople vode u posmatranom periodu (kWh);
  - d)  $Q_{W,A,a}$  – specifična toplotna energija potrebna za pripremu potrošne tople vode ( $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{god})$ ).
- (4) Vrijednost  $Q_{W,A,a}$  iz stava (3) tačke d) ovoga člana, pojednostavljen, iznosi:
  - a)  $Q_{W,A,a} = 12,5 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{god})$  za stambene zgrade koje imaju tri ili manje stanova, prema Metodologiji, odnosno;
    - b)  $Q_{W,A,a} = 16 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{god})$  za stambene zgrade koje imaju više od tri stana, prema Metodologiji.
  - (5) Izraz iz stava (2) tačke b) ovoga člana podrazumijeva:
    - a)  $V_{W,dan}$  – dnevna potrošnja potrošne tople vode po jedinici mjere pri temperaturi  $\Theta_{W,del}$  (litara/jedinici/dan), prema Metodologiji;
    - b)  $f$  – broj jedinica, kao npr. kreveta, radnih mesta i slično;
    - c)  $\Theta_{W,del}$  – temperatura potrošne tople vode ( $^\circ\text{C}$ ), koja iznosi  $\Theta_{W,del} = 60 \text{ }^\circ\text{C}$ ;
    - d)  $\Theta_{W,0}$  – temperatura svježe vode ( $^\circ\text{C}$ ), koja iznosi  $\Theta_{W,0} = 13,5 \text{ }^\circ\text{C}$ .

### Član 18.

#### (Zahtjevi za zaptivenost fasadnih otvora, ograničenja zrakootpornosti omotača zgrade)

(1) Zgrada mora biti projektovana i izgrađena na način da građevinski dijelovi koji čine omotač grijanog dijela zgrade, uključujući i spojnice između pojedinih građevinskih dijelova i otvora ili transparentnih elemenata koji nemaju mogućnost otvaranja, budu minimalne zrakootpornosti u skladu s dostignutim stepenom razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.

(2) Zaptivenost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz Tabele 4. ANEKSA II ovog pravilnika.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana dopuštena je i veća zaptivenost od propisane ako je to potrebno:

- a) da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uslovi i
- b) zbog upotrebe uređaja za grijanje i kuhanje s otvorenim plamenom.

(4) Spojnice između punih građevinskih dijelova omotača zgrade i otvora ili drugih transparentnih elemenata kao što su prozori, vrata, ostakljene stijene, nadsvjetla i slično moraju biti izvedene na nivou minimalne tehnički ostvarive zrakopropusnosti, uz istovremeno sprečavanje pojave građevinskih šteta zbog unutrašnje kondenzacije uslijed neadekvatne primjene brtvenih materijala ili folija niske paropropusnosti i sprečavanje

površinske kondenzacije na unutrašnjim stranama spojnica uslijed nedovoljnog nivoa, pozicije ili nepostojanja toplotne izolacije na spojnicama.

(5) Kod postojećih zgrada sa prirodnom ventilacijom procjena zrakopropusnosti omotača, odnosno broja izmjena zraka na čas u zavisnosti od zaklonjenosti i klase zaptivenosti prema standardu BAS EN ISO 13789:2018, vrši se parametrima iz ANEKSA I ovog pravilnika.

### Član 19.

#### (Zahtjevi za izmjenom unutrašnjeg zraka)

(1) Kod stambenih zgrada broj izmjena volumena unutrašnjeg zraka vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje  $n = 0,5 \text{ h}^{-1}$  ako propisom, donesenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje to područje, nije drukčije propisano.

(2) Kod nestambenih zgrada broj izmjena volumena unutrašnjeg zraka vanjskim zrakom utvrđuje se prema Metodologiji, ako propisom, donesenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje to područje, nije drukčije propisano.

(3) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutrašnjeg zraka od najmanje  $n = 0,2 \text{ h}^{-1}$ .

(4) Najmanji broj izmjena zraka iz stava (1) i (2) ovog člana može biti veći u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno:

- da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uslovi ili
- zbog upotrebe uređaja za grijanje ili kuhanje s otvorenim plamenom.

### Član 20.

#### (Uređaji za regulaciju ventilacije)

(1) Ako se za ventilaciju zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uređaji s otvorima za ventilaciju, tada mora postojati mogućnost njihovog jednostavnog regulisanja u skladu s potrebama korisnika zgrade.

(2) Stav (1) ovog člana ne primjenjuje se kod ugradnje uređaja za ventilaciju s automatskom regulacijom protoka vanjskog zraka.

(3) Uređaji za ventilaciju u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrđene u Tabeli 4. iz ANEKSA I ovog pravilnika.

### Član 21.

#### (Ispitivanje zaptivenosti, odnosno zrakopropusnosti)

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zaptivenosti u skladu s članom 18. ovog pravilnika dokazuje se i ispitivanjem na izgrađenoj zgradi prema važećim tehničkim pravilima do usvajanja standarda BAS EN 13829:2008 (BAS EN ISO 9972:2016), metoda određivanja A.

(2) Prilikom ispitivanja iz stava (1) ovog člana, za razliku pritisaka između unutrašnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka, sveden na zapreminu grijanog zraka, ne smije biti veći od vrijednosti  $n_{50} = 3,0 \text{ h}^{-1}$  kod zgrade bez mehaničkog uređaja za ventilaciju, odnosno  $n_{50} = 1,5 \text{ h}^{-1}$  kod zgrade sa mehaničkim uređajem za ventilaciju.

### Član 22.

#### (Zahtjevi za zgrade kolektivnog stanovanja i nestambene zgrade)

(1) Kod zgrade kolektivnog stanovanja koje imaju više stambenih jedinica zahtjevi navedeni u članovima 18, 19, 20. i 21. ovog pravilnika moraju biti zadovoljeni za svaki stan.

(2) Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u članovima 18, 19, 20. i 21. ovog pravilnika odnose se na omotač grijanog dijela zgrade.

### Član 23.

#### (Granične vrijednosti koeficijenata prolaza toplote za slučaj objekata koji se griju na temperaturu veću od 12 °C)

- (1) Za zgradu koja se grije na temperaturu veću od  $12^{\circ}\text{C}$  koeficijenti prolaza topote,  $U$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] građevinskih dijelova zgrade koji graniče s vanjskim zrakom, tlom ili dijelom zgrade s temperaturom  $\leq 12^{\circ}\text{C}$  ne mogu biti veći od vrijednosti utvrđenih u Tabeli 1. iz ANEKSA II ovog pravilnika.
- (2) U Tabeli iz stava (1) ovog člana navedene vrijednosti koeficijenta prolaza topote,  $U$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] važe za svaki građevinski element površine  $0,5 \text{ m}^2$  ili veći.

### Član 24.

#### (Uticaj toplotnih mostova u ukupnoj godišnjoj potrošnji toplotne energije)

- (1) Zgrada koja se grije na temperaturu veću od  $12^{\circ}\text{C}$  mora biti projektovana i izgrađena na način da uticaj toplotnih mostova na godišnju potrebnu toplotu za grijanje bude što manji, a da bi se ispunio taj zahtjev, prilikom projektovanja treba primijeniti sve ekonomski prihvatljive tehničke i tehnološke mogućnosti da bi se spriječio nastanak građevinske štete u vidu unutrašnje ili vanjske kondenzacije u projektnim uslovima korištenja zgrade.
- (2) Uticaj toplotnih mostova kod proračuna godišnje potrebne toplotne energije za grijanje i koeficijent transmisionog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog dijela zgrade definisani su prema standardima BAS EN ISO 13789:2018, BAS EN ISO 14683:2018, BAS EN ISO 10211:2018 i BAS EN 13370:2018.
- (3) Bosanskohercegovački standardi toplotnih mostova na zgradama prikazana su u Katalogu dobro riješenih toplotnih mostova na zgradama (ANEKSA III), koji je sastavni dio ovog pravilnika.
- (4) Ako je potencijalni toplotni most projektovan u skladu s bosanskohercegovačkim standardom koji sadrži katalog dobrih rješenja toplotnih mostova, tada se može umjesto tačnog proračuna iz stava (2) ovog člana uticaj toplotnih mostova uzeti u obzir povećanjem koeficijenta prolaza topote,  $U$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] svakog građevinskog dijela omotača grijanog dijela zgrade za  $\Delta U_{TM} = 0,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , osim kod otvora i drugih transparentnih dijelova zgrade.
- (5) Ako projektovano rješenje toplotnog mosta nije prikazano u katalogu bosanskohercegovačkog standarda iz stava (3) ovog člana ili rješenje toplotnog mosta nije u skladu sa rješenjem iz tog standarda, tada se umjesto tačnog proračuna u skladu sa stavom (2) ovog člana, uticaj toplotnih mostova može uzeti u obzir s povećanjem koeficijenta prolaza topote,  $U$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] svakog građevinskog dijela omotača grijanog dijela zgrade za  $\Delta U_{TM} = 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .
- (6) Izuzetno, stav (2) ovog člana ne primjenjuje se na građevinske dijelove kod kojih je uticaj toplotnih mostova već bio uzet u obzir u proračunu koeficijenta prolaza topote,  $U$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ].

### Član 25.

#### (Zgrade sa parcijalnim pritiskom vodene pare većim od 1750 Pa)

Za zgradu sa parcijalnim pritiskom vodene pare većim od 1750 Pa (npr.  $20^{\circ}\text{C}/75\%$ ), koja ima linijske toplotne mostove s koeficijentom prolaza topote  $\psi_i > 0,20 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$  ili tačkaste toplotne mostove s koeficijentom prolaza topote  $\psi_e > 0,15 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ , potrebno je dokazati da se vodena para neće kondenzovati na unutrašnjoj površini toplotnih mostova, a ovaj dokaz se provodi prema standardima BAS EN ISO 10211:2018 i BAS EN ISO 13788:2013.

### Član 26.

#### (Kondenzacija vodene pare unutar građevinskih dijelova zgrade)

- (1) Građevinski dijelovi grijane zgrade, koji graniče sa vanjskim zrakom ili negrijanim prostorijama, osim konstrukcija koje graniče sa tlom, kao npr. pod na tlu, ukopani zidovi, ukopane tavanice, projektuju se i izvode na način da se spriječi nastajanje

- građevinske štete uslijed kondenzacije vodene pare koja difuzijom ulazi u građevinski dio.
- (2) Kondenzacija vodene pare unutar građevinskog dijela zgrade i njeno isparavanje računaju se u skladu sa standardom BAS EN ISO 13788:2013, uzimajući u obzir sljedeće uslove:
- za stambene zgrade i nestambene zgrade, u kojima nije uveden sistem klimatizacije, proračun se sprovodi za temperaturu unutrašnjeg zraka  $\Theta_i = 20 \text{ } ^\circ\text{C}$  i projektu relativnu vlažnost zraka ovisno o pretežnoj namjeni prostora zgrade ili toplotne zone zgrade;
  - za zgrade kojima je uveden sistem klimatizacije, proračun se sprovodi za projektom predviđenu vrijednost temperature i projektu relativnu vlažnost zraka.
- (3) Projektne vrijednosti topotljevitosti,  $\lambda$  [ $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ] određuju se u skladu s članom 32. stavovi (6) i (7) ovog pravilnika, a približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare,  $\mu$  (-) prema Tabeli 7. iz ANEKSA II ovog pravilnika, odnosno prema standardu BAS EN ISO 13788:2013.
- (4) Ako su vrijednosti za  $\mu$  (-) iz stava (3) ovog člana utvrđene u rasponu, tada za proračun treba odabrati onu vrijednost  $\mu$  (-) koja je nepovoljnija za kondenzaciju, odnosno isparavanje vodene pare.
- (5) Da bi se izbjegla šteta na građevinskom dijelu uslijed kondenzacije vodene pare unutar građevinskih dijelova zgrade potrebno je da:
- građevinski materijal koji dolazi u dodir s kondenzatom ne bude oštećen, npr. uslijed korozije i slično;
  - nastali kondenzat na jednoj ili više graničnih površina, na svakoj od tih površina, mora potpuno ispariti tokom ljetnih mjeseci;
  - najveća ukupna količina kondenzata unutar građevinskog dijela ne smije biti veća od  $1 \text{ kg/m}^2$ , odnosno najveći sadržaj vlage u materijalu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od:
    - vrijednosti koja je utvrđena za materijale u Tabeli 8. u ANEKSU II ovog pravilnika,
    - tehničke specifikacije za taj materijal, ako materijal nije naveden u tabeli iz alineje 1) ove tačke;
- d) kondenzat koji nastaje na graničnoj površini sa slojem materijala koji kapilarno ne upija vodu, najveća ukupna količina kondenzata unutar građevinskog dijela ne smije biti veća od  $0,5 \text{ kg/m}^2$ , odnosno najveći sadržaj vlage u materijalu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od vrijednosti koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj materijal;
- e) građevinski dio koji je od drveta, ne dopušta povećanje sadržaja vlage drveta, u ( $\text{kg/kg}$ ) za više od  $0,05 \text{ kg/kg}$ , a kod industrijskih materijala koji su na bazi drveta, ne dopušta povećanje sadržaja vlage veće od  $0,03 \text{ (kg/kg)}$ .
- (6) Uslov iz stava (5) tačka c) ovog člana ne primjenjuje se na građevinske dijelove koji su od drveta.
- (7) Uslov iz stava (5) tačka e) ovog člana ne primjenjuje na jednoslojne i višeslojne ploče od drvene vune.

## Član 27.

### (Kondenzacija vodene pare na površini građevinskog dijela zgrade)

- (1) Građevinski dijelovi grijane zgrade, koji graniče sa vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim prostorijama, kao što su tavan, garaža, moraju se projektovati i izvesti na način da se spriječi nastajanje uslova za razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se spriječi kondenzacija vodene pare na površinama tih dijelova koji su okrenuti prema grijanoj prostoriji.

- (2) Računski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stava (1) ovog člana provodi se prema standardu BAS EN ISO 13788:2013, uz sljedeće uslove:
- za stambene zgrade i nestambene zgrade koje nisu klimatizovane, proračun se provodi za temperaturu unutrašnjeg zraka  $\Theta_i = 20 \text{ } ^\circ\text{C}$  i projektnu relativnu vlažnost zraka;
  - za klimatizovane zgrade, proračun se provodi za temperaturu i vlažnost zraka predviđeno projektom.
- (3) Projektne vrijednosti topotne provodljivosti,  $\lambda [\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$ , određuju se u skladu sa Tabelom 7. iz ANEKSA II ovog pravilnika.
- (4) Na prozorima, balkonskim vratima, krovnim prozorima i ostakljenim elementima fasade dopušteno je prolazno nastajanje manje količine kondenzata, ukoliko su predviđene odgovarajuće mјere kojima se sprečava dodir kondenzata sa susjednim, na vlagu osjetljivim, materijalima.
- (5) Temperature tačke rose nalaze se u Tabeli 10. ANEKSA II ovog pravilnika.

### Član 28.

#### **(Zahtjevi za slobodnostojeće zgrade s ukupnom korisnom površinom zgrade manjom od 50 m<sup>2</sup>)**

Smatra se da slobodnostojeća zgrada s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m<sup>2</sup> ispunjava zahtjevi utvrđene članovima 5, 6, 9, 10, 14. i 21. ovog pravilnika, ako koeficijenti prolaza topote,  $U [\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})]$  građevinskih dijelova koji čine omotač grijanog dijela zgrade, nisu veći od vrijednosti utvrđenih u Tabelama 3a, 3b i 3c iz ANEKSA II ovog pravilnika.

### **POGLAVLJE II. ZAHTJEVI ENERGETSKE EFKASNOSTI POSTOJEĆIH ZGRADA**

#### Član 29.

##### **(Veća obnova pri kojoj se primjenjuju odredbe Pravilnika)**

(1) Minimalni zahtjevi za energetsku efikasnost zgrada koje treba ispuniti prilikom projektovanja veće obnove postojećih zgrada su da:

- se zgrada dograđuje ili nadograđuje, tako da se korisna površina koja se grije na temperaturi većoj od 12 °C, poveća za više od 50 m<sup>2</sup>;
- se obnavljaju, naknadno ugrađuju ili zamjenjuju samo pojedini građevinski dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog dijela zgrade, a radovi obuhvataju najmanje po 25% (dvadeset pet posto) površine svakog građevinskog dijela kojom se obnavljaju samo pojedini građevinski dijelovi zgrade iz omotača grijanog dijela zgrade na površini većoj od 25% (dvadeset pet posto);
- se obnavljaju, djelimično ili potpuno zamjenjuju građevinski dijelovi zgrade iz omotača grijanog dijela zgrade na površini jednakoj ili većoj od 75% (sedamdeset pet posto) omotača grijanog dijela zgrade;
- negrijana zgrada ili dio korisne površine veće od 50 m<sup>2</sup> mijenja namjenu u prostor koji se grije na temperaturi većoj od 12 °C.

(2) Kod vanjskih zidova i transparentnih površina fasade površina od 25% (dvadeset pet posto) odnosi se pojedinačno na svaku geografsku orientaciju tog građevinskog dijela, odnosno elementa.

#### Član 30.

##### **(Primjena Pravilnika na zgrade koje podliježu većoj obnovi)**

- Prilikom rekonstrukcije postojećih zgrada iz člana 29. stav (1) tačka a) ovog pravilnika na dograđeni ili nadograđeni dio postojeće zgrade primjenjuju se zahtjevi ovog pravilnika koji se odnose na nove zgrade.
- Prilikom veće obnove postojećih zgrada iz člana 29. stava (1) tačke b) ovog pravilnika koeficijent prolaza topote,  $U [\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})]$ , čitavog građevinskog dijela na kojem je proveden građevinski zahvat ne smije biti viši od vrijednosti utvrđenih u Tabeli 1. ANEKSA II ovoga pravilnika.

- (3) Prilikom veće obnove postojećih zgrada iz člana 29. stava (1) tačke c) ovog pravilnika kojom se obnavljaju, naknadno ugrađuju ili zamjenjuju prozori, balkonska vrata, krovni prozori, odnosno transparentne plohe fasade, uz zahtjeve iz stava (2) ovog člana, oni moraju ispuniti i zahtjeve iz članova 12, 13, 14. i 15. te člana 23. ovog pravilnika.
- (4) Prilikom veće obnove postojećih zgrada iz člana 29. stav (1) tačke a) ovog pravilnika na obnovljenu postojeću zgradu primjenjuju se zahtjevi ovog pravilnika koji se odnose na nove zgrade, uključujući zahtjev da mora biti projektovana i izgrađena na način da godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici korisne grijane površine zgrade,  $Q''_{H,nd}$  (kWh/(m<sup>2</sup>god)), i  $E''_{prim}$ (kWh/(m<sup>2</sup>god)) zavisno od namjene i faktora oblika zgrade,  $f_0$ , nije veća od dopuštenih vrijednosti propisanih članovima 5. i 6. ovog pravilnika.
- (5) Prilikom rekonstrukcije postojećih zgrada iz člana 29. stava (1) tačka d) ovog pravilnika, dokaz ispunjenja zahtjeva iz ovog propisa može se sprovesti tako da se:
- a) na rekonstruisanu zgradu primijene zahtjevi iz ovog pravilnika koji se odnose na nove zgrade ili
  - b) na pojedine građevinske dijelove rekonstruisane zgrade primjeni ograničenje koeficijenata prolaza toplote, U [W/(m<sup>2</sup>·K)] utvrđenih u Tabeli 1. iz ANEKSA II ovog pravilnika.
- (6) Prilikom rekonstrukcije postojeće zgrade iz člana 29. ovog pravilnika, kod kojeg se obnavljaju, djelimično ili potpuno zamjenjuju prozori, balkonska vrata, krovni prozori, odnosno transparentni elementi fasade, uz zahtjeve iz stava (3) ovog člana, oni moraju ispuniti i zahtjeve iz članova 12, 13, 14. i 15.ovog pravilnika.

### Član 31.

#### **(Izuzeće od primjene zahtjeva na zgrade koje podliježu većoj obnovi)**

- (1) Zahtjevi iz člana 30. ovog pravilnika ne primjenjuju se:
- a) prilikom obnove vanjskog maltera postojećeg vanjskog zida zgrade, koji ima koeficijent prolaza toplote  $U = 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  ili manji, uređen prema BAS EN ISO6946:2018;
  - b) na staklenu površinu velikog izloga koji ima površinu veću od 4 m<sup>2</sup>;
  - c) na transparentne površine vjetrobrana;
  - d) na krov kod kojeg se postojeća hidroizolacija samo popravlja, odnosno kad se ne izvodi novi hidroizolacioni sloj;
  - e) na pod na tlu i plafonu prema negrijanom dijelu zgrade ili vanjskom prostoru, koji se obnavlja ili dograđuje samo na strani grijane prostorije;
  - f) prilikom veće obnove postojećih zgrada iz člana 29. stav (1) ovog pravilnika ukoliko ispunjenje tih zahtjeva nije ekonomski isplativo u odnosu na planirane energetske i finansijske uštede u toku životnog vijeka trajanja zgrade, odnosno tehnički ili funkcionalno izvedivo što se dokazuje proračunom i troškovno-optimalnom analizom. U tom slučaju, minimalne zahtjeve iz ovog pravilnika potrebno je zadovoljiti u najvećoj mogućoj mjeri, a koeficijent prolaza toplote, U [W/(m<sup>2</sup>·K)], svih građevinskih dijelova na kojem je proveden građevinski zahvat ne smije biti viši od vrijednosti utvrđenih u Tabeli 1. iz ANEKSA II ovog pravilnika.
- (2) Prilikom građevinskog zahvata iz stava (1) tačka e) ovog člana smatra se da su zahtjevi iz člana 30. ovog pravilnika ispunjeni kada je pod izведен u skladu s važećim propisima, s najvećom mogućom debljinom toplotno-isolacijskog sloja ( $\lambda \leq 0,04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ) uz zadržavanje postojeće kote poda.

### POGLAVLJE III. OSTALI MINIMALNI ZAHTJEVI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ZGRADA

#### Član 32.

##### (Određivanje koeficijenata prolaza toplote U)

(1) Koeficijent prolaza toplote,  $U$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] za građevinski element jednostavne heterogenosti, određuje se proračunom, saglasno standardu BAS EN ISO 6946:2018, na sljedeći način:

$$U = \frac{\frac{1}{\lambda_m}}{R_{si} + \sum \frac{d_m}{\lambda_m} + R_{se}}.$$

- (1) U slučaju iz stava (1) ovog člana vrijednosti  $R_{si}$  i  $R_{se}$  navedene u ANEKSU II Tabela 11, dok se vrijednost koeficijenta toplotne provodljivosti,  $\lambda_m$  [ $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ] m-tog sloja elementa, debljine  $d$  [m], usvaja prema Tabeli 7. ili se dokazuje ispitivanjem u skladu s važećim standardima i propisima.
- (2) Koeficijent prolaza toplote transparentnog građevinskog elementa kod vanjske građevinske stolarije: prozori i balkonska vrata; krovni prozori),  $U_w$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] određuje se proračunom, saglasno standardu BAS EN ISO 10077-1:2018:

$$U_w = \frac{A_g * U_g + A_f * U_f + l_g * \psi_g}{A_g + A_f}.$$

- (3) U slučaju iz stava (3) ovog člana proračunske vrijednosti  $U_g$  (staklo) i  $U_f$  (okvir) odnose na koeficijent prolaza toplote bez uticaja toplotnog mosta i navedeni su u ANEKSU II, u Tabelama 3a., 3b. i 3c, za  $\psi_g$  (faktor korekcije temperature – spoj staklo/okvir) u zavisnosti od različitih rješenja spoja staklo-staklo: aluminijска spojnjica, sintetička – PVC spojnjica, specijalno termički poboljšana spojnjica); spoja staklo-okvir; spoja okvir–ugradnja građevinske konstrukcije.
- (4) Vrijednosti koeficijenata prolaza toplote prozora bez termoizolacionog stakla tzv. „staklopaketi“ usvajaju se sa vrijednostima:  $U_w = 3,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , za drvene prozore krilo na krilo;  $U_w = 5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  za drvene prozore sa jednostrukim stakлом, dok su za ostale tipove ostakljenja, vrijednosti koeficijenata prolaza toplote  $U_w$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] prikazane Tabelom 2. ANEKSA II ovog pravilnika.
- (5) U proračunu koeficijenta prolaza toplote,  $U$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ], kod podova na tlu i krovova u obzir se uzimaju samo slojevi koji su sa strane prostorije do uključivo sloja hidroizolacije.
- (6) Odredba stava (6) ovoga člana ne primjenjuje se u slučaju sistema obrnutog krova na toplotno-izolacioni sloj i na toplotnu izolaciju vanjskog dijela zgrade koji je u dodiru s tlom kada su izvedeni od odgovarajućeg vodoneupojnog toplotno-izolacionog proizvoda.
- (7) Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti,  $\lambda$  [ $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ] i projektne vrijednosti toplotnog otpora,  $R$  ( $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ ) za sadržaj vlage u materijalu koji je u ravnoteži sa zrakom temperature  $23^\circ\text{C}$  i relativne vlažnosti 80% (osamdeset posto), koje su potrebne za proračun koeficijenata prolaza toplote,  $U$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] za određene građevinske materijale date su u standardu BAS EN 12524:2005 (BAS EN ISO 9346:2008) i u Tabeli 7. ANEKSA II ovog pravilnika.
- (8) Za građevinske materijale koji nisu dati u standardu BAS EN 12524:2005 (BAS EN ISO 9346:2008) ili u Tabeli 7. iz ANEKSA II ovog pravilnika, projektne vrijednosti toplotne provodljivosti,  $\lambda$  [ $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ] i projektne vrijednosti toplotnog otpora,  $R$  [ $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ ] određuju se prema odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji za građevinski proizvod i prema postupku uređenom u standardu BAS EN ISO 10456:2005 za sadržaj vlage u materijalu koji je u ravnoteži sa zrakom temperature  $23^\circ\text{C}$  i relativne vlažnosti 80% (osamdeset posto).

- (9) Podaci o ravnotežnom sadržaju vlage, u [kg/kg] i koeficijentima proračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage za određene građevinske materijale kod temperature zraka 23 °C i relativne vlažnosti zraka 80% (osamdeset posto), dati su u standardu BAS EN 12524:2005 (BAS EN ISO 9346:2008).
- (10) Za neke građevinske proizvode podaci o ravnotežnom sadržaju vlage dati su u Tabeli 8. ANEKSA II ovog pravilnika, a faktori proračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage,  $F_m$  (23 °C/80% (osamdeset posto), u odnosu na vrijednost toplotne provodljivosti suhog materijala, uredeni su u Tabeli 9. ANEKSA II ovog pravilnika.

### Član 33.

#### (Odvojeni proračuni energetskih karakteristika za dio zgrade)

(1) Proračun energetskih karakteristika dijela zgrade u pogledu zadovoljenja minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti zgrade može se izraditi za dio zgrade kao posebna toplotna zona, ako se taj dio od preostalog dijela zgrade razlikuje:

- a) u pogledu namjene;
- b) u vrijednosti unutrašnje projektne temperature za više od 4 °C;
- c) prema unutrašnjoj projektnoj temperaturi ( $\theta_{int,set,H} \geq 18^{\circ}\text{C}$  ili  $12^{\circ}\text{C} < \theta_{int,set,H} < 18^{\circ}\text{C}$ );
- d) u pogledu tipa upotrijebljenog termotehničkog sistema;
- e) po režimu upotrebe termotehničkih sistema.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, kada se proračun energetskih karakteristika dijelova zgrade radi odvojeno i kada je razlika temperature grijanja do 4 °C smatra se da kroz razdjelne površine između tih dijelova zgrade ne prolazi toplota i njihova površina se ne uzima u obzir kod proračunavanja površine omotača grijanog dijela zgrade.

### Član 34.

#### (Zahtjevi za zgrade u nizu i dvojne zgrade)

Kod zgrada u nizu i dvojnih zgrada pregradni zidovi prema susjednoj zgradi moraju imati minimalnu toplotnu zaštitu u skladu s odredbama člana 23. ovog pravilnika.

### Član 35.

#### (Ograničenje koeficijenta prolaza toplote u slučaju panelnog grijanja)

U slučaju panelnog grijanja zgrade, kao npr. podno, zidno, stropno grijanje, koeficijent prolaza topline slojeva građevinskog dijela, koji se nalaze između površine grijanja i vanjskog zraka, zemlje, stana ili poslovnog prostora drugog korisnika ili negrijanog dijela zgrade, ne smije biti veći od 0,30 W/(m<sup>2</sup>·K).

### Član 36.

#### (Postavljanje grijaćih tijela ispod prozora)

Preporuka je grijaće tijelo postaviti ispod prozora, transparentnih i ostalih staklenih vanjskih površina, samo ako je ono sa zadnje strane zaštićeno oblogom i ako koeficijent prolaza topline, U[W/(m<sup>2</sup>·K)] te obloge nije veći od 0,75 W/(m<sup>2</sup>·K).

### Član 37.

#### (Ugradnja elemenata za regulaciju grijanja)

Grijaće tijelo, kojim se grijije prostor, mora imati ugrađen element za regulaciju kada je korisna površina prostorije veća od 6 m<sup>2</sup>.

### Član 38.

#### (Tehničke mjere za elemente razvoda cijevne mreže u zgradama)

- (1) Projektom novog, odnosno projektom rekonstrukcije postojećeg termotehničkog sistema potrebno je predvidjeti toplotno izolovane vodove, odnosno armaturu.
- (2) Najmanja debljina toplotne izolacije iz stava (1) ovog člana propisana je na sljedeći način i iznosi:

- a) 2/3 (dvije trećine) promjera cijevi, a najviše do 100 mm za vodove i armaturu u prostoru zgrade u kojem se ne održava kontrolisana temperatura;

- b) 1/3 (jedna trećina) promjera cijevi, a najviše do 50 mm za vodove i armaturu u prođorima zidova i međuspratnih konstrukcija, na mjestu presjeka vodova, kod središnjih razdjeljivača radnog medija;
  - c) 1/3 (jedna trećina) promjera cijevi, a najviše do 50 mm za vodove i armaturu u prostoru zgrade u kojem se održava kontrolisana temperatura i
  - d) 6 mm promjera cijevi položene na gornjoj površini međuspratne konstrukcije.
- (3) Za priključni ogrankak neposredno na grijaće tijelo nema zahtjeva za primjenu toplotne izolacije.
- (4) Podaci navedeni u stavu (2) ovog člana svedeni su na toplotnu provodljivost izolacije  $0,035 \text{ W}/(\text{mK})$ , dok je toplotnu izolaciju s toplotnom provodljivošću većom od  $0,035 \text{ W}/(\text{mK})$  potrebno proračunati na potrebnu debljinu prema važećim propisima i pravilima struke.

### Član 39.

#### (Sistemi s akumulacionim rezervoarom)

Prilikom projektovanja novog ili projektovanja rekonstrukcije postojećeg sistema s akumulacionim rezervoarom, treba izvesti sistem s postavljenom izolacijom rezervoara debljine najmanje 50 mm i toplotne provodljivosti  $0,035 \text{ W}/(\text{mK})$  i to tako da se na najmanju mjeru svedu toplotni gubici priključnih vodova i armature prema promjeru cijevi iz člana 38. ovog pravilnika.

### Član 40.

#### (Sistem prisilne ventilacije ili klimatizacije)

- (1) Kod ugradnje novog sistema prisilne ventilacije ili klimatizacije ili prilikom veće obnove postojećeg sistema prisilne ventilacije ili klimatizacije specifična apsorbirana električna snaga novougrađenih ventilatora u sistemu treba biti najmanje klase III prema BAS EN 13779.
- (2) Povrat toplote iz odsisnog zraka potrebno je osigurati u zgradi kod koje su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi:
  - a) da se ventilira mehaničkim uređajem;
  - b) broj izmjena zraka, u skladu namjenom zgrade, veći je od  $0,7 \text{ h}^{-1}$ ;
  - c) protok zraka prelazi ukupno  $2500 \text{ m}^3/\text{h}$ .

### Član 41.

#### (Individualna mjerila za potrošnju energije)

- (1) Za nove zgrade obavezno je predvidjeti individualna mjerila električne, toplotne energije, odnosno prirodnog gasa za svaku samostalnu upotrebnu cjelinu u novoizgrađenom objektu.
- (2) Za postojeće zgrade, u kojima se prilikom veće obnove zgrade, obnavlja postojeći termotehnički sistem ili ukoliko se postojeća zgrada dograđuje tako da se korisna grijana površina, koja se grije na temperaturu višu od  $12^\circ\text{C}$ , poveća za više od  $50 \text{ m}^2$ , potrebno je predvidjeti individualna mjerila električne, toplotne energije, odnosno prirodnog plina za svaku samostalnu upotrebnu cjelinu u postojećem i dograđenom dijelu zgrade ukoliko je takvo rješenje tehnički i funkcionalno izvedivo, te ako je ekonomski opravdano.

### Član 42.

#### (Promjena građevinskih dijelova i uređaja zgrade)

- (1) Građevinski dijelovi koji čine omotač grijanog dijela zgrade i uređaji čija je energetska efikasnost uzeta u obzir kod dokazivanja ispunjavanja zahtjeva iz ovog pravilnika ne mogu se tokom upotrebe zgrade promijeniti na način da se pogorša energetska efikasnost zgrade.
- (2) Građevinski dijelovi koji čine omotač grijanog dijela zgrade i uređaji čija je energetska efikasnost uzeta u obzir kod dokazivanja ispunjavanja zahtjeva iz ovog

pravilnika, moraju, nakon njihove zamjene, imati tehničke karakteristike utvrđene ovim pravilnikom.

- (3) Izuzetno, ako se radi o obnovi zgrade kojom se bitno ne utiče na tehničke karakteristike građevinskih dijelova i uređaja iz stava (1) ovog člana, moraju imati najmanje tehničke karakteristike koje su imali prije obnove.

#### Član 43.

##### (Koeficijent prolaza toplove prema prostorijama druge namjene koje se povremeno koriste)

- (1) Koeficijenti prolaza toplove,  $U$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] razdjelnih građevinskih dijelova, koji u grijanoj zgradi odvajaju prostorije koje se koriste stalno od prostorija koje se koriste povremeno, moraju ispuniti zahtjeve određene u Tabeli 1. iz ANEKSA II ovog pravilnika koji se primjenjuju na zidove i plafone prema negrijanom prostoru.
- (2) Stav (1) ovog člana primjenjuje se i na pregradne građevinske dijelove između stambenih dijelova zgrade i između ostalih prostora u zgradama mješovite namjene kao npr. poslovni prostori različitih korisnika koji imaju mogućnost regulacije grijanja unutar prostora pojedinog korisnika.

#### Član 44.

##### (Dinamičke topotne karakteristike građevinskih dijelova zgrade)

- (1) Vanjski netransparentni građevinski dijelovi zgrade, koji su izloženi sunčevom zračenju, moraju imati odgovarajuće dinamičke topotne karakteristike da bi se smanjio njihov doprinos zagrijavanju zraka u zgradu tokom ljetnih mjeseci.
- (2) Za vanjske građevinske dijelove zgrada s površinskom masom većom od  $100 \text{ kg}/\text{m}^2$  smatra se da su zahtjevi za dinamičkim topotnim karakteristikama ispunjeni kada je njihov koeficijent prolaza toplove  $U$  ( $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ) manji od vrijednosti iz Tabele 1. ANEKSA II ovoga pravilnika.
- (3) Ispunjene dinamičke topotne karakteristike za lake vanjske građevinske dijelove zgrade izložene sunčevom zračenju, s površinskom masom manjom od  $100 \text{ kg}/\text{m}^2$  dokazuju se posredno preko koeficijenta prolaza toplove,  $U$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] koji iznose:
- za zidove ne može biti veći od  $0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ;
  - za krovove ne može biti veći od  $0,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .

#### POGLAVLJE IV. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I DRUGI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE

#### Član 45.

##### (Ocjenvivanje usaglašenosti tehničkih karakteristika građevinskih proizvoda)

- (1) Tehničke karakteristike građevinskih proizvoda namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu energetske efikasnosti zgrade moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zgradu i moraju biti specificirani prema standardima, zavisno od vrste građevinskog proizvoda, BAS EN 13162+A1:2016 do BAS EN 13171+A1:2016, te standardima BAS EN 13499:2007, BAS EN 13500:2007 i BAS EN 1745:2021.
- (2) Ocjenjivanje usaglašenosti za tehničke karakteristike za građevinske proizvode iz stava (1) ovog člana odnose se na:
- toplotno-izolacione građevinske proizvode;
  - kompaktne sistemske fasade (ETICS) na osnovu ekspandiranog polistirena i na osnovi mineralne vune;
  - zidove i proizvode za zidanje.

#### Član 46.

##### (Tehničke karakteristike topotno-izolacionih građevinskih proizvoda)

- (1) Topotno-izolacioni građevinski proizvodi za zgradu mogu se ugraditi ako, zavisno od vrste materijala, njihove namjene i uslova kojima su izloženi u ugrađenom

stanju, ispunjavaju zahtjeve iz niza standarda BAS EN 13162+A1:2016 do BAS EN 13171+A1:2016 i odgovaraju specifikacijama iz projekta.

- (2) Ocjenjivanje usaglašenosti toplotno-izolacionih građevinskih proizvoda za zgrade provodi se prema standardu BAS EN 13172.

#### Član 47.

##### (Tehničke karakteristike kompaktne sistemske fasade (ETICS) i mineralne vune)

(1) Tehničke karakteristike kompaktne sistemske fasade (ETICS) na osnovu ekspandiranog polistirena i na osnovu mineralne vune mogu se ugraditi ako, zavisno od vrste materijala, njihove namjene i uslova kojima su izloženi u ugrađenom stanju, ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN 13499:2007 i BAS EN 13500:2007, te dodatne zahtjeve koji se određuju projektom.

(2) Ocjenjivanje usaglašenosti kompaktnih fasadnih sistema (ETICS) na osnovu ekspandiranog polistirena, mineralne vune i staklene mrežice provodi se prema standardima BAS EN 13499:2007, BAS EN 13500:2007 i to:

- a) ETICS sistem, ekspandirani polistiren mora zadovoljiti zahtjeve iz standarda BASEN 13163+A2:2018 i dodatne zahtjeve prema standardu BAS EN13499:2007;
- b) ETICS sistem, mineralna vuna mora zadovoljiti zahtjeve iz standarda BAS EN13162+A1:2016 i dodatne zahtjeve prema standardu BAS EN13500:2007;
- c) ETICS sistem, staklena mrežica mora zadovoljiti zahtjeve prema standardu BAS EN 13499:2007, odnosno standarda BAS EN 13500:2007 za ETICS sistem na osnovu ekspandiranog polistirena, odnosno mineralne vune.

#### Član 48.

##### (Tehničke karakteristike zidova i proizvoda za zidanje)

(1) Zidovi i proizvodi za zidanje mogu se ugraditi ako, zavisno od vrste materijala, njihove namjene i uslova kojima su izloženi u ugrađenom stanju, u pogledu minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti zgrade, ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN 1745:2021, te dodatne zahtjeve koji se određuju projektom.

(2) Ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda za zidanje sprovodi se prema standardu BAS EN 1745:2021.

## POGLAVLJE V. SADRŽAJ PROJEKTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE

#### Član 49.

##### (Sadržaj projekta energetske efikasnosti zgrade)

- (1) Sadržaj projekta energetske efikasnosti zgrade (u dalnjem tekstu: Projekat) predstavlja sastavni dio glavnog projekta zgrade i sadrži dokaze o ispunjavanju minimalnih zahtjeva za energetsku efikasnost zgrade, uslove za njeno građenje i održavanje.
- (2) Projekat iz stava (1) ovog člana se radi na obrascu koji je sastavni dio pravilnika (ANEKS IV).

#### Član 50.

##### (Sadržaj Projekta)

(1) Projekat sadrži:

- a) dio 1 koji je tehnički opis zgrade;
- b) dio 2 sadrži proračune za ocjenu energetskih karakteristika zgrade;
- c) dio 3 sadrži grafičku dokumentaciju zgrade;
- d) dio 4 sadrži program kontrole i osiguranja kvalitete tokom građenja, kojima se dokazuje ispunjavanje minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti zgrade.

(2) Tehnički opis zgrade, iz stava (1) tačke a) ovog člana, sadrži:

- a) tehnički opis energetskih karakteristika arhitektonsko-građevinskih dijelova zgrade;
- b) tehnički opis sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju, odnosno klimatizaciju zgrade;

c) tehnički opis sistema unutrašnje i pripadajuće vanjske rasvjete zgrade, automatizacije i regulacije tehničkih sistema zgrade.

(3) Proračuni za ocjenu energetskih efikasnosti zgrade, iz stava (1) tačke b) ovog člana, sadrži:

a) proračune za ocjenu energetskih karakteristika arhitektonsko-građevinskih dijelova zgrade;

b) proračune za ocjenu energetskih karakteristika tehničkih sistema zgrade.

(4) Grafička dokumentacija zgrade, iz stava (1) tačke c) ovog člana, sadrži:

a) grafičku dokumentaciju energetskih karakteristika arhitektonsko-građevinskih dijelova zgrade;

b) grafičku dokumentaciju energetskih karakteristika sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju, odnosno klimatizaciju zgrade;

c) grafičku dokumentaciju energetskih karakteristika sistema unutrašnje i vanjske rasvjete zgrade, automatizacije i regulacije zgrade.

(5) Program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom građenja, iz stava (1) tačke d) ovog člana sadrži:

a) program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom građenja arhitektonsko-građevinskih dijelova zgrade;

b) program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom izvođenja termotehničkih sistema;

c) program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom izvođenja sistema rasvjete, automatizacije i upravljanja.

## Član 51.

### (Tehnički opis zgrade)

(1) Tehnički opis energetskih karakteristika arhitektonsko-građevinskih dijelova zgrade iz člana 50. stava (2) tačke a) ovog pravilnika, ovisno o vrsti i namjeni zgrade, sadrži:

a) opće podatke o zgradi i podatke o uticaju okoline na zgradu: položaj, orientacija, nadmorska visina, namjena, izloženosti fasada ka izgrađenoj i neizgrađenoj okolini, broj fasada izloženih vjetru, izloženost zgrade sunčevom zračenju;

b) podatke o podjeli zgrade u toplotne zone u skladu s članom 33. stav (1) ovog pravilnika ako je zgrada podijeljena u toplotne zone;

c) geometrijske karakteristike zgrade: površina grijanog dijela, zapremina grijanog dijela, korisna površina, faktor oblika, površina omotača, površina, fasade, površina transparentnih dijelova, udio površine prozora u ukupnoj površini fasade;

d) strukturalne karakteristike zgrade: konstrukcijski tip zgrade, maseni kapacitet konstrukcije, toplotni kapacitet ovojnica, zaptivenost vanjskog omotača, homogenost ili nehomogenost ovojnica, položaj smještanja transparentnih dijelova ovojnica u odnosu na izolacijske materijale unutar ovojnica, integracija elementa za zaštitu od sunca, položaj tehničkih sistema u odnosu na grijane dijelove zgrade;

e) sastav pojedinih građevinskih dijelova zgrade sa tehničkim karakteristikama koje moraju imati građevinski proizvodi koji se ugrađuju u zgradu;

f) predviđena tehnička rješenja za sprječavanje unutrašnje površinske kondenzacije na pozicijama konstruktivnih i geometrijskih toplotnih mostova na omotaču zgrade;

g) predviđena tehnička rješenja za ispravno osiguranje minimalne zrakopropusnosti spojnica punih građevinskih dijelova, otvora i ostalih transparentnih građevinskih dijelova;

h) predviđena tehnička rješenja za sprječavanje pregrijavanja prostora zgrade tokom ljeta.

(2) Tehnički opis sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju ili klimatizaciju zgrade iz člana 50. stava (2) tačke b) ovog pravilnika ovisno o vrsti i namjeni zgrade i složenosti tehničkog sistema, sadrži:

a) režim rada sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju ili klimatizaciju: početak i kraj sezone grijanja ili hlađenja, broj sati rada sistema grijanja ili hlađenja, broj dana rada sistema grijanja ili hlađenja, broj sati rada sistema ventilacije;

- b) složenost tehničkih sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju ili klimatizaciju;
  - c) opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za grijanje zgrade ili dijelove zgrade koji se koriste za: način grijanja, postrojenje za proizvodnju toplotne energije, izvori energije, regulacija sistema za grijanje, sistem distribucije, grijna tijela, ostali uređaji i oprema, pripadajući elementi i instalacije;
  - d) opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za pripremu potrošne tople vode za zgradu ili dijelove zgrade koji se koriste za način pripreme potrošnje tople vode, spremnik tople vode ili protočni sistem i pripadajući elementi, izvori energije, regulacija sistema za pripremu PTV;
  - e) sistem distribucije, ostali uređaji i oprema, pripadajući elementi i instalacije;
  - f) opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za hlađenje prostora zgrade ili dijelove zgrade koji se koriste za način hlađenja, vrsta uređaja za hlađenje, izvori energije, skladištenje rashladne energije, regulacija sistema za hlađenje, sistem distribucije, rashladna tijela, ostali uređaji i oprema, pripadajući elementi i instalacije;
  - g) opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za prisilnu ventilaciju u zgradi ili dijelove zgrade koji se koriste za vrste sistema prisilne ventilacije, procese pripreme zraka, sistem povrata toplote tzv. rekuperacija, regulacija sistema prisilne ventilacije, sistem distribucije, ostali uređaji i oprema, pripadajući elementi i instalacije;
  - h) opis vrste, upotrebe, načina i udjela obnovljivih izvora energije u podmirenju potrebne energije, te uslove izvođenja za opskrbu obnovljivim izvorima energije, ako je predviđena upotreba obnovljive energije za grijanje;
  - i) uticaj sistema za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje na okoliš.
- (3) Tehnički opis sistema unutrašnje i pripadajuće vanjske rasvjete zgrade, automatizacije i regulacije tehničkih sistema zgrade iz člana 50. stava (2) tačke c) ovog pravilnika, ovisno o vrsti i namjeni zgrade, sadrži:
- a) opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema rasvjete za zgradu ili dijelove zgrade uključujući sve uređaje, opremu, pripadajuće elemente i instalacije;
  - b) opis racionalnosti upotrebe energije za rasvjetu;
  - c) opis i uslove izvođenja opreme za sistem automatizacije i upravljanja, te prikaz organizacije i funkcija sistema ako je predviđena ugradnja sistema automatizacije i upravljanja;
  - d) uslove za održavanje opreme, u odnosu na zahtjeve energetske efikasnosti zgrade.

### Član 52.

#### (Proračuni za ocjenu energetske efikasnosti zgrade ili dijelova zgrade)

- (1) Proračuni za ocjenu energetske efikasnosti zgrade iz člana 50. stav (3) ovog pravilnika, ovisno o vrsti i namjeni zgrade, sadrže:
- a) klimatološke podatke;
  - b) proračun energetskih karakteristika građevinskih dijelova zgrade;
  - c) podatke o vanjskim otvorima;
  - d) proračun toplotnih mostova;
  - e) ukupne transmisione gubitke koji obuhvataju:
    - 1) gubitke toplotne kroz vanjski omotač zgrade,
    - 2) gubitke toplotne kroz vanjske otvore,
    - 3) proračun energetskih karakteristika građevinskih dijelova u kontaktu s tlom;
  - f) proračun za ocjenu energetskih karakteristika tehničkih sistema zgrada sadrži:
    - 1) proračun toplotnih gubitaka,
    - 2) proračun toplotnih dobitaka,
    - 3) proračun potrebne toplotne za grijanje i hlađenje,
    - 4) rezultat proračuna za grijanje i hlađenje,

- 5) potrebnu energiju za rad pumpi, ventilatora i kompresora,
- 6) proračun potrebne energije za rasvjetu,
- 7) proračun potrebne energije za rad sistema ventilacije, klimatizacije i djelimične klimatizacije,
- 8) proračun isporučene toplotne energije iz OIE,
- 9) proračun energije vraćene sistemom za regeneraciju, odnosno rekuperaciju,
- 10) proračun potrošnje i cijene energenata,
- 11) proračun godišnje emisije CO<sub>2</sub>,
- 12) proračun godišnje primarne energije.

(2) Proračuni za ocjenu energetskih karakteristika zgrade iz člana 50. stav (3) ovog pravilnika, podrazumijevaju ispis iz odobrenih softvera, korištenih za proračun energetskih karakteristika zgrade, te se prilaže u obrazac Projekta koji je utvrđen u ANEKSU IV.

### **Član 53.**

#### **(Grafička dokumentacija zgrade)**

(1) Grafička dokumentacija energetske efikasnosti zgrade arhitektonsko-građevinskih dijelova zgrade iz člana 50. stava (4) tačke a) ovog pravilnika, ovisno o vrsti i namjeni zgrade, sadrži:

- a) grafički prikaz tlocrta i presjeka zgrade sa ucrtanim granicama zona i označenim zonama, sa upisanim projektnim unutrašnjim temperaturama za grijanje i hlađenje, namjenama prostora, te oznakama geografske orijentacije na tlocrtima;
- b) grafički prikaz fasada zgrade sa ucrtanim i označenim pozicijama otvora transparentnih građevinskih dijelova i ucrtanim i označenim pozicijama i položajem elemenata zaštite od sunčevog zračenja;
- c) grafičke prikaze karakterističnih detalja i opise rješenja potencijalnih toplotnih mostova na zgradu sa navedenim slojevima materijala, debljinama materijala, projektovanim vrijednostima toplotne provodljivosti  $\lambda$  [W/(m·K)] i temperaturama unutrašnjih površina ovojnica;
- d) grafičke prikaze karakterističnih detalja i opise rješenja za sprječavanje pojave unutrašnje ili vanjske površinske kondenzacije na toplotnim mostovima;
- e) grafičke prikaze karakterističnih detalja i opise rješenja za osiguravanje minimalne zrakopropusnosti spojnica između građevinskih dijelova zgrade i na pozicijama prodora instalacijskih kanala i vodova.

(2) Grafička dokumentacija energetskih karakteristika sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju ili klimatizaciju zgrade iz člana 50. stava (4) tačke b) ovog pravilnika, ovisno o vrsti i namjeni zgrade, sadrži:

- a) grafički prikaz tlocrta zgrade sa ucrtanim granicama zona i označenim zonama, sa oznakama korištenih tehničkih sistema, te oznakama geografske orijentacije na tlocrtima;
- b) grafičke prikaze karakterističnih detalja i opise svih mašinskih sistema koji imaju uticaja na ispunjavanje zahtjeva za energetskim karakteristikama zgrade.

(3) Grafička dokumentacija energetskih karakteristika sistema unutrašnje i vanjske rasvjete zgrade, automatizacije i regulacije zgrade iz člana 50. stava (4), tačke c) ovog pravilnika, ovisno o vrsti i namjeni zgrade, sadrži:

- a) grafičke prikaze karakterističnih detalja i opise sistema unutrašnje i vanjske rasvjete koji imaju uticaja na ispunjavanje propisanih zahtjeva za energetskim karakteristikama zgrade;
- b) grafičke prikaze karakterističnih detalja i opise sistema za automatizaciju i upravljanje koji imaju uticaja na ispunjavanje propisanih zahtjeva za energetskim karakteristikama zgrade, te opskrbu obnovljivim izvorima energije.

**Član 54.**  
**(Program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom građenja)**

(1) Program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom građenja arhitektonsko-građevinskih dijelova zgrade iz člana 50. stava (5) tačke a) ovog pravilnika sadrži:

- a) popis građevinskih i drugih proizvoda koji se ugrađuju u zgradu, a koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva iz tehničkog rješenja zgrade u odnosu na zahtijevane energetske karakteristike;
- b) pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje usklađenost zgrade energetskim zahtjevima;
- c) uslove građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tokom građenja zgrade, a koji imaju uticaj na postizanje, odnosno zadržavanje projektovanih, odnosno propisanih tehničkih karakteristika zgrade i ispunjavanje energetskih zahtjeva zgrade,
- d) uslove i način skladištenja građevinskih proizvoda koji su od uticaja na toplotne karakteristike;
- e) način ugradnje građevinskih proizvoda koji su od uticaja na toplotne karakteristike;
- f) postupak tehničkog pregleda zgrade sa naznakom načina kontrole ispunjavanja energetskih zahtjeva zgrade, uslove održavanja zgrade u odnosu na predviđene energetske karakteristike za projektovani vijek upotrebe zgrade, preporuke korisnicima zgrade o mogućnostima ili načinu korištenja zgrade kojima se osigurava ušteda energije, higijena i zdravlje te izbjegavaju građevinske štete, druge uslove propisane ovim pravilnikom i posebnim propisima, popis tehničkih specifikacija.

(2) Program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom izvođenja termotehničkih sistema iz člana 50. stava (5) tačke b) ovog pravilnika sadrži:

- a) postupke ugradnje kao i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni u toku ugradnje sistema za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje uključujući svu opremu i uređaje, pripadajuće elemente i instalacije, a koji imaju uticaj na postizanje energetske efikasnosti;
- b) postupke dokazivanja efikasnosti projektovanih elemenata sistema za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje;
- c) tehnološke postupke ugradnje komponenti i elemenata sistema, koji imaju uticaj na postizanje efikasnosti projektovanih, odnosno propisanih tehničkih karakteristika sistema;
- d) ugradnju sistema za opskrbu obnovljivim izvorima energije, ako je predviđena upotreba obnovljive energije za grijanje;
- e) održavanje sistema, uključujući uslove za zbrinjavanje dijelova sistema nakon zamjene ili djelomičnog uklanjanja koji moraju biti uključeni u izjavu o izvedenim radovima i o uslovima održavanja zgrade.

(3) Program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom izvođenja sistema rasvjete, automatizacije i upravljanja iz člana 50. stava (5) tačke c) ovog pravilnika sadrži:

- a) ugradnju opreme za sistem automatizacije i upravljanja, ako je predviđena ugradnja sistema automatizacije i upravljanja;
- b) druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni u toku ugradnje sistema rasvjete, a koji imaju uticaj na postizanje efikasnosti projektovanih, odnosno propisanih tehničkih karakteristika;
- c) dokazivanja efikasnosti projektovanih elemenata sistema rasvjete;
- d) postupke kontrole, kvaliteta ugradnje i funkcije sistema rasvjete, automatizacije i upravljanja.

### **Član 55.**

#### **(Projekat pri većoj obnovi postojeće zgrade)**

(1) Za veću obnovu postojeće zgrade iz člana 29. stav (1) tačke a) ovog pravilnika, Projekat sadrži priloge propisane članovima od 49. do 53. ovog pravilnika.

(2) Za veću obnovu postojeće zgrade iz člana 29. stav (1) tačke b) i c) ovog pravilnika, Projekat za obnovljenu postojeću zgradu, pored priloga propisanih članovima od 49. do 53. ovog pravilnika, sadrži:

a) tehnički opis zgrade s detaljnim opisom i tehničkim karakteristikama postojećeg stanja zgrade, odnosno postojećeg građevinskog dijela zgrade obuhvaćenog obnovom u odnosu na energetske karakteristike prije predviđenog građevinskog zahvata;

b) proračune za ocjenu energetskih parametara zgrade s proračunima fizikalnih karakteristika postojećih građevinskih dijelova zgrade obuhvaćenih obnovom u pogledu minimalne topotne zaštite;

c) grafičku dokumentaciju zgrade, koja sadrži:

1) grafički prikaz tlocrta i presjeka postojećeg stanja zgrade s ucrtanim granicama zona i označenim zonama, s upisanim projektnim unutrašnjim temperaturama za grijanje i hlađenje, namjenama prostora, te oznakama geografske orijentacije na tlocrtima,

2) grafički prikaz fasada postojećeg stanja zgrade s ucrtanim i označenim pozicijama otvora transparentnih građevinskih dijelova i ucrtanim i označenim pozicijama i položajem elemenata zaštite od sunčevog zračenja.

(3) Za veću obnovu postojeće zgrade iz člana 29. stava (1) tačke d) ovog pravilnika, Projekat sadrži priloge propisane članovima od 50. do 53. ovog pravilnika.

(4) Zatečene tehničke i energetske karakteristike postojećeg građevinskog dijela, prije početka projektovanja veće obnove, utvrđuju se pregledom na zgradi, uvidom u dokumentaciju zgrade, uzimanjem uzoraka, proračunima ili na drugi primjeren način.

(5) Izuzetno od stava (4) ovoga člana, za određene vrste zgrada, ako je potrebno prethodi izrada snimke postojećeg stanja kao podloga za izradu Projekta.

### **Član 56.**

#### **(Meteoroške veličine)**

(1) Za izradu topotnih proračuna u skladu s ovim pravilnikom primjenjuju se meteoroške veličine za mjerodavne stanice.

(2) Meteorološke veličine za proračun fizikalnih karakteristika zgrada na teritoriji Distrikta utvrđene su u ANEKSU V koji je sastavni dio ovog pravilnika.

### **Član 57.**

#### **(Ovjera i revizija Projekta)**

(1) Projekat iz ovog pravilnika izrađuju i potpisuju energetski savjetnici arhitektonske ili građevinske, mašinske i elektro struke koji su zaposleni u stalnom radnom odnosu ili angažovani od strane ovlaštenog pravnog lica ili preduzetnika koje je registrovano za projektovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje i stručni nadzor gradnje objekata svako iz svoje struke i glavni projektant glavnog projekta nove zgrade ili glavnog projekta veće obnove zgrade.

(2) Reviziju Projekta vrši i potpisuje ovlašteno pravno lice ili preduzetnik koji ispunjava uslove propisane članom 26. Zakona o energetskoj efikasnosti u Brčko distriktu BiH (u dalnjem tekstu: Zakon).

## **POGLAVLJE VI. ODRŽAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA ZAHTJEVE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ZGRADA**

### **Član 58.**

#### **(Uslovi u pogledu održavanja energetskih efikasnosti zgrada)**

(1) Održavanje energetske efikasnosti zgrada mora biti takvo da se tokom trajanja zgrade očuvaju njegova tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade i ovim pravilnikom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom.

(2) Održavanje energetske efikasnosti zgrada podrazumijeva:

a) pregled energetskih karakteristika zgrade koji izražavaju energetsku efikasnost zgrade u razmacima na način određen projektom ili na način određen posebnim propisima kojima se uređuju tehničke mjere i uslovi za toplotnu energiju u zgradi, provjetravanje u zgradi, ventilacija i klimatizacija sistema;

b) izvođenje radova kojima se zgrada zadržava u stanju predviđenim projektom, odnosno propisom u skladu s kojim je zgrada izgrađena.

(1) Ispunjavanje utvrđenih uslova održavanja zgrade dokumentuje se u skladu s projektom te:

- a) izvještajima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njenih dijelova;
- b) zapisnicima o radovima održavanja;
- c) na drugi odgovarajući način u skladu sa Zakonom.

### Član 59.

#### (Zahtjevi za održavanje zgrade u periodu upotrebnog vijeka zgrade u pogledu ispunjenja uslova iz Pravilnika)

(1) Održavanje energetskih karakteristika građevinskih dijelova zgrade, tehničkih sistema grijanja, hlađenja, ventilacije ili klimatizacije, pripreme potrošne tople vode te rasvjete mora biti takvo da se tokom trajanja zgrade očuvaju njene tehničke karakteristike i ispunjavaju zahtjevi određeni Projektom i ovim pravilnikom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu propisima iz oblasti prostornog uređenja i građenja.

(2) Održavanje zgrade koja je izgrađena, odnosno koja se gradi po važećim propisima iz oblasti energetske efikasnosti, mora biti takvo da se tokom trajanja zgrade očuvaju njene tehničke karakteristike i ispunjavaju tehničke karakteristike predviđene projektom.

### Član 60.

#### (Pregled energetske efikasnosti zgrade)

(1) Pregled energetske efikasnosti zgrade se vrši u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu.

(2) Poseban pregled izračunatih energetskih parametara izrađuje se za pojedini dio zgrade kada se provode odvojeni proračuni u skladu s članom 33. stav (1) ovog pravilnika.

## POGLAVLJE VII. METODOLOGIJA ZA IZRAČUNAVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA

### Član 61.

#### (Izračunavanje energetskih karakteristika zgrada)

(1) Metodologija za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada (u dalnjem tekstu: Metodologija) predstavlja zajednički opći okvir za proračun objedinjenih energetskih parametara zgrada i samostalnih upotrebnih cjelina u tim zgradama na osnovu kojih se proračunavaju godišnje potrebe energije za zgradu, godišnji gubici tehničkih sistema u zgradi i emisije plinova koji stvaraju efekat staklene bašte utvrđena je u ANEKSU VI, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Metodologija je definisana algoritmom za proračun energetskih parametara zgrade čije se proračunate vrijednosti potrebne energije za grijanje, isporučene i primarne energije, unose u Izvještaj o energetskom pregledu i Energetski certifikat zgrade.

### Član 62.

#### (Minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada koje se izračunavaju primjenom Metodologije)

Proračunom energetskih parametara koji izražavaju energetsku efikasnost zgrada izračunava se prema metodologiji predviđenoj u ANEKSU VI i to:

- a) godišnja potrebna energija za grijanje;
- b) godišnja potrebna energija za hlađenje;
- c) godišnja potrebna energija za ventilaciju;
- d) godišnja potrebna energija za pripremu potrošne tople vode;
- e) godišnja potrebna energija za osvjetljenje;
- f) godišnji gubici tehničkih sistema;
- g) godišnja isporučena energija;
- h) godišnja primarna energija;
- i) godišnja emisija CO<sub>2</sub>.

### POGLAVLJE VIII. ENERGETSKI CERTIFIKAT

#### Član 63.

##### (Energetski certifikat zgrade)

- (1) Energetski certifikat zgrade (u dalnjem tekstu: Energetski certifikat) dokazuje energetske karakteristike zgrade.
- (2) Zgrada ili njen dio može imati samo jedan energetski certifikat. Izdavanjem novog energetskog certifikata prethodni prestaje da važi.

#### Član 64.

##### (Zgrade za koje je potreban energetski certifikat)

- (1) Energetski certifikat moraju imati sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se obnavljaju, rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju, zgrade ili dijelovi zgrada koji se prodaju ili daju u zakup, osim zgrada koje su ovim pravilnikom izuzete od obaveze energetske certifikacije.
- (2) Zgrada ili dijelovi zgrade mogu imati energetski certifikat po zahtjevu stanara ili vlasnika.
- (3) Kategorija zgrada za koje se izdaje energetski certifikat, određuje se prema pretežnoj namjeni korištenja, a u skladu s podjelom iz člana 5. i 6. ovog pravilnika.

#### Član 65.

##### (Zgrade za koje nije potreban energetski certifikat)

Zgrade za koje nije potrebno pribavljanje energetskog certifikata utvrđene su u članu 65. Zakona.

#### Član 66.

##### (Tipovi zgrade po namjeni za koje je potrebno izdati energetski certifikat)

Vrste zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežnoj namjeni korištenja i dijele se na:

###### a) stambene zgrade:

- 1) individualne stambene zgrade su samostojecne stambene zgrade i zgrade s jednim stanom, zgrade s jednim stanom u nizu ili drugačije povezane zgrade s jednim stanom, zgrada do tri stana i zgrada u nizu s više stanova po lameli – zgrada kod kojih se izrađuje poseban energetski certifikat za svaku stambenu jedinicu;
- 2) višestambene zgrade i zgrade za kolektivno stanovanje su stambene zgrade s tri i više stanova, zgrade za stanovanje zajednica kao što su: đački, studentski, penzionerski, radnički, dječji domovi; zatvori, kasarne i sl.; zgrade kod kojih se

može izraditi zajednički certifikat ili zasebni energetski certifikat za svaku stambenu jedinicu.

b) **nestambene zgrade:**

- 1) uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične namjene;
- 2) zgrade namijenjene obrazovanju kao što su: školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove;
- 3) zgrade namijenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti kao što su: bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu i rehabilitacionu zaštitu i slično;
- 4) zgrade namijenjene turizmu i ugostiteljstvu kao što su: hoteli i slične zgrade za kratkotrajni boravak, zgrade ugostiteljske namjene-gostionice, restorani i sl.;
- 5) zgrade namijenjene za sport i rekreaciju, npr. sportske dvorane i sl.;
- 6) zgrade uslužne djelatnosti kao što su: trgovачki centri, zgrade s prodavnicama;
- 7) ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili višu, npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice i slično.

c) **ostale nestambene zgrade** u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih mikroklimatskih uslova u unutrašnjem prostoru.

### Član 67.

#### (Postupak izrade i izdavanja energetskog certifikata)

(1) Postupak izrade i izdavanja energetskog certifikata pokreće se podnošenjem zahtjeva za energetski pregled zgrade.

(2) Postupak izdavanja energetskog certifikata sastoji se od:

- a) energetskog pregleda zgrade;
- b) vrednovanja i završnog ocjenjivanja radnji i objedinjenih rezultata energetskog pregleda zgrade i sačinjavanje Izveštaja o provedenom energetskom pregledu;
- c) izrade energetskog certifikata i Izvoda iz Izveštaja o provedenom energetskom pregledu (u dalnjem tekstu: Izvod);
- d) dostavljanja Izvoda i energetskog certifikata Odjeljenju za komunalne poslove (u dalnjem tekstu: nadležno odjeljenje);
- e) izdavanje energetskog certifikata.

(3) Izdavanje energetskog certifikata iz stava (1) ovog člana se vrši na osnovu Izvoda i uključuje potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplotne energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplotne energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, ukupna godišnja emisija CO<sub>2</sub>, određivanje energetske klase i izradu energetskog certifikata zgrade.

(4) Proračuni iz stava (2) ovog člana provode se prema Metodologiji.

(5) Vrijednost najvećih dopuštenih parametara Q<sup>H,nd</sup> i E<sup>prim</sup> iz člana (4) ovog pravilnika iskazuju se na energetskom certifikatu.

### Član 68.

#### (Ugovaranje energetskog pregleda)

Investitor, vlasnik ili korisnik zgrade za koju je u skladu s odredbama Zakona, obavezno pribavljanje energetskog certifikata, podnosi zahtjev ovlaštenoj instituciji u skladu s članom 62. stav (2) Zakona.

### Član 69.

#### (Energetsko certificiranje nove zgrade)

(1) Investitor, vlasnik ili korisnik nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda.

(2) Energetska klasa nove zgrade, koja se potvrđuje energetskim certifikatom, mora biti najmanje "C".

(3) Energetsko certificiranje za nove zgrade obavezno uključuje obilazak zgrade i pregled relevantne projektne dokumentacije, izveštaja revizije i nadzora, pribavljenih atesta ugrađenih materijala i opreme i termovizijsko snimanje zgrade.

(4) Energetsko certificiranje iz stava (3) ovog člana uključuje potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne topotne energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode  $Q^{\text{hnd}}$ , specifične godišnje potrebne topotne energije za hlađenje  $Q^{\text{cnd}}$ , specifične godišnje isporučene energije  $E^{\text{del}}$ , specifične godišnje primarne energije  $E^{\text{prim}}$ , specifične godišnje emisije CO<sub>2</sub>, kao i određivanje energetske klase zgrade i izradu energetskog certifikata.

(5) Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na osnovu proračuna urađenog na osnovu podataka iz glavnog projekta zgrade i projekta iz ANEKSA IV ovog pravilnika, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima, završnog izveštaja nadzornog inženjera o izvođenju radova o izgradnji zgrade, vizuelnog pregleda zgrade i, na osnovu njega, po potrebi izvršenih kontrolnih mjerena.

(6) Za slučaj da ovlašteno lice energetskim pregledom utvrdi da nova zgrada nije izgrađena u skladu s Projektom ili da su eventualne izmjene tokom gradnje, u odnosu na Projekat, uticale na energetsku efikasnost zgrade ili da na osnovu podataka iz dokumentacije navedene u stavu (3) ovog člana nije moguće proračunati potrebnu godišnju specifičnu topotnu energiju, isporučenu i primarnu kao i ukupnu godišnju emisiju CO<sub>2</sub> za referentne klimatske podatke, ovlašteno lice je dužno tražiti projekat izvedenog stanja te dodatnim snimanjima doći do potrebnih podataka za izdavanje energetskog certifikata.

(7) Ukoliko klasa energetske efikasnosti ne zadovoljava uslove iz stava (2) ovoga člana obavezno se nalaže mjere kojima se vrše popravke na novoj zradi kako bi ista ušla u kategorije energetske klase koja zadovoljava stav (2) ovog člana.

(8) Izvod iz Izveštaja energetskog pregleda nove zgrade radi se na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (ANEKS VII).

(9) Osim preporuka koje se odnose na upravljanje i energetsku efikasnost zgrade energetski certifikat nove zgrade može sadržavati preporuke za poboljšanje energetske efikasnosti zgrade.

(10) Energetski certifikat se prilaže uz zahtjev za izdavanje upotrebnih dozvola za novu zgradu ili za njen zaseban dio koji čini samostalnu upotrebnu cjelinu.

### Član 70.

#### (Energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju ili iznajmljuju)

Prilikom prodaje ili iznajmljivanja zgrade, vlasnik zgrade je dužan, uz dokumentaciju potrebnu za zaključenje ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju zgrade, odnosno njenog dijela koji je samostalna upotrebljiva cjelina, priložiti energetski certifikat zgrade ili energetski certifikat dijela zgrade u skladu sa članom 61. stav (1) tačka c) Zakona.

### Član 71.

#### (Energetske klase i referentni klimatski podaci)

(1) Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih klasa prema energetskoj skali od A+ do G, gdje A+ označava energetski najpovoljniju, a G energetski najnepovoljniju klasu.

(2) Energetske klase se iskazuju za referentne klimatske podatke.

(3) Referentni klimatski podaci iz stava (2) ovog člana sadržani su u obrascu iz ANEKSA V.

### Član 72.

#### (Oznake i vrijednosti energetskih klasa)

(1) Energetske klase zgrada za stambene zgrade utvrđeni su na osnovu metodologije BAS EN 15217 i identifikovanih referentnih zgrada.

(2) Energetske klase zgrada za nestambene zgrade utvrđeni su na osnovu metodologije BAS EN 15217 i identifikovanih referentnih zgrada prema namjeni.

(3) Oznake i vrijednosti energetske klase zgrada su date u sljedećim tabelama:

1) Tabela 1. Energetske klase stambenih zgrada

Energetski razred	Relativna vrijednost god. specifične potrebne toplotne energije $Q^{\text{hnd,rel}}$ (%)	Relativna vrijednost god. specifične primarne energije $Q^{\text{prim,rel}} (%)$
A+	< 25	
A	< 50	
B	< 100	
C	< 200	
D	< 300	
E	< 375	
F	< 450	
G	> 450	

2) Tabela 2. Energetske klase nestambenih zgrada

Energetski razred	Relativna vrijednost specifične god. potrebne toplotne en. $Q^{\text{hnd,rel}} (%)$	Relativna vrijednost specifične god. primarne energije $Q^{\text{prim,rel}} (%)$
A+	< 30	
A	< 50	
B	< 100	
C	< 200	
D	< 300	
E	< 375	
F	< 450	
G	> 450	

(4) Energetska klasa grafički se prikazuje na energetskom certifikatu zgrade strelicom sa podatkom o relativnoj vrijednosti specifične godišnje potrebne toplotne energije izraženoj u %  $Q^{\text{H,nd, rel}}$ , i relativnoj vrijednosti specifične godišnje potrebne primarne energije izražene u %  $E^{\text{prim,rel}}$

(5) Relativna vrijednost specifične godišnje potrebne toplotne energije  $Q^{\text{H,nd, rel}}$  predstavlja odnos specifične godišnje potrebne toplotne energije za referentne klimatske podatke  $Q^{\text{H,nd,ref}}$  ( $\text{kWh/m}^2\text{god}$ ) i dopuštene specifične godišnje potrebne toplotne energije  $Q^{\text{H,nd,dop}}$  ( $\text{kWh/m}^2\text{god}$ ) definisanih ovim pravilnikom, a izračunava se po obrascu:  $Q^{\text{hnd,rel}} = Q^{\text{hnd, ref}} / Q^{\text{hnd,dop}} \times 100 (\%)$ .

(6) Relativna vrijednost specifične godišnje primarne energije  $E^{\text{prim, rel}}$  predstavlja odnos specifične godišnje potrebne primarne energije za referentne klimatske podatke  $E^{\text{prim, ref}} (\text{kWh/m}^2\text{god})$  i dopuštene specifične godišnje primarne energije  $E^{\text{prim, dop}} (\text{kWh/m}^2\text{god})$  definisanih ovim pravilnikom, a izračunava se po obrascu  $E^{\text{prim,rel}} = E^{\text{prim, ref}} / E^{\text{prim,dop}} \times 100 (\%)$ .

(7) Energetske klase stambenih i nestambenih zgrada utvrđuju se u skladu s obrascem koji je sastavni dio ovog pravilnika (ANEKS VIII).

### **Član 73.** **(Sadržaj i izgled energetskog certifikata)**

(1) Energetski certifikat sadrži podatke u skladu sa članom 62. stav (1) Zakona.

(2) Prijedlog mjera uključuje mјere koje utiču na energetsku klasu i koje ne utiču na energetsku klasu, a odnose se na troškovno optimalno ili troškovno efikasno poboljšanje energetskih karakteristika zgrade, odnosno samostalne upotrebe cjeline zgrade, osim ako nema realnog potencijala za poboljšanje energetske efikasnosti u odnosu na propisane zahtjeve.

(3) Prijedlog mjera u energetskom certifikatu uključuje:

- mјere koje se provode u vezi s većom obnovom ovojnica zgrade ili tehničkog sistema zgrade i mјere za pojedinačne dijelove zgrade neovisno o većoj obnovi ovojnica zgrade ili tehničkog sistema zgrade;
- optimalnu kombinaciju mјera.

(4) Prijedlog mjera na energetskom certifikatu mora biti tehnički izvediv za konkretnu zgradu te sadrži korake za provedbu mјera. Prijedlog mjera može sadržavati procjenu perioda povrata ulaganja ili analizu troškova i koristi tokom vijeka trajanja zgrade ako je primjenjivo.

(5) Detaljnije informacije na energetskom certifikatu upućuju vlasnika i najmoprimca ili zakupca gdje mogu dobiti dodatne informacije u pogledu mogućnosti provođenja mјera za poboljšanje energetske efikasnosti, uključujući informacije u pogledu troškovne efikasnosti mјera navedenih u energetskom certifikatu.

(6) Informacije iz stava (5) ovog člana mogu sadržavati i druge informacije o povezanim pitanjima, kao i informacije o podsticajima i mogućnostima finansiranja.

(7) Ocjenjivanje troškovne efikasnosti prijedloga mјera zasniva se na setu standardnih uslova, kao što su procjena uštede energije i cijene energije na kojima se ta procjena zasniva te preliminarna prognoza troškova.

(8) Za postojeće zgrade, vrijednosti istaknute na energetskom certifikatu predstavljaju energetske parametre zgrade, proračunate potrebne energije za grijanje, pripremu potrošne tople vode, isporučene energije i primarne energije, izračunate na osnovu režima korištenja zgrade, i mogu a ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju energije u zgradama ili samostalnoj upotrebnoj cjelini zgrade.

(9) Za nove zgrade, vrijednosti istaknute na energetskom certifikatu predstavljaju energetske karakteristike zgrade i proračunate potrebne energije za grijanje, pripremu potrošne tople vode, isporučene energije i primarne energije, izračunate na osnovu pretpostavljenog režima korištenja zgrade.

(10) Energetski certifikat za stambene, nestambene zgrade i ostale zgrade koje troše energiju se izrađuje elektronski na način da je onemogućena promjena njegovog sadržaja.

(11) Energetski certifikat izrađuje se na obrascu koji se sastavni dio ovog pravilnika (ANEKS IX).

### **Član 74.** **(Izgled energetskog certifikata)**

- (1) Energetski certifikat se sastoji od pet stranica čiji je sadržaj utvrđen ovim pravilnikom.
- (2) Prva stranica energetskog certifikata sadrži:
- a) opće podatke o zgradi, što uključuje:
    - 1) vrstu zgrade,
    - 2) naziv zgrade,
    - 3) lokaciju zgrade, tj. katastarsku česticu, katastarsku općinu, adresu, kućni broj, mjesto, poštanski broj,
    - 4) podatke o vlasniku i investitoru,
    - 5) podatke o godini izgradnje i zadnje veće obnove;
  - b) podatke o geometrijskim karakteristikama zgrade, što uključuje:
    - 1) korisnu površinu grijanog dijela zgrade AK ( $m^2$ ),
    - 2) bruto zapreminu grijanog dijela zgrade Ve ( $m^3$ ),
    - 3) faktor oblika zgrade  $f_0$  ( $m^{-1}$ );
  - c) klimatske podatke, što podrazumijeva klimatsku regiju za Distrikt;
  - d) podatke o specifičnim energijama i emisiji ugljjenioksida za referentne i stvarne klimatske podatke, što uključuje:
    - 1) specifičnu godišnju potrebnu energiju za grijanje  $Q''_{Hnd}$ , ( $kWh/m^2$  god),
    - 2) specifičnu godišnju isporučenu energiju  $E''_{del}$ , ( $kWh/m^2$  god),
    - 3) specifičnu godišnju primarnu energiju  $E''_{prim}$ , ( $kWh/m^2$  god),
    - 4) godišnju emisiju ugljen dioksida  $CO_2$  (kg/god);
  - e) podatke o energetskim klasama zgrade, što uključuje:
    - 1) relativnu specifičnu godišnju potrebnu energiju za grijanje  $Q''_{Hnd,rel}$ ,
    - 2) relativnu specifičnu godišnju primarnu energiju  $E''_{prim,rel}$ ,
    - 3) energetsku klasu zgrade na skali od A+, A do G;
  - f) podatke o roku važenja energetskog certifikata, što uključuje:
    - 1) oznaku energetskog certifikata, RB ,
    - 2) datum izdavanja energetskog certifikata,
    - 3) datum isteka energetskog certifikata;
  - g) podatke o pravnom licu koje je izvršilo energetski pregled, što uključuje:
    - 1) ovlašteno lice, tj. naziv pravnog lica ili ime preduzetnika,
    - 2) broj licence ovlaštenog pravnog lica ili ime preduzetnika.
    - 3) ime i prezime imenovanog lica u ovlaštenom pravnom licu ili preduzetniku,
    - 4) potpis i pečat ovlaštenog pravnog lica ili preduzetnika koji je izdalo energetski certifikat;
  - h) podatke o licima koji učestvovali u energetskom pregledu što uključuje ime i prezime, brojve licenci i potpis lica energetskih savjetnika koji su učestvovala u izradi pojedinih faza energetskog certifikata zgrade.
- (2) Druga stranica energetskog certifikata sadrži:
- a) podatke korištene za proračun, što uključuje:
    - 1) unutrašnju projektnu temperaturu u sezoni grijanja ( $^{\circ}C$ ),
    - 2) unutrašnju projektnu temperaturu u sezoni hlađenja ( $^{\circ}C$ ),
    - 3) broj sati rada sistema grijanja/hlađenja td (h/dan),
    - 4) broj dana rada sistema grijanja/hlađenja (dan/sedm.),
    - 5) broj sati rada sistema mehaničke ventilacije/klimatizacije  $t_{v,meh}$  (h/dan);
  - b) karakteristike građevinskih sistema zgrade, tj. uporedbu stvarnih vrijednosti sa dopuštenim s oznakom ispunjavanja graničnih vrijednosti iz ANEXA II ovog pravilnika, što uključuje:
    - 1) koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača, grijanog dijela zgrade, ( $W/m^2K$ ),

- 2) koeficijent prolaza toplove, ( $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ ),
  - 3) vanjske zidove, zidove prema garaži, tavanu,
  - 4) prozore, balkonska vrata, krovne prozori, transparentne elemente omotača zgrade ( $U_w$ ),
  - 5) ostakljeni dio prozora, balkonskih vrata, krovnih prozora, transparentnih elemenata omotača zgrade ( $U_g$ ),
  - 6) ravne i kose krovove iznad grijanog prostora, plafone prema tavanu,
  - 7) plafone iznad vanjskog zraka, plafone iznad garaže, zidove i stropove prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od  $0^\circ\text{C}$ ,
  - 8) zidove prema tlu, podove prema tlu,
  - 9) vanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s netransparentnim vratnim krilom i ostakljene pregrade prema negrijanom prostoru,
  - 10) stijenke kutija za rolete,
  - 11) plafone i zidove između stanova, plafone između grijanih radnih prostorija različitih korisnika,
  - 12) kupole i svjetlosne trake,
  - 13) vrata vjetrobrana;
- c) podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke s ozнаком испunjавања граничних vrijedности datih ovim pravilnikom, što uključuje:
- 1) godišnju potrebnu toplotnu energiju za grijanje za definisani profil korištenja  $Q_{H,nd}$  ( $\text{kWh}/\text{god}$ ),
  - 2) specifičnu godišnju potrebnu toplotnu energiju za grijanje za definisani profil korištenja  $Q''_{H,nd}$  ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ god}$ ),
  - 3) godišnju potrebnu toplotnu energiju za zagrijavanje potrošne tople vode  $Q_w$  ( $\text{kWh}/\text{god}$ ),
  - 4) specifičnu godišnju potrebnu toplotnu energiju za zagrijavanje potrošne tople vode za  $Q''_w$  ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ god}$ ),
  - 5) godišnju potrebnu toplotnu energiju za hlađenje za definisani profil korištenja  $Q_{C,nd}$  u ( $\text{kWh}/\text{god}$ ),
  - 6) specifičnu godišnju potrebnu toplotnu energiju za hlađenje za definisani profil korištenja  $Q''_{C,nd}$  ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ god}$ ),
  - 7) godišnje toplotne gubitke sistema za grijanje  $Q_{H,ls}$  ( $\text{kWh}/\text{god}$ ),
  - 8) specifične godišnje toplotne gubitke sistema za grijanje  $Q''_{H,ls}$  ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ god}$ ),
  - 9) godišnje toplotne gubitke sistema za zagrijavanje potrošne tople vode  $Q_{W,ls}$  ( $\text{kWh}/\text{god}$ ),
  - 10) specifične godišnje toplotne gubitke sistema za zagrijavanje potrošne tople vode  $Q''_{W,ls}$  ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ god}$ ),
  - 11) godišnje gubitke sistema hlađenja za definisani profil korištenja  $Q_{C,ls}$  ( $\text{kWh}/\text{god}$ ),
  - 12) specifične godišnje gubitke sistema hlađenja za definisani profil korištenja  $Q''_{C,ls}$  ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ god}$ ),
  - 13) godišnju potrebnu toplotnu energiju  $Q_H$  ( $\text{kWh}/\text{god}$ ),
  - 14) specifičnu godišnju potrebnu toplotnu energiju  $Q''_H$  ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ god}$ ),
  - 15) godišnju potrebnu energiju za rasvjetu  $Q_l$  ( $\text{kWh}/\text{god}$ ),
  - 16) specifičnu godišnju potrebnu energiju za rasvjetu  $Q''_l$  ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ god}$ ),
  - 17) godišnju isporučenu energiju zgrade za  $E_{del}$  ( $\text{kWh}/\text{god}$ ),
  - 18) specifičnu godišnju isporučenu energiju zgrade za  $E''_{del}$  ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ god}$ ),
  - 19) godišnju primarnu energiju  $E_{prim}$  ( $\text{kWh}/\text{god}$ ),
  - 20) specifičnu godišnju primarnu energiju  $E''_{prim}$  ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ god}$ ),
  - 21) godišnju emisiju  $\text{CO}_2$  ( $\text{kg}/\text{god}$ ).

(3) Treća stranica energetskog certifikata sadrži:

a) podatke o termotehničkim sistemima zgrade, što uključuje:

- 1) način grijanja, kao npr. lokalno, etažno, centralno, daljinsko,
- 2) način pripreme potrošne tople vode, npr. lokalno, centralno, spremnik, protočno,
- 3) godinu proizvodnje izvora toplotne energije za grijanje,
- 4) izvor energije za grijanje zgrade, kao npr. prirodni plin, ukapljeni naftni plin, lož-ulje, električna energija, ugalj, daljinski izvor, OIE, ostalo,
- 5) izvor energije za pripremu potrošne tople vode, kao npr. prirodni plin, ukapljeni naftni plin, lož-ulje, električna energija, ugalj, daljinski izvor, OIE, ostalo,
- 6) način hlađenja zgrade, kao npr. lokalno, etažno, centralno, nema,
- 7) izvore energije koji se koriste za hlađenje zgrade, npr. električna energija, drugo,
- 8) vrstu ventilacije, kao npr. prisilna bez povrata toplote, prisilna sa povratom toplote, prirodna,
- 9) udio obnovljivih izvora energije u potreboj toplotnoj energiji za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, izraženo u procentima,
- 10) udio obnovljivih izvora energije u isporučenoj energiji za rad termotehničkih sistema izraženo u procentima,
- 11) vrstu sistema s obnovljivim izvorima energije, kao npr. solarni kolektori, toplotna pumpa, fotonapon, biomasa, drugo;

b) podatke o mjerama poboljšanja energetske efikasnosti, što uključuje:

- 1) redni broj mjere,
- 2) opis mjere,
- 3) energetsku klasu zgrade nakon realizacije mjere,
- 4) uštedu isporučene energije (kWh/god),
- 5) uštedu primarne energije (kWh/god),
- 6) smanjenje emisije CO<sub>2</sub> (kg/god),
- 7) rezime preporuka za povećanje energetske efikasnosti zgrade.

(4) Četvrta stranica energetskog certifikata sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.

(5) Peta stranica energetskog certifikata sadrži popis propisa, normi i obračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu.

### Član 75.

#### (Unos podataka u energetski certifikat)

(1) Godišnja i specifična energija potrebna za hlađenje, rasvjetu, pomoćna energija za pogon sistema grijanja, ventilacije i sistema klimatizacije, kao i pripadajući gubici unose se u energetski certifikat samo za nestambene zgrade.

(2) Poređenje računskih dobijenih referentnih vrijednosti potrebne energije sa graničnim vrijednostima datim u članovima od 5. do 7. ovog pravilnika vrši se i unosi u energetski certifikat za specifičnu godišnju potrebnu toplotnu energiju  $Q''_{H,nd}$  (kWh/m<sup>2</sup> god) i specifičnu primarnu energiju  $E''_{prim}$  (kWh/m<sup>2</sup> god) za referentne klimatske podatke i faktor oblika zgrade.

### Član 76.

#### (Izrada i izdavanje energetskog certifikata)

(1) Energetski certifikat o energetskoj efikasnosti za zgradu izdaje ovlaštena institucija u skladu s članom 62. stav (2) Zakona.

(2) Nadležno odjeljenje uspostavlja i vodi registar energetskih certifikata za zgrade.

(3) Energetski certifikat iz stava (1) ovog člana potpisom ovjeravaju energetski savjetnici angažovani od strane ovlaštenog pravnog lica ili preduzetnika, a potpisom i pečatom odgovorno lice u ovlaštenom pravnom licu ili preduzetnik.

- (4) Energetski certifikat se štampa u tri primjerka, potpisuje i ovjerava od strane energetskih savjetnika i ovlaštenog pravnog lica ili preduzetnika, te zajedno sa Izvodom dostavlja nadležnom odjeljenju.
- (5) Nadležno odjeljenje unosi podatke u Registar energetskih certifikata te upisuje odgovarajući registarski broj (RB) na predviđeno mjesto u obrascu energetskog certifikata.
- (6) Jedan primjerak energetskog certifikata se dostavlja investitoru, jedan nadležnom odjeljenju, a jedan zadržava za sebe ovlaštena institucija koja je izdala energetski certifikat.
- (7) Energetski certifikat se izdaje u skladu s članom 61. stav (3) Zakona.
- (8) Za postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju, energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu upotrebnu cjelinu zgrade.
- (9) Energetski certifikat se izdaje za dijelove zgrade kada se radi o zgradama koja je definisana kao „zgrada sa više zone“.
- (10) Zgrada ili njena samostalna upotrebnna cjelina može imati samo jedan važeći energetski certifikat.
- (11) Vlasnik dijela zgrade koji predstavlja samostalnu upotrebnu cjelinu, pored važećeg energetskog certifikata, može pribaviti i energetski certifikat za tu samostalnu upotrebnu cjelinu.
- (12) Energetski certifikat izdat u skladu sa stavom (3) je važeći energetski certifikat.
- (13) U slučaju kada se za zgradu mještavite namjene izdaje jedan zajednički energetski certifikat za cijelu zgradu, tada se postupak energetskog certificiranja provodi u skladu s pretežnom namjenom zgrade.
- (14) Energetski certifikat podliježe sistemu nezavisne kontrole u skladu s članom 62. stav (3) Zakona.

### Član 77.

#### (Čuvanje energetskog certifikata)

- (1) Energetski certifikat zgrade, odnosno dijela zgrade ili njene samostalne upotrebnne cjeline, dužan je čuvati vlasnik, investitor ili korisnik zgrade, najmanje za vrijeme roka važenja energetskog certifikata.
- (2) Nadležno odjeljenje je obavezno trajno čuvati energetski certifikat zgrade, odnosno dijela zgrade kao samostalne upotrebnne cjeline.

### Član 78.

#### (Popis Bosanskohercegovačkih standarda)

Popis Bosanskohercegovačkih standarda i drugih tehničkih specifikacija za proračun ispitivanja građevinskih dijelova zgrade i zgrade kao cjeline u pogledu minimalnih zahtjeva za energetskim karakteristikama zgrada koje treba ispuniti prilikom projektovanja novih i veće obnove postojećih zgrada nalaze se u ANEKSU X, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

### DIO TREĆI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 79.

#### (Korištenje usaglašenih softvera)

Do donošenja i odobravanja softvera koji će se koristiti za primjenu metodologije obračuna odnosno za proračun energetskih karakteristika zgrada i građevinskih jedinica, te za izradu i izdavanje energetskih certifikata od strane Vlade, mogu biti korišteni softveri koji su usaglašeni s metodologijom za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada definisanom ovim pravilnikom uz korištenje relevantnih klimatskih podataka.

### Član 80.

#### (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljinjanja u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

Broj predmeta: 02-000215/22

Broj akta: 01.11-0323SR-052/24

Datum, 12.6.2024. godine

Mjesto, Brčko

GRADONAČELNIK

prim. dr. Zijad Nišić, s. r.

## ANEKS I

### POPIS ENERGETSKIH PARAMETARA NEOPHODNIH PRI ENERGETSKOM PREGLEDU POSTOJEĆIH ZGRADA

Tabela 1. Ulagni podaci/unutrašnja projektna temperatura i dobici toplote od ljudi i električnih uređaja (BAS EN ISO 13790:2018)

Ulagni podaci	1	2	3	4	5	6	7	8	9 Ostale zgrade		Jedinica
	Stambena zgrada sa jednim stanom	Stambena zgrada sa više stanova	Poslovne zgrade	Zgrade namijenjene obrazovanju	Bolnice	Restorani	Trgovачki centri	Sportski centri			
Unutrašnja projektna temperatura za zimski period	20	12	1,2	70	60	26	20				
Unutrašnja projektna temperatura za ljetni period	30	12	1,8	70	40	26	20				
Površina po osobi (zauzetost)	20	6	4	80	20	26	20				
Odavanje toplote po osobi	10	4	7	70	10	26	20				
Odavanje toplote ljudi po jedinici površine	30	16	2,7	80	30	26	22				
Prisutnost tokom dana (prosječno mjesečno)	30	3	20	100	5	26	20				
Godišnja potrošnja električne energije po jedinici površine grijanog prostora	30	4	9	90	10	26	20				
	10	6	5	100	20	26	18				
	20	3	16	80	5	26	20		Sale za sastanke i prezentacije		
	20	6	5	100	20	26	18		Industrijske zgrade		
	6	6	1	100	0	26	18		Skladišta		
	60	4	3	60	20	28	28		Unutrašnji bazeni		
									°C		
									m <sup>2</sup> /per		
									W/m <sup>2</sup>		
									h		
									kWh/m <sup>2</sup>		

Protok svježeg zraka po jedinici površine grijanog prostora	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1	1,2	0,7	0,7	1	0,7	0,3	0,7	$m^3 / (h \cdot m^2)$
Protok svježeg zraka po osobi	42	28	14	7	30	6	14	5	14	30	14	30	14	$m^3 / (h \cdot per)$
Toplota potrebna za pripremu STV po jedinici površine grijanog prostora	10	20	10	10	30	60	80	10	10	1,4	10	80	80	$kWh / m^2$

Tabela 2. Broj izmjena zraka uslijed infiltracije broj izmjena zraka  $e_{wind}$  pri nametnutoj razlici pritisaka od 50 Pa

Klasa zaklonjenosti	Izloženo više od jedne fasade	Izložena jedna fasada
Nezaklonjene: zgrade na otvorenom, visoke zgrade u gradskim centrima	0,1	0,03
Srednje zaklonjene: zgrade okružene drvećem ili drugim zgradama, predgrađa	0,07	0,02
Jako zaklonjene: zgrade prosječnih visina u gradskim centrima, zgrade u šumama	0,04	0,01

Tabela 3. Proračunske vrijednosti  $n_{50}$  za netestirane zgrade

Kategorije za određivanje zrakopropusnosti zgrade	$n_{50}$ (1/h)
I	a) 2; b) 1
II	4
III	6
IV	10

Kategorija I: Zgrade kod kojih se testiranje zrakopropusnosti izvodi nakon završetka zgrade

- a) zgradi bez mehaničkog uređaja za provjetravanje zahtjev zrakopropusnosti:  $n_{50} \leq 3$  (1/h)
- b) zgradi sa mehaničkim uređajem za provjetravanje zahtjev zrakopropusnosti:  $n_{50} \leq 1,5$  (1/h)

Kategorija II: Zgrade ili dijelovi zgrada koje će tek biti završene, za koje se ne planiraju raditi testiranja zrakopropusnosti

Kategorija III: Zgrade koje ne spadaju u kategorije I, II ni IV

Kategorija IV: Zgrade s očitim otvorima kroz koje slobodno ulazi zrak, kao što su pukotine u ovojnici zgrade.

Tabela 4. Broj izmjena zraka uslijed infiltracije  $n_{inf}$

Višestambene zgrade						
Izloženost fasade vjetru	Više od jedne fasade			Samo jedna fasada		
Zaptivenost	Loša	Srednja	Dobra	Loša	Srednja	Dobra
Otvoren položaj zgrade	1,2	0,7	0,5	1,0	0,6	0,5
Umjereno zaklonjen	0,9	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5

Veoma zaklonjen	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Individualne stambene zgrade/porodične kuće</b>						
Zaptivenost	Loša	Srednja	Dобра			
Otvoren položaj zgrade	1,5	0,8	0,5			
Umjereno zaklonjen	1,1	0,6	0,5			
Veoma zaklonjen	0,76	0,5	0,5			

Tabela 5. Orientacijske vrijednosti za broj izmjena zraka

Položaj krila, prozora i vrata	Broj izmjena zraka $n_{win}$ (1/h)
Prozor otklopljen, vrata zatvorena	0-0,5
Prozor otklopljen, rolete spuštene	3 – 1,5
Prozor otklopljen bez roleti	0,8 - 4
Prozor poluotvoren	5 - 10
Prozor potpuno otvoren	9-15
Prozor i vrata potpuno otvoreni (poprečno provjetravanje)	približno 40

Tabela 6. Ulazni podaci/broj sati rada i metabolički dobici toplove

Ulazni podaci (DIN 18599) Vrsta zgrada	Prosječna površina	Prilivi toplove po osobi	Metabolički dobici toplove	Broj sati rada	Broj dana rada u sedmici
Vrsta zgrada	m <sup>2</sup> /os.	W/os.	W/m <sup>2</sup>	h	
Individualne stambene zgrade (porodične kuće)	20	70	3,5	12	7
Individualne stambene zgrade u nizu	20	70	3,5	12	7
Višestambene zgrade za kolektivno stanovanje/slobodnostojeća zgrada	18	70	3,9	12	7
Višestambene zgrade za kolektivno stanovanje/zgrade u niz	18	70	3,9	12	7
Višestambene zgrade za kolektivno stanovanje/soliter	18	70	3,9	12	7
Upravno-poslovne ili administrativne zgrade	20	80	4,0	6	5
Zgrade namijenjene za obrazovanje	10	70	7,0	4	5
Zgrade namijenjene za zdravstvo i socijalnu zaštitu	30	80	2,7	16	7
Zgrade namijenjene za ugostiteljstvo i	5	100	20,0	3	7

turizam					
Zgrade namijenjene za trgovinu i uslužne djelatnosti	10	90	9,0	4	7
Zgrade namijenjene za sport i rekreacija	20	100	5,0	6	6
Zgrade namijenjene za proizvodne djelatnosti	20	100	5,0	6	5
Ostale zgrade koje koriste energiju				14	5

Tabela 7. Efektivni topotlani kapacitet grijanog dijela zgrada

Klasa zgrada	$C_m$ , (kJ/K)	Masa konstrukcije m' (kg/m <sup>2</sup> )
Vrlo lagana	$80 \cdot A_f$	m'≤100
Lagana	$110 \cdot A_f$	100<m'≤250
Srednje teška	$165 \cdot A_f$	250<m'≤400
Teška	$260 \cdot A_f$	400<m'≤550
Masivna gradnja	$370 \cdot A_f$	m'>550

Tabela 8. Potrebna energija za pripremu potrošne tople vode

Vrsta zgrada	$q'_{w,nd}$ (kWh/m <sup>2</sup> )*
Individualna/slobodnostojeća stambena zgrada (porodična kuća)	10
Kolektivno stanovanje/ slobodnostojeća zgrada	20
Upravno-poslovne ili administrativne zgrade	10
Zgrade namijenjene za obrazovanje	10
Zgrade namijenjene za zdravstvo i socijalnu zaštitu	30
Zgrade namijenjene za ugostiteljstvo i turizam	60
Zgrade namijenjene za trgovinu i uslužne djelatnosti	10
Zgrade namijenjene za sport i rekreaciju	80
Zgrade namijenjene za proizvodne djelatnosti	10
Skladišta	1,4
Bazeni	80

\*izraženo prema ukupnoj korisnoj površini

Tabela 9. Faktor primarne energije

Izvor energije	Energent	Faktor primarne energije $f_p$
Gorivo	Lako loživo ulje	1,1
	Zemni plin	1,1
	Ukapljeni plin	1,1
	Kameni ugalj	1,1
	Mrki ugalj	1,2
	Drvo	0,2

Lokalna/ daljinska toplota iz kogeneracije	Obnovljiva goriva	0
	Fosilno gorivo	0,7
Lokalna/ daljinska toplota iz kotlovnice	Obnovljiva goriva	0,1
	Fosilno gorivo	1,3
Električna energija		3 (2,0 pri korištenju akumulacijskih sistema grijanja)

Tabela 10. Faktori emisije CO<sub>2</sub> za različita fosilna goriva

Izvor energije	EFC (kgC/GJ)	H <sub>d</sub> (MJ /kg(m <sup>3</sup> ))	O <sub>C</sub> (-)	EFC - H <sub>D</sub> - OC - 44/12 (kgCO <sub>2</sub> /kg (m <sup>3</sup> ))
Ekstra lako loživo ulje*	20,2	43	0,99	3,153018
Lož-ulje*	21,1	40	0,99	3,063372
Ukapljeni plin	17,2	41	0,99	2,559876
Kameni ugalj	25,8	27,5	0,98	2,54947
Mrki ugalj	26,2	19	0,98	1,788761
Lignite	27,6	11,3	0,98	1,120689
Prirodni plin	15,3	33,3	0,995	2,065322

\*- ekstra lako i lako lož-ulje su grupisani i prikazani kao ekstra lako lož-ulje, a srednje i teško lož-ulje kao lož-ulje.

Tabela 11. Specifični faktor emisije CO<sub>2</sub> po jedinici goriva i jedinici korisne toplote

Izvor energije	Faktor emisije CO <sub>2</sub>		
	Po naturalnoj jedinici goriva (kgCO <sub>2</sub> /kg (m <sup>3</sup> ))	Po energijskoj jedinici goriva (kgCO <sub>2</sub> /kWh)	Po jedinici korisne toplote (kgCO <sub>2</sub> /kWh)
Ekstra lako loživo ulje*	3,153018	0,263974	0,318
Lož-ulje*	3,063372	0,275735	0,332/0,340413
Ukapljeni plin	2,559876	0,202095	0,264
Kameni ugalj	2,54947	0,333749	0,439
Mrki ugalj	1,788761	0,338923	0,446/0,484176
Lignite	1,120689	0,357034	0,470/0,525055
Prirodni plin	2,065322	0,20095	0,236/0,236412

\*- ekstra lako i lako lož-ulje su grupisani i prikazani kao ekstra lako lož-ulje, a srednje i teško lož-ulje kao lož-ulje

Tabela 12. Specifični faktori emisije CO<sub>2</sub> za električnu energiju

Izvor energije	Po jedinici električne energije (kgCO <sub>2</sub> /kWh)	Po jedinici korisne toplote (kgCO <sub>2</sub> /kWh)
Električna energija	0,7446	0,7597

## ANEKS II

**POPIS NAJVEĆIH DOPUŠTENIH VRIJEDNOSTI KOEFICIJENATA PROLAZA  
TOPLOTE, GRAĐEVNIŠKIH DIJELOVA ZGRADE KOJE TREBA ISPUNITI PRI  
PROJEKTOVANJU NOVIH I VEĆOJ OBNOVI POSTOJEĆIH ZGRADA I  
UTVRĐENE VRIJEDNOSTI TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA GRAĐEVNSKIH  
PROIZVODA S KOJIMA SE MOGU PROVODITI DOKAZNI PRORAČUNI  
UTVRĐENI OVIM PRAVILNIKOM**

**Tabela 1.** Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaza topote,  $U$  [W/(m<sup>2</sup>·K)], građevinskih dijelova novih zgrada, (AK < 50 m<sup>2</sup>) i pri većoj obnovi na postojećim zgradama.

Redni broj	Građevinski dio	$U$ (W/(m <sup>2</sup> ·K))	
		$\Theta_i \geq 18^\circ\text{C}$	$12^\circ\text{C} < \Theta_i < 18^\circ\text{C}$
		$\Theta_{e,mj,n}$	$\Theta_{e,mj,n}$
1.	Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu	0,35	0,50
2.	Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, transparentni elementi omotača zgrade ( $U_w$ )	1,40	2,50
3.	Ostakljeni dio prozora, balkonskih vrata, krovnih prozora, transparentnih elemenata omotača zgrade ( $U_g$ )	1,10	1,40
4.	Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu	0,25	0,40
5.	Plafoni iznad vanjskog zraka, plafoni iznad garaže	0,25	0,40
6.	Zidovi i plafoni prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C	0,40	0,90
7.	Zidovi prema tlu, podovi na tlu	0,40 <sup>1)</sup>	0,65 <sup>1)</sup>
8.	Vanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s netransparentnim vratnim krilom i ostakljene pregrade prema negrijanom prostoru	2,00	2,90
9.	Stijenke kutija za rolete	0,60	0,80
10.	Plafoni i zidovi između stanova, plafoni između grijanih radnih prostorija različitih korisnika	0,60	1,20
11.	Kupole i svjetlosne trake	2,5	2,5
12.	Vrata vjetrobrana	3,0	3,0

*Napomena:*  $\Theta_{e,mj,min}$  je srednja mjeseca temperatura vanjskog zraka najhladnjeg mjeseca na lokaciji zgrade.

<sup>1)</sup> Kod podova na tlu zahtjev vrijedi do dubine poda prostorije 5 m od vanjskog zida, zida prema tlu ili negrijanog prostora.

**Tabela 2.** Računske vrijednosti Koeficijenta prolaz toplotne  $U_w$  i stepena propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje,  $g_{\perp}$  (-), za slučaj okomitog upada sunčevog zračenja

Redni broj	Tip ostakljenja	$U_w$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	$g_{\perp}$ (-)
1.	Jednostruko staklo 6mm (bezbojno, ravno float staklo)	5,8	0,87
2.	Dvostruko prozirno izolirajuće staklo 6 mm-8 mm-6 mm	3,2	0,71
	Dvostruko prozirno izolirajuće staklo 4 mm-12 mm-4 mm	3	0,71
2.	Dvostruko prozirno izolirajuće staklo 6 mm-12 mm-6 mm	2,9	0,71
3.	Dvostruko prozirno izolirajuće staklo 6 mm-16 mm-6 mm	2,7	0,72
4.	Trostruko prozirno 6 mm-12 mm—6 mm-12 mm	1,9	0,63
5.	Dvostruko niskoemisiono staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloga)(zrak) 4 mm-12 mm-4 mm	1,6	0,63
6.	Dvostruko niskoemisiono staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloga) (zrak) 4 mm-16 mm-4 mm	1,5	0,61
7.	Dvostruko niskoemisiono staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloga)(arg.) 4 mm-15 mm-4 mm	1,3	0,61
8.	Dvostruko niskoemisiono staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloga)(kr.) 4 mm-12 mm-4 mm	1,1	0,62
9.	Dvostruko niskoemisiono staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloga)(xe.) 4 mm-12 mm-4 mm	0,9	0,62
10.	Trostruko niskoemisiono 4 mm-8 mm-4 mm-8 mm-4 mm(kr.)	0,7	0,48
11.	Trostruko niskoemisiono 4 mm-8 mm-4 mm-8 mm-4 mm(xe.)	0,5	0,48
12.	Dvostruko reflektujuće staklo 6 mm-15 mm-5 mm (ar.)	1,3	0,25
13.	Dvostruko reflektujuće staklo 6 mm-16 mm-6 mm (ar.)	1,3	0,25
14.	Dvostruko reflektujuće staklo 6 mm-12 mm-4 mm (ar.)	1,4	0,27

*Napomena:* za ostakljenja navedena u tačkama 6, 7. i 8. te ostale transparentne plohe koristiti podatke iz karakteristika proizvođača.

**Tabela 3a.** Računske vrijednosti koeficijenta prolaza toplotne  $U_f$  (W/(m<sup>2</sup> · K) za klasične PVC, drvene i metalne okvire

Materijali	Tip okvira profil	$U_f$ (W/(m <sup>2</sup> · K))
PVC šuplji profili	2 komorni	2,2
	3 komorni	1,7-1,8
	5 komorni	1,3-1,5
	6 komorni	1,2-1,3

**Tabela 3b.** Računske vrijednosti koeficijenta prolaza toplove  $U_t$  ( $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ) za klasični drveni okvir

Debljina df mm	$U_f$ ( $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ )	
	Meko drvo $\lambda = 0,13 (\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K}))$	Tvrdo drvo $\lambda = 0,18 (\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K}))$
30	2 komorni	2,2
50	3 komorni	1,7-1,8
70	5 komorni	1,3-1,5
90	6 komorni	1,2-1,3
110	1,4	1,6

**Tabela 3c.** Računske vrijednosti koeficijenta prolaza toplove  $U_t$  ( $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ) za klasični metalni okvir

Vrsta metalnog okvira	$U_f$ ( $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ )
Čelični sa termičkim prekidom	4
Čelični bez termičkog prekida	6
Aluminijski sa termičkim prekidom	2,8-3,5
Aluminijski poboljšani	1,4-1,5
Specijalni sistemi profila za pasivne kuće	0,7-0,8

**Tabela 4.** Razredi zaptivenosti prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora

Broj spratova zgrade	Razred zaptivenosti BAS EN 12207:2001
Zgrada do dva sprata	2
Zgrada sa više od dva sprata	3

**Tabela 5.** Faktor umanjenja uređaja za zaštitu od sunčevog zračenja,  $F_C$  (-)

Redni broj	Uređaj za zaštitu od sunčevog zračenja	$F_C$ (-)
1.	Bez uređaja za zaštitu od sunčevog zračenja	1
2.	Uređaj s unutrašnje strane ili između stakala	
2.1	– bijele ili reflektirajuće površine i malene transparentnosti <sup>a)</sup>	0,75
2.2	– svijetle boje ili malene transparentnosti	0,80
2.3	– tamne boje ili povišene transparentnosti	0,90
3	Uređaj s vanjske strane	
3.1	– žaluzine, lamele koje se mogu okretati, otraga provjetravano	0,25
3.2	– žaluzine, rolete, kapci (škure, grilje)	0,30
4.	Strehe, lode <sup>b)</sup>	0,50
5.	Markize, gore i bočno provjetravane <sup>b)</sup>	0,40

<sup>a)</sup> Transparentnost naprava za zaštitu od sunčevog zračenja manja od 15% smatra se malenom, a transparentnost u iznosu 15% ili većem smatra se povišenom.

<sup>b)</sup> Navedena vrijednost primjenjuje se za slučaj kad je spriječeno direktno osunčanje prozora.

**Tabela 6.** Razredi zrakopropusnosti prozora, balkonska vrata i krovnih prozora

Redni broj	Broj spratova zgrade	Razred zrakopropusnosti
1.	Zgrada do 2 sprata	2
2.	Zgrada s više od 2 sprata	3

**Tabela 7.** Projektne vrijednosti topotne provodljivosti,  $\lambda$  (W/(m·K)), i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare,  $\mu$  (-)

Redni broj	Građevinski materijal	Gustoća $\rho$ kg/m <sup>3</sup>	Topotna provodljivost $\lambda$ W/(m·K)	Specifični toplinski kapacitet $c_p$ J/(kg·K)	Faktor otpora difuziji vodene pare $\mu$
1.	ZIDOVNI, uključujući mort u reškama				
1.01	puna cigla od gline	1800	0,81	900	5/10
1.02	puna cigla od gline	1600	0,68	900	5/10
1.03	klinker cigla	1900	0,85	800	50/100
1.04	klinker cigla	1700	0,80	800	50/100
1.05	puna fasadna cigla od gline	1800	0,83	900	5/10
1.06	puna fasadna cigla od gline	1600	0,70	900	5/10
1.07	šuplja fasadna cigla od gline	1200	0,55	900	5/10
1.08	šuplji blokovi od gline	1100	0,48	900	5/10
1.09	šuplji blokovi od gline	1000	0,45	900	5/10
1.10	šuplji blokovi od gline	900	0,42	900	5/10
1.11	šuplji blokovi od gline	800	0,39	900	5/10
1.12	puna silikatna cigla	1800	0,99	900	15/25
1.13	puna silikatna cigla	1600	0,79	900	15/25
1.14	silikatni šuplji blokovi	1200	0,56	900	15/25
1.15	prirodni kamen	2000	1,40	1000	50
1.16	šuplji blokovi od betona	1000	0,70	1000	5/15
1.17	šuplji blokovi od betona	1200	0,80	1000	5/15
1.18	šuplji blokovi od betona	1400	0,90	1000	20/30
1.19	šuplji blokovi od betona	1600	1,10	1000	20/30
1.20	šuplji blokovi od betona	1800	1,20	1000	20/30
1.21	šuplji blokovi od betona	2000	1,40	1000	20/30
1.22	šuplji blokovi od laganog betona	500	0,30	1000	5/10
1.23	šuplji blokovi od laganog betona	700	0,37	1000	5/10
1.24	šuplji blokovi od laganog betona	900	0,46	1000	5/10
1.25	šuplji blokovi od laganog betona	1000	0,52	1000	5/10
1.26	šuplji blokovi od laganog betona	1200	0,60	1000	5/10
1.27	šuplji blokovi od laganog betona	1400	0,72	1000	5/10
2.	BETON I ARMIRANI BETON				

2.01	armirani beton	2500	2,60	1000	80/130
2.02	teški beton	3200	2,60	1000	80/130
2.03	beton	2400	2,00	1000	80/130
2.04	beton	2200	1,65	1000	70/120
2.05	beton	2000	1,35	1000	60/100
2.06	beton s laganim agregatom	2000	1,35	1000	60/100
2.07	beton s laganim agregatom	1800	1,30	1000	60/100
2.08	beton s laganim agregatom	1600	1,00	1000	60/100
2.09	beton s laganim agregatom	1500	0,89	1000	60/100
2.10	beton s laganim agregatom	1400	0,79	1000	60/100
2.11	beton s laganim agregatom	1300	0,70	1000	60/100
2.12	beton s laganim agregatom	1200	0,62	1000	60/100
2.13	beton s laganim agregatom	1100	0,55	1000	60/100
2.14	beton s laganim agregatom	1000	0,49	1000	60/100
2.15	beton s laganim agregatom	900	0,44	1000	60/100
2.16	beton s laganim agregatom	800	0,39	1000	60/100
2.17	porobeton	1000	0,31	1000	6/10
2.18	porobeton	900	0,29	1000	6/10
2.19	porobeton	800	0,25	1000	6/10
2.20	porobeton	750	0,24	1000	6/10
2.21	porobeton	700	0,22	1000	6/10
2.22	porobeton	650	0,21	1000	6/10
2.23	porobeton	600	0,19	1000	6/10
2.24	porobeton	550	0,18	1000	6/10
2.25	porobeton	500	0,16	1000	6/10
2.26	porobeton	450	0,15	1000	6/10
2.27	porobeton	400	0,13	1000	6/10
2.28	porobeton	350	0,11	1000	6/10
2.29	porobeton	300	0,10	1000	6/10
2.30	beton s jednozrnastim šljunkom	2000	1,40	1000	60/100
2.31	beton s jednozrnastim šljunkom	1800	1,10	1000	60/100
2.32	beton s jednozrnastim šljunkom	1600	0,81	1000	60/100
3.	MALTERI, MORTOVI, ESTRISI				
3.01	cementni malter	2000	1,60	1000	15/35
3.02	krečni malter	1600	0,80	1000	6/10
3.03	krečno-cementni malter	1800	1,00	1000	15/35
3.04	krečno-gipsani malter	1400	0,70	1000	6/10
3.05	gipsani malter	1500	0,54	1000	6/10
3.06	gipsani malter	1400	0,51	1000	6/10
3.07	gipsani malter	1300	0,47	1000	6/10

3.08	gipsani malter	1200	0,43	1000	6/10
3.09	lagani malter	1300	0,56	1000	15/20
3.10	lagani malter	1000	0,38	1000	15/20
3.11	lagani malter	700	0,25	1000	15/20
3.12	toploto-izolacijski malter	400	0,11	1000	5/20
3.13	toploto-izolacijski malter	250	0,08	1000	5/20
3.14	sanacijski malter	1400	0,65	1000	6/15
3.15	polimerni malter	1100	0,70	1000	50/200
3.16	silikatni malter	1800	0,90	1000	50/70
3.17	malter na bazi akrilata	1700	0,90	1000	100/150
3.18	cementni mort	2000	1,60	1000	15/35
3.19	cementni estrih	2000	1,60	1100	50
3.20	anhidrit estrih	2100	1,20	1000	15/35
3.22	magnezitni estrih	2300	0,70	1000	15/35
4.	PODNE, ZIDNE I STROPNE OBLOGE				
4.01	gipskartonske ploče	900	0,25	900	8
4.02	gipsane ploče s dodatkom celuloznih vlakanaca	1300	0,38	1000	10/15
4.03	keramičke i gres pločice	2300	1,30	840	200
4.04	kamene ploče	2500	2,80	1000	40/200
4.05	drvo – mehko – crnogorica	500	0,13	1600	50/70
4.06	drvo – tvrdo – bjelogorica	700	0,18	1600	200
4.07	vlaknocementne ploče (obložne i fasadne)	1500	1,20	1200	15/35
4.08	ploče od ukočenog drveta	300 – 1000	0,09 – 0,24	1600	150/250
4.09	drvne ploče od usmjerenoj iverja (OSB)	650	0,13	1700	50
4.10	drvne ploče od iverja (iverica)	300 - 900	0,10 – 0,18	1700	50
5.	HIDROIZOLACIJSKI MATERIJALI, PARNE BRANE (KOČNICE)				
5.01	bitumenska traka s uloškom staklenog voala	1100	0,23	1000	50000
5.02	bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	1100	0,23	1000	50000
5.03	bitumenska traka s uloškom poliesterskog filca	1100	0,23	1000	50000
5.04	bitumenska traka s uloškom krovnog kartona	1100	0,23	1000	50000
5.05	polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P	1200	0,14	1000	100000
5.06	polimerna hidroizolacijska traka na	1600	0,26	960	300000

	bazi PIB				
5.07	polimerna hidroizolacijska traka na bazi CR	1300	0,23	1000	100000
5.08	polimerna hidroizolacijska traka na bazi VAE	1300	0,14	1000	20000
5.09	polimerna hidroizolacijska traka na bazi ECB	1600	0,26	960	90000
5.10	polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	1600	0,26	960	90000
5.11	polimerna hidroizolacijska traka na bazi PEHD	1600	0,50	960	50000
5.12	PE folija, preklopljena	1000	0,19	1250	50000
5.13	Al folija, prelijepljena	2800	160	880	$\infty$
6.	RASTRESITI MATERIJALI ZA NASIPANJE				
6.01	ekspandirani perlit	$\leq 100$	0,060	1000	3
6.02	lomljevina ekspandiranog pluta	$\leq 200$	0,055	1300	3
6.03	lomljevina cigle od gline	$\leq 800$	0,41	900	3
6.04	pjesak, šljunak, tucanik (drobljenac)	$\leq 1700$	0,81	1000	3
7.	TOPLOTNO-IZOLACIONI MATERIJALI				
7.01	mineralna vuna (MW)	10 do 200	0,035 do 0,050	1030	1 – 1,2
7.02	ekspandirani polistiren (EPS)	12 do 30	0,032 do 0,042	1260	20/40 – 40/100
7.03	ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	$\geq 25 - 50$	0,033 do 0,040	1450	80 - 200
7.04	kruta poliuretanska pjena (PUR) ili polizocijanuratna pjena (PIR)	$\geq 25$	0,023 do 0,040	1400	60
7.05	fenolna pjena (PF)	$\geq 25$	0,020 do 0,045	1400	50
7.06	čelijasto (pjenasto) staklo (CG)	100 do 150	0,045 do 0,060	1000	$\infty$
7.07	drvena vuna (WW)	360 do 460	0,065 do 0,09	1470	3/5
7.08	drvena vuna (WW), debljina ploča 15 mm $\leq d \leq 25$ mm	550	0,150	1470	4/8
7.09	ekspandirani perlit (EPB)	140 do 240	0,040 do 0,065	900	5
7.10	ekspandirano pluto (ICB)	80 do 500	0,045 do 0,055	1560	5/10
7.11	drvena vlakanca (WF)	50 do 450	0,035 do 0,070	1400	5/10
7.12	porobeton ploče	115	0,045	850	3/3

Napomena: Za materijale navedene u tabeli 5. i sve ostale materijale moguće je koristiti i podatke iz odgovarajućih dokaza o specifikacijama građevinskih proizvoda.

**Tabela 8.** Ravnotežni sadržaj vlage u građevinskom materijalu kod temperature zraka 23 °C i relativne vlažnosti zraka 80%

Redni broj	Građevinski materijal	Sadržaj vlage u kg/kg
1.	beton gустe strukture sa šupljikavim agregatom	0,130
2.	beton šupljikave strukture s gustim agregatom	0,030
3.	beton šupljikave strukture sa šupljikavim agregatom	0,045
4.	gips, anhidrit	0,020
5.	drvo, proizvodi na bazi drva, proizvodi na bazi biljnih vlakanaca	0,150

**Tabela 9.** Faktori proračuna za ravnotežni sadržaj vlage (23 °C/80%) u odnosu na vrijednost toplotne provodljivosti suhog materijala

Redni broj	Građevinski materijal ili zid	Faktor izračuna $F_m$
1.	cigla od gline	1,13
2.	krečno silikatna cigla	1,27
3.	porobeton	1,20
4.	beton s granulama polistirena	1,13
5.	beton s laganim agregatom	1,22
6.	mort i malter	1,27
7.	beton s teškim agregatom	1,17
8.	beton gустe strukture sa šupljikavim agregatom	1,45
9.	gips, anhidrit	1,25
10.	blokovi na bazi drva	1,60
11.	asfalt, bitumen	1,00

**Tabela 10.** Temperature tačke rosišta,  $\theta_s$  [°C] u zavisnosti od relativne vlažnosti zraka  $\phi_i$  [%] i temperature zraka  $\theta_i$  [°C]

$\theta_i$ [°C]	$\theta_s$ [°C]													
	$\Phi_i$ [%]													
30	10,5	12,9	14,9	16,8	18,4	20	21,4	22,7	23,9	25,1	26,2	27,2	28,2	29,1
29	9,7	12	14	15,9	17,5	19	20,4	21,7	23	24,1	25,2	26,2	27,2	28,1
28	8,8	11,1	13,1	15	16,6	18,1	19,5	20,8	22	23,2	24,2	25,2	26,2	27,1
27	8	10,2	12,2	14,1	15,7	17,2	18,6	19,9	21,1	22,3	23,3	24,3	25,2	26,1
26	7,1	9,4	11,4	13,2	14,8	16,3	17,6	18,9	20,1	21,2	22,3	23,3	24,2	25,1
25	6,2	8,5	10,5	12,2	13,9	15,3	16,7	18	19,1	20,3	21,3	22,3	23,2	24,1
24	5,4	7,6	9,6	11,3	12,9	14,4	15,8	17	18,2	19,3	20,3	21,3	22,3	23,1
23	4,5	6,7	8,7	10,4	12	13,5	14,8	16,1	17,2	18,3	19,4	20,3	21,3	22,2
22	3,6	5,9	7,8	9,5	11,1	12,5	13,9	15,1	16,3	17,4	18,4	19,4	20,3	21,2
21	2,8	5	6,9	8,6	10,2	11,6	12,9	14,2	15,3	16,4	17,4	18,4	19,3	20,2
20	1,9	4,1	6	7,7	9,3	10,7	12	13,2	14,4	15,4	16,4	17,4	18,3	19,2
19	1	3,2	5,1	6,8	8,3	9,8	11,1	12,3	13,4	14,5	15,5	16,4	17,3	18,2
18	0,2	2,3	4,2	5,9	7,4	8,8	10,1	11,3	12,5	13,5	14,5	15,4	16,3	17,2
17	-0,6	1,4	3,3	5	6,5	7,9	9,2	10,4	11,5	12,5	13,5	14,5	15,3	16,2

16	-1,4	0,5	2,4	4,1	5,6	7	8,2	9,4	10,5	11,6	12,6	13,5	14,4	15,2
15	-2,2	-0,3	1,5	3,2	4,7	6,1	7,3	8,5	9,6	10,6	11,6	12,5	13,4	14,2
14	-2,9	-1	0,6	2,3	3,7	5,1	6,4	7,5	8,6	9,6	10,6	11,5	12,4	13,2
13	-3,7	-1,9	-0,1	1,3	2,8	4,2	5,5	6,6	7,7	8,7	9,6	10,5	11,4	12,2
12	-4,5	-2,6	-1	0,4	1,9	3,2	4,5	5,7	6,7	7,7	8,7	9,6	10,4	11,2
11	-5,2	-3,4	-1,8	-0,4	1	2,3	3,5	4,7	5,8	6,7	7,7	8,6	9,4	10,2
10	-6	-4,2	-2,6	-1,2	0,1	1,4	2,6	3,7	4,8	5,8	6,7	7,6	8,4	9,2

**Tabela 11.**Otpor prolazu topline i faktor korekcije temperature za nove zgrade ( $F_{xi}$ vrijednosti)

Toplotni protok ka vanjskoj sredini, preko građevinskog elementa određenog tipa	Otpor prelazu topline m $2 \cdot K/W$			Faktor korekcije temperature $F_{xi}$
	$R_s$	$R_{se}$	$R_{se} + R_{se}$	
<b>Građevinski elementi koji graniče sa vanjskim zrakom</b>				
Vanjski zidovi				
neventilirani	0,13	0,04	0,17	1
ventilirani	0,13	0,13	0,26	1
Ravni krovovi				
neventilirani	0,10	0,04	0,14	1
ventilirani	0,10	0,10	0,20	
Međuspratna konstrukcija iznad otvorenog prolaza				1
neventilirani	0,17	0,04	0,21	1
ventilirani	0,17	0,17	0,34	1
Kosi krovovi				
neventilirani	0,10	0,04	0,14	1
ventilirani	0,10	0,10	0,20	1
<b>Građevinski elementi koji graniče sa negrijanim prostorima</b>				
Zid ka negrijanom prostoru	0,13	0,13	0,26	0,5
Međuspratna konstrukcija ka negrijanom krovnom prostoru	0,10	0,10	0,20	0,8
Međuspratna konstrukcija iznad negrijanog prostora	0,17	0,17	0,34	0,5
Zid ka negrijanog zimskoj bašti (staklenik), sa vanjskim ostakljenjem zimske bašte				
Jednostruko staklo $U > 2,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	0,13	0,13	0,26	0,7
Izolaciono staklo $U \leq 2,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$				0,6
Poboljšano staklo $U \geq 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$				0,5
<b>Građevinski elementi u kontaktu sa tlom</b>				
Zid u tlu ili djelomično ukopan	0,13	0	0,13	0,6
Pod na tlu	0,17	0	0,17	0,5
Međuspratna konstrukcija u tlu	0,10	0	0,10	0,6
<b>Građevinski elementi između dva grijana prostora različite temperature</b>				
Zid između zgrada, zid koji razdvaja prostore različitih korisnika, ili zid ka grijanom stepeništu	0,13	0,08	0,21	0,8
Međuspratna konstrukcija koja razdvaja prostore između različitih korisnika	0,10	0,08	0,18	0,8

### ANEKS III

## KATALOG DOBRO RIJEŠENIH TOPLOTNIH MOSTOVA NA ZGRADAMA




*Tabela 1. Grafički prikaz materijala na prikazima detalja u Tabeli 2.*





Redni broj	Materijal	Grafički prikaz materijala na prikazima detalja u Tablici 2. PRILOGA D	Projektne vrijednosti topotne provodljivosti, $\lambda$ , (W/(m·K)), iz Tablice 5. PRILOG B ovoga Pravilnika
1	Armirani beton		1,35 – 2,60
2	Puna i šuplja opeka i bokovi od opeke / termoblokovi od laganog betona ili opeke	 puna, šuplja opeka, bokovi od opeke      termoblok	puna i šuplja opeka i blokovi 1,35 – 2,60 termoblokovi 0,16 – 0,22
3	Toplotna izolacija	 vodonepropusna toplinska izolacija	0,023 – 0,070
4	Nearmirani ili minimalno armirani beton		1,35 – 2,60
5	Cementni estrih		1,60 – 2,60
-	Hidroizolacija		-
-	PE folija / parna brana		-
6	Drvo		0,13 – 0,18
7	Ploče od preradenog drveta ili daske		0,09 – 0,24
-	Zemlja		-
-	Šljunak		-

Tabela 2. Grafički prikaz detalja

Redni broj	Naziv detalja	Grafički prikaz detalja s dobro riješenim toplotnim mostovima	Napomene
1.	Spoj temeljne trake i masivnog zida - toplotna izolacija poda sa unutrašnje (gornje) strane		V – vani ili negrijano U – unutra (zimi grijano)  $d_{TI}$ – debljina toplotne izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz Tablice 1. PRILOG B iz ovoga Pravilnika
2.	Spoj temeljne trake i masivnog zida - toplotna izolacija poda sa vanjske (donje) strane		$* - \text{dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene bez zagrada odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu građevinskog dijela zgrade sa: } \Theta_i \geq 18^\circ\text{C i } \Theta_{e,mj,min} \leq 3^\circ\text{C,}$  $- \text{dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene u zagradama odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu građevinskog dijela zgrade, za zgrade sa } \Theta_i \geq 18^\circ\text{C i } \Theta_{e,mj,min} > 3^\circ\text{C}$
3.	Spoj temeljne trake i masivnog zida od termoblokova - toplotna izolacija poda sa unutrašnje (gornje) strane		$- \text{dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije odnose se na minimalne debljine materijala za toplotne izolacije toplotne provodljivosti: } \lambda \leq 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ $\text{ili ekvivalentne manje debljine materijala za toplotnu izolaciju sa povoljnijim (nižim) } \lambda \text{ vrijednostima}$  $- \text{sve označene dimenzije izražene su u centimetrima (cm)}$

Redni broj	Naziv detalja	Grafički prikaz detalja sa dobro riješenim toplotnim mostovima	Napomene
4.	Spoj temeljne ploče i masivnog zida - pod toplotno izoliran sa vanjske (donje) strane		d <sub>11</sub> – debljina toplotne izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz Tablice 1. PRILOG B iz ovoga Pravilnika  V – vani ili negrijano U – unutra (zimi grijano)
5.	Spoj temeljne ploče i masivnog zida - pod toplotno izoliran sa unutrašnje (gornje) strane		* - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene bez zagrade odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa $\Theta_i \geq 18 \text{ } ^\circ\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} \leq 3 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  * - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene u zagradama odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa $\Theta_i \geq 18 \text{ } ^\circ\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} > 3 \text{ } ^\circ\text{C}$
6.	Spoj temeljne trake i zida lagane nosive konstrukcije sa venitiliranim fasadom - pod izoliran s gornje (unutrašnje) strane		- dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije odnose se na minimalne debljine materijala za toplotne izolacije toplotne provodljivosti: $\lambda \leq 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ili ekvivalentne manje debljine materijala za toplotnu izolaciju sa povoljnijim (nižim) $\lambda$ vrijednostima  - sve označene dimenzije izražene su u centimetrima (cm)






Redni broj	Naziv detalja	Grafički prikaz detalja sa dobro riješenim topotnim mostovima	Napomene
7.	Vanjski zid i stropna ploča između grijanog i negrijanog prostora - topotno izolirano sa vanjske strane (donje) negrijane strane		<p>d<sub>U</sub> – debljina topotne izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika</p> <p>V – vani ili negrijano U – unutra (zimi grijano)</p>
8.	Unutrašnji zid i stropna ploča između grijanog i negrijanog prostora - topotno izolirano sa vanjske – negrijane (donje) strane		<p>* - dimenzije debljina slojeva topotne izolacije navedene bez zagrade odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa:</p> <p><math>\Theta_i \geq 18^{\circ}\text{C}</math> i <math>\Theta_{e,mj,min} \leq 3^{\circ}\text{C}</math>,</p> <p>- dimenzije debljina slojeva topotne izolacije navedene u zagradama odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa <math>\Theta_i \geq 18^{\circ}\text{C}</math> i <math>\Theta_{e,mj,min} &gt; 3^{\circ}\text{C}</math></p>
9.	Unutrašnji zid i stropna ploča između grijanog i negrijanog prostora - topotno izolirano sa unutrašnje (gornje) grijane strane		<p>- dimenzije debljina slojeva topotne izolacije odnose se na minimalne debljine materijala za topotne izolacije topote provodljivosti: <math>\lambda \leq 0,04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})</math> ili ekvivalentne manje debljine materijala za topotnu izolaciju sa povoljnijim (nižim) <math>\lambda</math> vrijednostima</p> <p>- sve označene dimenzije izražene su u centimetrima (cm)</p>






Redni broj	Naziv detalja	Grafički prikaz detalja sa dobro riješenim toplotnim mostovima	Napomene
10.	Prozorska klupica, pozicija prozora djelomično ispred vanjske ravnine masivnog dijela zida		d <sub>T1</sub> – debljina toplotne izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz Tablice 1. PRILOG B iz ovoga Pravilnika  V – vani ili negrijano U – unutra (zimi grijano)
11.	Prozorska klupica, pozicija prozora iza vanjske ravnine masivnog dijela zida		* - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene bez zagrada odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa: $\Theta_i \geq 18^{\circ}\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} \leq 3^{\circ}\text{C}$ ,  - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene u zagradama odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa $\Theta_i \geq 18^{\circ}\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} > 3^{\circ}\text{C}$
12.	Prozorska klupica prozora u zidu od termoblokova		- dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije odnose se na minimalne debljine materijala za toplotne izolacije toplotne provodljivosti: $\lambda \leq 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ili ekvivalentne manje debljine materijala za toplotnu izolaciju sa povoljnijim (nižim) $\lambda$ vrijednostima
13.	Prozorska klupica u višeslojnom zidu sa masivnim vanjskim obzidom, pozicija prozora iza vanjske ravnine masivnog dijela zida		** - 8 cm je minimalna debljina toplotne izolacije kada je nosivi dio zida od armiranog betona  - sve označene dimenzije izražene su u centimetrima (cm)

Redni broj	Naziv detalja	Grafički prikaz detalja sa dobro riješenim toplotnim mostovima	Napomene
14.	Prozorska klupica u višeslojnom ventilisanom zidu sa masivnim vanjskim obzidom, pozicija prozora iza vanjske ravnine masivnog dijela zida		d <sub>Tl</sub> – debljina toplotne izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz Tablice I. PRILOG B ovoga Pravilnika  V – vani ili negrijano U – unutra (zimi grijano)
15.	Prozorska klupica u višeslojnom zidu sa masivnom vanjskom oblogom, pozicija prozora djelomično ispred vanjske ravnine nosivog dijela zida		* - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene bez zagrada odnose se na zahtjeve iz Tablice I. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu građevinskog dijela zgrade, za zgrade sa: $\Theta_i \geq 18^\circ\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} \leq 3^\circ\text{C}$ ,
16.	Prozor sa toplotno izoliranim kutijom za roletne, pozicija prozora djelomično ispred vanjske ravnine masivnog dijela zida		- dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene u zgradama odnose se na zahtjeve iz Tablice I. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu građevinskog dijela zgrade, za zgrade sa: $\Theta_i \geq 18^\circ\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} > 3^\circ\text{C}$  - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije odnose se na minimalne debljine materijala za toplotne izolacije toplotne provodljivosti: $\lambda \leq 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ili ekvivalentne manje debljine materijala za toplotnu izolaciju sa povoljnijim (nižim) $\lambda$ vrijednostima
17.	Prozor sa toplotno izoliranim kutijom za roletne, pozicija prozora iza vanjske ravnine masivnog dijela zida		- sve označene dimenzije izražene su u centimetrima (cm)

Redni broj	Naziv detalja	Grafički prikaz detalja sa dobro riješenim topotnim mostovima	Napomene
18.	Prozor sa topotno izoliranom kutijom za roletne u zidu od termo blokova		$d_{TI}$ – debljina topotne izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz Tablice 1. PRILOG B iz ovoga Pravilnika V – vani ili negrijano U – unutra (zimi grijano)
19.	Prozor sa topotno izoliranom kutijom za roletnu u višeslojnom neventilisanom zidu sa masivnom vanjskom oblogom, pozicija prozora iza vanjske ravnine nosivog dijela zida		* - dimenzije debljina slojeva topotne izolacije navedene bez zagrada odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa: $\Theta_i \geq 18^{\circ}\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} \leq 3^{\circ}\text{C}$ ,
20.	Prozor sa topotno izoliranom kutijom za roletnu u višeslojnom ventilisanom zidu sa masivnom vanjskom oblogom, pozicija prozora iza vanjske ravnine nosivog dijela zida		- dimenzije debljina slojeva topotne izolacije navedene u zagradama odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa $\Theta_i \geq 18^{\circ}\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} > 3^{\circ}\text{C}$
21.	Prozor sa topotno izoliranom kutijom za roletne u višeslojnom neventilisanom zidu sa masivnom vanjskom oblogom, pozicija prozora djelomično ispred vanjske ravnine nosivog dijela zida		- dimenzije debljina slojeva topotne izolacije odnose se na minimalne debljine materijala za topotne izolacije topotne provodljivosti: $\lambda \leq 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ili ekvivalentne manje debljine materijala za topotnu izolaciju sa povoljnijim (nižim) $\lambda$ vrijednostima
22.	Prozor na poziciji djelomično ispred vanjske ravnine masivnog dijela zida		- sve označene dimenzije izražene su u centimetrima (cm)
23.	Prozor na poziciji vanjske ravnine masivnog dijela zida		

Redni broj	Naziv detalja	Grafički prikaz detalja sa dobro riješenim toplotnim mostovima	Napomene
24.	Prozor na poziciji iza vanjske ravnine masivnog dijela zida		d <sub>T1</sub> – debljina toplotne izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz Tablice 1. PRILOG B iz ovoga Pravilnika V – vani ili negrijano U – unutra (zimi grijano)
25.	Prozor u zidu od termoblokova		
26.	Prozor u višeslojnom neventilisanom zidu sa masivnom vanjskom oblogom, pozicija prozora iza vanjske ravnine nosivog dijela zida		* - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene bez zagrada odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa: $\Theta_i \geq 18^\circ\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} \leq 3^\circ\text{C}$ ,
27.	Prozor u višeslojnom neventilisanom zidu sa masivnom vanjskom oblogom, na poziciji vanjske ravnine nosivog dijela zida		- dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene u zagradama odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa $\Theta_i \geq 18^\circ\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} > 3^\circ\text{C}$
28.	Prozor u višeslojnom neventilisanom zidu sa masivnom vanjskom oblogom, pozicija prozora djelomično ispred vanjske ravnine nosivog dijela zida		- dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije odnose se na minimalne debljine materijala za toplotne izolacije toplotne provodljivosti: $\lambda \leq 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ili ekvivalentne manje debljine materijala za toplotnu izolaciju sa povoljnijim (nižim) $\lambda$ vrijednostima
29.	Prozor u višeslojnom ventilisanom zidu sa masivnom vanjskom oblogom, na poziciji vanjske ravnine nosivog dijela zida		- sve označene dimenzije izražene su u centimetrima (cm)

Redni broj	Naziv detalja	Grafički prikaz detalja sa dobro riješenim toplotnim mostovima	Napomene
30.	Vanjski zid između dvije lode – rješenje vanjskog istaka zida od betona sa umetkom za konstrukcijski prekid toplotnog mosta		
31.	Vanjski zid između dvije lode – rješenje vanjskog istaka zida od betona sa oblaganjem zida toplotnom izolacijom obostrano (u slučaju zida istaknutog ≥ 100 cm)		d <sub>U</sub> – debljina toplotne izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz Tablice 1. PRILOG B iz ovoga Pravilnika V – vani ili negrijano U – unutra (zimi grijano)
32.	Vanjski zid između dvije lode – rješenje vanjskog istaka zida od betona sa oblaganjem zida toplotnom izolacijom sa svih strana (u slučaju zida istaknutog ≤ 100 cm)		* - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene bez zagrade odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa: $\Theta_i \geq 18^\circ\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} \leq 3^\circ\text{C}$ , - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene u zagradama odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa $\Theta_i \geq 18^\circ\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} > 3^\circ\text{C}$
33.	Balkon ili loda – rješenje sa izvedbom umetka za konstrukcijski prekid toplotnog mosta		- dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije odnose se na minimalne debljine materijala za toplotne izolacije toplotne provodljivosti: $\lambda \leq 0,04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ili ekvivalentne manje debljine materijala za toplotnu izolaciju sa povoljnijim (nižim) $\lambda$ vrijednostima
34.	Balkon ili loda – rješenje sa oblaganjem armiranobetonske ploče balona/lode toplotnom izolacijom sa gornje i donje strane		- sve označene dimenzije izražene su u centimetrima (cm)

Redni broj	Naziv detalja	Grafički prikaz detalja sa dobro riješenim toplotnim mostovima	Napomene
35.	Rubni završetak ravnog krova – nadzid visine < 100 cm – rješenje sa oblaganjem cijelog nadzida toplotnom izolacijom		d <sub>TI</sub> – debljina toplotne izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika
36.	Rubni završetak ravnog krova – nadzid visine ≥ 100 cm – rješenje sa obostranim oblaganjem nadzida toplotnom izolacijom		V – vani ili negrijano U – unutra (zimi grijano)  * - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene bez zagrade odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa: $\Theta_i \geq 18^\circ\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} \leq 3^\circ\text{C}$ ,
37.	Rubni završetak ravnog krova – bez nadzida		- dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene u zagradama odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa $\Theta_i \geq 18^\circ\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} > 3^\circ\text{C}$
38.	Kosi krov – ventilisano negrijano krovište		- dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije odnose se na minimalne debljine materijala za toplotne izolacije toplotne provodljivosti: $\lambda \leq 0,04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ili ekvivalentne manje debljine materijala za toplotnu izolaciju sa povoljnijim (nižim) $\lambda$ vrijednostima
39.	Kosi krov – neventilisano negrijano krovište		- sve označene dimenzije izražene su u centimetrima (cm)

Redni broj	Naziv detalja	Grafički prikaz detalja sa dobro riješenim toplotnim mostovima	Napomene
40.	Vijenac kosog krova iznad grijanog prostora		d <sub>TI</sub> – debljina toplotne izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz Tablice 1. PRILOG B iz ovoga Pravilnika  V – vani ili negrijano U – unutra (zimi grijano)
41.	Vijenac kosog krova iznad grijanog prostora – lagana nosiva konstrukcija sa ventilisanom fasadom		* - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene bez zagrada odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa: $\Theta_i \geq 18^{\circ}\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} \leq 3^{\circ}\text{C}$ ,  - dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije navedene u zagradama odnose se na zahtjeve iz Tablice 1. PRILOG B ovoga Pravilnika za odgovarajuću vrstu gradevinskog dijela zgrade, za zgrade sa $\Theta_i \geq 18^{\circ}\text{C}$ i $\Theta_{e,mj,min} > 3^{\circ}\text{C}$
42.	Kosi krov iznad grijanog prostora poprečni presjek		- dimenzije debljina slojeva toplotne izolacije odnose se na minimalne debljine materijala za toplotne izolacije toplotne provodljivosti: $\lambda \leq 0,04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ili ekvivalentne manje debljine materijala za toplotnu izolaciju sa povoljnijim (nižim) $\lambda$ vrijednostima
43.	Kosi krov iznad grijanog prostora presjek kroz zabat		- sve označene dimenzije izražene su u centimetrima (cm)

**ANEKS IV****PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE****OBRAZAC PROJEKTA****ENERGETSKIH EFIKASNOSTI ZGRADE****PODACI O OBJEKTU**

Naziv zgrade:	
	<input type="checkbox"/> nova <input type="checkbox"/> veća obnova postojeće
Vrsta zgrade:	<input type="checkbox"/> stambena <input type="checkbox"/> nestambena <input type="checkbox"/> ostale
Podtip zgrade:	
Spratnost:	
Adresa:	
Mjesto:	
Poštanski broj:	
Katastarska općina:	
Katastarska čestica:	
Vlasnik/Investitor:	
Oznaka/broj projekta:	
Datum izrade projekta:	

**ODGOVORNOST ZA PODATKE**

Energetski savjetnici koji su učestvovala u izradi Projekta energetske efikasnosti zgrade

Arhitektonski/građevinski dio zgrade:	
Potpis:	
Mašinski dio zgrade:	
Potpis:	
Elektrotehnički dio zgrade:	
Potpis:	
Nosilac izrade Projekta energetske efikasnosti zgrade ( <i>pravno lice</i> ):	
Registarski broj nosioca izrade:	
Potpis i pečat:	
Odgovorni projektant glavnog projekta zgrade:	
Potpis:	

## SADRŽAJ

<u>OBRAZAC PROJEKTA .....</u>	12
<u>ENEGETSKIH EFIKASNOSTI ZGRADE .....</u>	12
<u>PODACI O OBJEKTU .....</u>	12
<u>ODGOVORNOST ZA PODATKE .....</u>	12
<u>Energetski savjetnici koji su učestvovala u izradi Projekta energetske efikasnosti zgrade .....</u>	12
<u>A. TEHNIČKI OPIS ZGRADE .....</u>	17
<u>    A.1 TEHNIČKI OPIS ENERGETSKE EFIKASNOSTI ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE .....</u>	17
<u>        A.1.1 Opći podaci o zgradi i lokaciji .....</u>	17
<u>        A.1.2 Detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevinskog dijela zgrade obuhvaćenog značajnom obnovom .....</u>	17
<u>        A.1.3 Podaci o podjeli zgrade u toplotne zone .....</u>	17
<u>        A.1.4 Geometrijske karakteristike zgrade .....</u>	17
<u>        A.1.5 Strukturalne i građevinske karakteristike zgrade .....</u>	17
<u>        A.1.6 Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade .....</u>	17
<u>        A.1.7 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) .....</u>	17
<u>        A.1.8 Predviđena tehnička rješenja za sprječavanje kondenzacije .....</u>	18
<u>        A.1.9 Predviđena tehnička rješenja za ispravno osiguranje minimalne zrakopropusnosti spojnica punih građevinskih dijelova i otvora .....</u>	18
<u>    A.2 TEHNIČKI OPIS SISTEMA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE, VENTILACIJU/ KLIMATIZACIJU ZGRADE .....</u>	18
<u>        A.2.1 Režimi rada sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju/ klimatizaciju .....</u>	18
<u>        A.2.2 Složenost tehničkih sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju/klimatizaciju .....</u>	18
<u>        A.2.3 Opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za grijanja zgrade .....</u>	18
<u>        A.2.4 Opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za pripremu potrošne tople vode za zgradu .....</u>	18
<u>        A.2.5 Opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za hlađenje prostora zgrade .....</u>	18
<u>        A.2.6 Opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za prisilnu ventilaciju u zgradi .....</u>	18
<u>        A.2.7 Opis vrste, upotrebe, načina i udjela obnovljivih izvora energije .....</u>	19
<u>        A.2.8 Opis upotrebe unutrašnjih izvora toplote iz tehnološkog procesa .....</u>	19
<u>        A.2.9 Uticaj sistema za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje na okoliš .....</u>	19
<u>    A.3 TEHNIČKI OPIS SISTEMA UNUTRAŠNJE I PRIPADAJUĆE VANJSKE RASVJETE ZGRADE, AUTOMATIZACIJE I REGULACIJE TEHNIČKIH SISTEMA ZGRADE .....</u>	19
<u>        A.3.1 Opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema rasvjete u zgradi .....</u>	19

<u>A.3.2</u>	Opis racionalnosti upotrebe energije za rasvjetu.....	19
<u>A.3.3</u>	Opis i uslove izvođenja opreme za sistem automatizacije i upravljanja.....	19
<u>A.3.4</u>	Uslovi za održavanje opreme .....	19
<u>B.</u>	<u>PRORAČUNI ZA OCJENU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE/ZONA</u> .....	20
	<u>PRORAČUNI ZA OCJENU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE/ZONA (ispis iz odobrenog softvera korištenog za proračun energetskih karakteristika zgrade/zona)</u> .....	20
<u>B.1</u>	Klimatološki podaci .....	20
<u>B.2</u>	Proračun građevnih dijelova zgrade.....	20
<u>B.3</u>	Podaci o vanjskim otvorima (prozirni i neprozirni elementi) ZGRADE.....	20
<u>B.4</u>	Proračun TOPLITNIH mostova.....	20
<u>B.5</u>	Ukupni transmisijski gubici .....	20
<u>B.5.1</u>	Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade .....	20
<u>B.5.2</u>	Gubici topline kroz vanjske otvore .....	20
<u>B.5.3</u>	Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom .....	20
<u>B.6</u>	Proračun ZA OCJENU ENERGETSKE EFIKASNOSTI TEHNIČKIH SISTEMA ZGRADA.....	20
<u>B.6.1</u>	Proračun topotnih gubitaka .....	20
<u>B.6.2</u>	Proračun topotnih dobitaka .....	20
<u>B.6.3</u>	Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje .....	20
<u>B.6.4</u>	Rezultati proračuna za grijanje i hlađenje .....	20
<u>B.6.5</u>	Potrebna energija za rad pumpi, ventilatora i kompresora.....	20
<u>B.6.6</u>	Proračun potrebne energije za rasvjetu .....	20
<u>B.6.7</u>	Proračun potrebne energije za rad sistema ventilacije, klimatizacije i djelimične klimatizacije .....	20
<u>B.6.8</u>	Proračun isporučene topotne energije iz OIE.....	20
<u>B.6.9</u>	Proračun energije vraćene sistemom za regeneraciju/rekuperaciju .....	21
<u>B.6.10</u>	Proračun potrošnje i cijene energenata .....	21
<u>B.6.11</u>	Proračun godišnje emisije CO <sub>2</sub> .....	21
<u>B.6.12</u>	Proračun godišnje primarne energije .....	21
<u>C.</u>	<u>Grafička dokumentacija zgrade</u> .....	22
<u>C.1</u>	tlocrti i presjeci zgrade sa označenim zonama.....	22
<u>C.1.1</u>	OSNOVE PODRUMA/PRIZEMLJA/SPRATA/KARAKTERISTIČNE ETAŽE (POSTOJEĆE STANJE) .....	22
<u>C.1.2</u>	PRESJECI (POSTOJEĆE STANJE) .....	22
<u>C.1.3</u>	OSNOVE PODRUMA/PRIZEMLJA/SPRATA/KARAKTERISTIČNE ETAŽE .....	22
<u>C.1.4</u>	PRESJECI .....	22
<u>C.2</u>	FASADE zgrade sa označenim pozicijama otvora i elemenata za zaštitu od sunčevog zračenja .....	22
<u>C.2.1</u>	FASADE (POSTOJEĆE STANJE).....	22

<u>C.2.2</u>	JUŽNA FASADA.....	22
<u>C.2.3</u>	SJEVERNA FASADA.....	23
<u>C.2.4</u>	ISTOČNA FASADA.....	23
<u>C.2.5</u>	ZAPADNA FASADA.....	23
<u>C.3</u>	detalji rješenja potencijalnih topotnih mostova .....	23
<u>C.3.1</u>	DETALJI.....	23
<u>D.</u>	Program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom građenja .....	24
<u>D.1</u>	<u>PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA TOKOM GRAĐENJA</u>	
	<u>ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE .....</u>	24
<u>D.1.1</u>	Popis građevinskih i drugih proizvoda koji se ugrađuju u zgradu, a koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva iz tehničkog rješenja zgrade u odnosu na zahtijevanu energetsku efikasnost zgrade .....	24
<u>D.1.2</u>	Pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati usklađenost Projekta zgrade za zahtjevom energetske efikasnosti zgrade .....	24
<u>D.1.3</u>	Uslovi građenja i druge zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tokom građenja zgrade, a koji imaju uticaj na postizanje odnosno zadržavanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika zgrade i ispunjavanje zahtjeva energetske efikasnosti zgrade .....	24
<u>D.1.4</u>	Uslovi i način skladištenja građevinskih proizvoda koji su od uticaja na topotne karakteristike .....	24
<u>D.1.5</u>	Način ugradnje građevinskih proizvoda koji su od uticaja na topotne karakteristike .....	24
<u>D.1.6</u>	Postupak tehničkog pregleda zgrade sa naznakom načina kontrole ispunjavanja zahtjeva energetske efikasnosti zgrade .....	24
<u>D.1.7</u>	Uslovi održavanja zgrade u odnosu na zahtjeve energetske efikasnosti zgrade za projektovani vijek upotrebe zgrade .....	24
<u>D.1.8</u>	Preporuke korisnicima zgrade o mogućnostima (ili načinu) korištenja zgrade kojima se osigurava ušteda energije, higijena i zdravlje te izbjegavaju građevinske štete .....	24
<u>D.1.9</u>	Druge uslove značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih Pravilnikom i posebnim propisima .....	24
<u>D.1.10</u>	Popis tehničkih specifikacija .....	25
<u>D.2</u>	<u>PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA TOKOM IZVOĐENJA</u>	
	<u>TERMOTEHNIČKIH SISTEMA .....</u>	25
<u>D.2.1</u>	Uslovi, postupak izvođenja, ugradnja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u toku izvođenja sistema za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje uključujući svu opremu/ uređaje, pripadajuće elemente i instalacije, a koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika u skladu sa zahtjevom energetske efikasnosti zgrade .....	25
<u>D.2.2</u>	Ispitivanja i postupci dokazivanja energetske efikasnosti projektovanih elemenata sistema za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje .....	25
<u>D.2.3</u>	Tehnološki postupak izvođenja i ugradnje komponenti i elemenata sistema, koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika sistema s ciljem zadovoljenja zahtjeva energetske efikasnosti zgrade .....	25
<u>D.2.4</u>	Uslovi izvođenja sistema za opskrbu obnovljivim izvorima energije .....	25

D.2.5	Uslovi za održavanje sistema, uključujući uslove za zbrinjavanje dijelova sistema nakon zamjene ili djelimičnog uklanjanja koji moraju biti uključeni u izjavu o izvedenim radovima i o uslovima održavanja zgrade .....	25
D.3	PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA TOKOM IZVOĐENJA SISTEMA RASVJETE, AUTOMATIZACIJE I UPRAVLJANJA .....	25
D.3.1	Uslovi izvođenja i opreme za sistem automatizacije i upravljanja.....	25
D.3.2	Uslovi izvođenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u toku izvođenja sistema rasvjete, a koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika s ciljem zadovoljenja zahtjeva energetske efikasnosti zgrade .....	25
D.3.3	<u>25</u>	
D.3.4	Ispitivanja i postupci dokazivanja energetske efikasnosti projektovanih elemenata sistema rasvjete <u>26</u>	
D.3.5	Procedure i postupci kontrole, kvaliteta izvedbe i funkcije sistema rasvjete i/ili automatizacije i upravljanja, certificiranja i izvještaja o ispitivanjima u odnosu na energetsku efikasnost zgrade .....	26
E.	Primijenjeni propisi i STANDARDI .....	26
E.1	POPIS BOSANSKOHERCEGOVAČKIH STANDARDA I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUN I ISPITIVANJA GRAĐEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE U POGLEDU ISPUNJENJA ZAHTJEVA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE .....	26
E.2	ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI .....	28

## **TEHNIČKI OPIS ZGRADE**

### **TEHNIČKI OPIS ENERGETSKE EFIKASNOSTI ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE**

#### **Opći podaci o zgradi i lokaciji**

(položaj, orientacija, nadmorska visina, namjena, izloženosti fasada ka izgrađenoj i neizgrađenoj okolini, broj fasada izloženih vjetru, izloženost zgrade sunčevom zračenju itd.)

#### **Detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevinskog dijela zgrade obuhvaćenog značajnom obnovom**

*\*(PRILAŽE SE SAMO ZA SLUČAJ POSTOJEĆE ZGRADE KOJA PODLIJEŽ VEĆOJ OBNOVI)*

(detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevinskog dijela zgrade obuhvaćenog većom obnovom)

#### **Podaci o podjeli zgrade u toplotne zone**

(broj zona, namjena zona, položaj zona unutar zgrade, međusobni odnos između zona, projektne temperature grijanja i hlađenja zona)

#### **Geometrijske karakteristike zgrade**

(površina grijanog dijela, zapremina grijanog dijela, korisna površina, faktor oblika, površina omotača, površina, fasade, površina transparentnih dijelova, udio površine prozora u ukupnoj površini fasade itd.)

#### **Strukturalne i građevinske karakteristike zgrade**

*(konstrukcijski tip zgrade, maseni kapacitet konstrukcije, toplotni kapacitet ovojnica, zaptivenost vanjskog omotača, homogenost/nehomogenost ovojnica, integracija sistema koji koriste obnovljive izvore energije u ovojnicu, tehničke i energijske karakteristike materijala i sklopove materijala koji se ugrađuju u ovojnicu, spojevi između različitih građevinskih dijelova, predviđena rješenja za sprečavanje ili umanjenje konstruktivnih i geometrijskih toplotnih mostova itd.)*

#### **Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade**

*(tehničke i energetske karakteristike transparentnih dijelova i proizvoda koji se ugrađuju u zgradu.)*

#### **Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period)**

(opis tehničkih rješenja za osiguranje toplotne ugodnosti pri visokim vanjskim temperaturama zraka, vrste, način funkcionisanja i efekti elemenata za zaštitu od Sunčevog zračenja, upotreba boja itd.)

### **Predviđena tehnička rješenja za sprečavanje kondenzacije**

(opis tehničkih rješenja za sprečavanje površinske kondenzacije, opis tehničkih rješenja za sprečavanje kondenzacije unutar građevinskih dijelova, opis tehničkih rješenja za sprečavanje kondenzacije na pozicijama konstruktivnih i geometrijskih toplotnih mostova na omotaču zgrade itd.)

### **Predviđena tehnička rješenja za ispravno osiguranje minimalne zrakopropusnosti spojnica punih građevinskih dijelova i otvora**

(opis tehničkih rješenja za osiguranje minimalne zrakopropusnosti na spojevima punih i transparentnih građevinskih dijelova, opis ostalih pregrijavanja prostora zgrade tokom ljeta tehničkih rješenja za osiguranje minimalne zrakopropusnosti ovojnica itd.)

## **TEHNIČKI OPIS SISTEMA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE, VENTILACIJU/ KLIMATIZACIJU ZGRADE**

### **Režimi rada sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju/ klimatizaciju**

(početak i kraj sezone grijanja/ hlađenja, broj sati rada sistema grijanja/ hlađenja, broj dana rada sistema grijanja/ hlađenja, broj sati rada sistema ventilacije)

### **Složenost tehničkih sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju/klimatizaciju**

(jednostavan tehnički sistem/složen tehnički sistem)

### **Opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za grijanje zgrade**

(način grijanja, postrojenje za proizvodnju toplotne energije, izvori energije, regulacija sistema za grijanje, sistem distribucije, grijna tijela, ostali uređaji/oprema, pripadajući elementi i instalacije)

### **Opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za pripremu potrošne tople vode za zgradu**

(način pripreme potrošne tople vode, spremnik tople vode ili protočni sistem i pripadajući elementi, izvori energije, regulacija sistema za pripremu PTV, sistem distribucije, ostali uređaji/oprema, pripadajući elementi i instalacije)

### **Opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za hlađenje prostora zgrade**

(način hlađenja, vrsta uređaja za hlađenje, izvori energije, skladištenje rashladne energije, regulacija sistema za hlađenje, sistem distribucije, rashladna tijela, ostali uređaji/oprema, pripadajući elementi i instalacije)

### **Opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema za prisilnu ventilaciju u zgradbi**

(vrsta sistema prisilne ventilacije, procesi pripreme zraka, sistem povrata toplice (rekuperacija), regulacija sistema prisilne ventilacije, sistem distribucije, ostali uređaji/oprema, pripadajući elementi i instalacije)

#### **Opis vrste, upotrebe, načina i udjela obnovljivih izvora energije**

(opis vrste, upotrebe, načina i udjela obnovljivih izvora energije u podmirenju potrebne energije, tehničko rješenje upotrebe individualnih obnovljivih izvora energije, uslove izvođenja sistema za opskrbu obnovljivim izvorima energije, ako je predviđena upotreba obnovljive energije za grijanje)

#### **Opis upotrebe unutrašnjih izvora toplice iz tehnološkog procesa**

(opis načina i upotrebe sistema kod kojih se topotni gubici u zgradama nadoknađuju unutrašnjim izvorima toplice iz tehnološkog procesa, ako je predviđena upotreba unutrašnjih izvora toplice iz tehnološkog procesa za potrebe grijanja)

#### **Uticaj sistema za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje na okoliš**

(zagadenost, povrat toplice)

### **TEHNIČKI OPIS SISTEMA UNUTRAŠNJE I PRIPADAJUĆE VANJSKE RASVJETE ZGRADE, AUTOMATIZACIJE I REGULACIJE TEHNIČKIH SISTEMA ZGRADE**

#### **Opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema rasvjete u zgradama**

(opis tehničkih karakteristika, procesa upravljanja i rada sistema rasvjete u zgradama uključujući sve uređaje/ opremu, pripadajuće elemente i instalacije)

#### **Opis racionalnosti upotrebe energije za rasvjetu**

(opis racionalnosti upotrebe energije za rasvjetu)

#### **Opis i uslove izvođenja opreme za sistem automatizacije i upravljanja**

(opis i uslove izvođenja opreme za sistem automatizacije i upravljanja, te prikaz organizacije i funkcija sistema ako je predviđena ugradnja sistema automatizacije i upravljanja)

#### **Uslovi za održavanje opreme**

(uslovi za održavanje opreme, u odnosu na racionalnost upotrebe energije)

## **PRORAČUNI ZA OCJENU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE/ZONA**

**PRORAČUNI ZA OCJENU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE/ZONA** (ispis iz odobrenog softvera korištenog za proračun energetskih karakteristika zgrade/zona<sup>1</sup>)

### **KLIMATOLOŠKI PODACI**

### **PRORAČUN GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE**

### **PODACI O VANJSKIM OTVORIMA (PROZIRNI I NEPROZIRNI ELEMENTI) ZGRADE**

### **PRORAČUN TOPLOTNIH MOSTOVA**

### **UKUPNI TRANSMISIJSKI GUBICI**

Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade

Gubici topline kroz vanjske otvore

Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom

## **PRORAČUN ZA OCJENU ENERGETSKE EFIKASNOSTI TEHNIČKIH SISTEMA ZGRADA**

Proračun toplotnih gubitaka

Proračun toplotnih dobitaka

Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje

Rezultati proračuna za grijanje i hlađenje

Potrebna energija za rad pumpi, ventilatora i kompresora

Proračun potrebne energije za rasvjetu

Proračun potrebne energije za rad sistema ventilacije, klimatizacije i djelimične klimatizacije

Proračun isporučene toplotne energije iz OIE

<sup>1</sup> Softver za proračun energijskih karakteristika zgrada mora biti u skladu sa "Metodologijom za utvrđivanje energetske efikasnosti zgrada" – Anex V Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada

**Proračun energije vraćene sistemom za regeneraciju/rekuperaciju**

**Proračun potrošnje i cijene energenata**

**Proračun godišnje emisije CO<sub>2</sub>**

**Proračun godišnje primarne energije**

## **GRAFIČKA DOKUMENTACIJA ZGRADE**

### **TLOCRTI I PRESJECI ZGRADE SA OZNAČENIM ZONAMA**

#### **OSNOVE PODRUMA/PRIZEMLJA/SPRATA/KARAKTERISTIČNE ETAŽE (POSTOJEĆE STANJE)**

*\*(PRILAŽE SE SAMO ZA ZGRADE NA KOJIMA SE OBNAVLJAJU, DJELIMIČNO ILI POTPUNO ZAMJENJUJU GRAĐEVINSKI DIJELOVI ZGRADE IZ OMOTAČA GRIJANOG DIJELA ZGRADE NA POVRŠINI JEDNAKOJ ILI VEĆOJ OD 75% OMOTAČA GRIJANOG DIJELA ZGRADE)*

*Iskotirana osnova sa ucrtanim granicama zona i označenim zonama, sa upisanim projektnim unutrašnjim temperaturama za grijanje i hlađenje, namjenom prostora, oznakama korištenih tehničkih sistema, te oznakama geografske orijentacije.*

#### **PRESJECI (POSTOJEĆE STANJE)**

*\*(PRILAŽE SE SAMO ZA ZGRADE NA KOJIMA SE OBNAVLJAJU, DJELIMIČNO ILI POTPUNO ZAMJENJUJU GRAĐEVINSKI DIJELOVI ZGRADE IZ OMOTAČA GRIJANOG DIJELA ZGRADE NA POVRŠINI JEDNAKOJ ILI VEĆOJ OD 75% OMOTAČA GRIJANOG DIJELA ZGRADE)*

*Iskotirani presjek sa ucrtanim granicama zona i označenim zonama, sa upisanim projektnim unutrašnjim temperaturama za grijanje i hlađenje, namjenom prostora, oznakama korištenih tehničkih sistema, te oznakama geografske orijentacije.*

#### **OSNOVE PODRUMA/PRIZEMLJA/SPRATA/KARAKTERISTIČNE ETAŽE**

*Iskotirana osnova sa ucrtanim granicama zona i označenim zonama, sa upisanim projektnim unutrašnjim temperaturama za grijanje i hlađenje, namjenom prostora, oznakama korištenih tehničkih sistema, te oznakama geografske orijentacije.*

#### **PRESJECI**

*Iskotirani presjek sa ucrtanim granicama zona i označenim zonama, sa upisanim projektnim unutrašnjim temperaturama za grijanje i hlađenje, namjenom prostora, oznakama korištenih tehničkih sistema, te oznakama geografske orijentacije.*

### **FASADE ZGRADE SA OZNAČENIM POZICIJAMA OTVORA I ELEMENATA ZA ZAŠTITU OD SUNČEVOG ZRAČENJA**

#### **FASADE (POSTOJEĆE STANJE)**

*\*(PRILAŽE SE SAMO ZA ZGRADE NA KOJIMA SE OBNAVLJAJU, DJELIMIČNO ILI POTPUNO ZAMJENJUJU GRAĐEVINSKI DIJELOVI ZGRADE IZ OMOTAČA GRIJANOG DIJELA ZGRADE NA POVRŠINI JEDNAKOJ ILI VEĆOJ OD 75% OMOTAČA GRIJANOG DIJELA ZGRADE)*

*Iskotirana fasada sa ucrtanim i označenim pozicijama otvora (transparentnih građevinskih dijelova) i pozicijama i položajem elemenata zaštite od sunčevog zračenja.*

#### **JUŽNA FASADA**

*Iskotirana fasada sa ucrtanim i označenim pozicijama otvora (transparentnih građevinskih dijelova) i pozicijama i položajem elemenata zaštite od sunčevog zračenja.*

### **SJEVERNA FASADA**

*Iskotirana fasada sa ucrtanim i označenim pozicijama otvora (transparentnih građevinskih dijelova) i pozicijama i položajem elemenata zaštite od sunčevog zračenja.*

### **ISTOČNA FASADA**

*Iskotirana fasada sa ucrtanim i označenim pozicijama otvora (transparentnih građevinskih dijelova) i pozicijama i položajem elemenata zaštite od sunčevog zračenja.*

### **ZAPADNA FASADA**

*Iskotirana fasada sa ucrtanim i označenim pozicijama otvora (transparentnih građevinskih dijelova) i pozicijama i položajem elemenata zaštite od sunčevog zračenja.*

## **DETALJI RJEŠENJA POTENCIJALNIH TOPLOTNIH MOSTOVA**

### **DETALJI**

*Detalj koji prikazuje rješenje potencijalnog topotognog mosta, sa navedenim slojevima (materijalima), debљinama materijala, projektovanim vrijednostima topotne provodljivosti  $\lambda$  [W/(m·K)] i površinskim temperaturama na granicama ovojnica (ukoliko su poznate).*

## **PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA TOKOM GRAĐENJA**

### **PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA TOKOM GRAĐENJA**

#### **ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE**

**Popis građevinskih i drugih proizvoda koji se ugrađuju u zgradu, a koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva iz tehničkog rješenja zgrade u odnosu na zahtijevanu energetsku efikasnost zgrade**

OPIS

**Pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati usklađenost Projekta zgrade za zahtjevom energetske efikasnosti zgrade**

OPIS

**Uslovi građenja i druge zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tokom građenja zgrade, a koji imaju uticaj na postizanje odnosno zadržavanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika zgrade i ispunjavanje zahtjeva energetske efikasnosti zgrade**

OPIS

**Uslovi i način skladištenja građevinskih proizvoda koji su od uticaja na toplotne karakteristike**

OPIS

**Način ugradnje građevinskih proizvoda koji su od uticaja na toplotne karakteristike**

OPIS

**Postupak tehničkog pregleda zgrade sa naznakom načina kontrole ispunjavanja zahtjeva energetske efikasnosti zgrade**

OPIS

**Uslovi održavanja zgrade u odnosu na zahtjeve energetske efikasnosti zgrade za projektovani vijek upotrebe zgrade**

OPIS

**Preporuke korisnicima zgrade o mogućnostima (ili načinu) korištenja zgrade kojima se osigurava ušteda energije, higijena i zdravlje te izbjegavaju građevinske štete**

OPIS

**Druge uslove značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih Pravilnikom i posebnim propisima**

OPIS

**Popis tehničkih specifikacija**

OPIS

**PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA TOKOM IZVOĐENJA  
TERMOTEHNIČKIH SISTEMA**

**Uslovi, postupak izvođenja, ugradnja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u toku izvođenja sistema za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje uključujući svu opremu/ uređaje, pripadajuće elemente i instalacije, a koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika u skladu sa zahtjevom energetske efikasnosti zgrade**

OPIS

**Ispitivanja i postupci dokazivanja energetske efikasnosti projektovanih elemenata sistema za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje**

OPIS

**Tehnološki postupak izvođenja i ugradnje komponenti i elemenata sistema, koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika sistema s ciljem zadovoljenja zahtjeva energetske efikasnosti zgrade**

OPIS

**Uslovi izvođenja sistema za opskrbu obnovljivim izvorima energije**

OPIS

**Uslovi za održavanje sistema, uključujući uslove za zbrinjavanje dijelova sistema nakon zamjene ili djelomičnog uklanjanja koji moraju biti uključeni u izjavu o izvedenim radovima i o uslovima održavanja zgrade**

OPIS

**PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA TOKOM IZVOĐENJA SISTEMA  
RASVJETE, AUTOMATIZACIJE I UPRAVLJANJA**

**Uslovi izvođenja i opreme za sistem automatizacije i upravljanja**

OPIS

**Uslovi izvođenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u toku izvođenja sistema rasvjete, a koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika s ciljem zadovoljenja zahtjeva energetske efikasnosti zgrade**

OPIS

**Ispitivanja i postupci dokazivanja energetske efikasnosti projektovanih elemenata sistema rasvjete**

OPIS

**Procedure i postupci kontrole, kvaliteta izvedbe i funkcije sistema rasvjete i/ili automatizacije i upravljanja, certificiranja i izvještaja o ispitivanjima u odnosu na energetsku efikasnost zgrade**

OPIS

### **PRIMIJENJENI PROPISI I STANDARDI**

**POPIS BOSANSKOHERCEGOVAČKIH STANDARDA I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUN I ISPITIVANJA GRAĐEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE U POGLEDU ISPUNJENJA ZAHTEVA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE**

**BAS EN 673:2012** Staklo u zgradarstvu -- Određivanje koeficijenta prolaza (U vrijednost) – Metoda proračuna

**BAS EN ISO 6946:2018** Građevinski dijelovi i građevinski elementi – Toplotna izolacija i provodljivost – Metoda proračuna

**BAS EN ISO 10077-2:2018** i BAS EN ISO 10077-2/Cor1:2013

Toplotne karakteristike prozora, vrata i pripadajućih elemenata – Proračun koeficijenta prolaza topote – Dio 2: Numerička metoda za ramove

(ekvivalent: ISO 10077-2:2012; EN ISO 10077-2:2012)

(ekvivalent: ISO 10077-2:2012/Cor 1:2012; EN ISO 10077-2:2012/AC:2012)

**BAS EN ISO 10211:2018** Toplotni mostovi u građevinskim konstrukcijama (visokogradnji) – Toplotni tokovi i površinske temperature

**BAS EN ISO 10456:2018** Građevinski materijali i proizvodi – Procedure za određivanje minimalnih i proračunskih topotnih vrijednosti

**BAS EN ISO 10456:2018** Građevinski materijali i proizvodi – Hidrotermalne karakteristike – Tablični prikaz računskih vrijednosti

**BAS EN ISO 13788:2013** Hidrotermalne karakteristike građevinskih dijelova i elemenata zgrade – Temperatura unutrašnje površine kojom se izbjegava kritična vlažnosti površine i unutrašnja kondenzacija – Metoda proračuna

**BAS EN ISO 13789:2018** Toplotne karakteristike zgrade -- Koeficijent transmisijske razmjene topote -- Metoda proračuna

**BAS EN ISO 13790:2008** Energetske karakteristike zgrada – Proračun energije potrebne za grijanje i hlađenje prostora

**BAS EN ISO 14683: 2018** Toplotni mostovi u građevinskim konstrukcijama (visokogradnjii) -- koeficijent topotne provodljivosti -- Pojednostavljene metode ispitivanja i orientacione vrijednosti

**BAS EN 1026:2017** Prozori i vrata – Ispitivanje na propusnost zraka – Metoda za ispitivanje (EN 1026:2000 IDT)

**BAS EN 12207:2018** Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Klasifikacija (EN 12207:1999 IDT)

**BAS EN ISO 12567-2:2010** Toplotne karakteristike prozora i vrata – Određivanje koeficijenta prolaska topote, metodom vruće komore – Dio 2: Krovni prozori i drugi projektovani prozori

**BAS EN 9972:2016** Toplotne karakteristike zgrada – Određivanje propusnosti zraka kod zgrada – Metoda diferencijalnog pritiska (razlike pritisaka)

**BAS EN 410:2012** Staklo u zgradarstvu – Određivanje svjetlosnih i sunčanih karakteristika ostakljenja (EN 410:1998)

**BAS EN ISO 13370:2018** Toplotne karakteristike zgrada – Prenos topote preko tla – Metode proračuna

**BAS EN 12412-2:2007** Toplotne karakteristike prozora, vrata i zaslona – Određivanje koeficijenta prolaza topote metodom vruće komore – 2. dio:

**BAS EN 674:2012** Staklo u zgradarstvu – Određivanje koeficijenta prolaza topote (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom vrućom pločom

**BAS EN 13162 + A1:2016** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija

**BAS EN 13163 + A1:2018** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija

**BAS EN 13164+A1:2016** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija

**BAS EN 13164+A1:2016** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) – Specifikacija – Amandman

**BAS EN 13165+A2:2017** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrade -- Fabrički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PU) – Specifikacija

**BAS EN 13165+A2:2017** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrade -- Fabrički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PU) – Specifikacija – Amandman

**BAS EN 13166+A2:2017** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni

proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija

**BAS EN 13167+A1:2016** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od celularnog (ćelijastog) stakla (CG) -- Specifikacija

**BAS EN 13167+A1:2016** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od celularnog (ćelijastog) stakla (CG) -- Specifikacija – Amandman

**BAS EN 13168+A1:2016** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija

**BAS EN 13168+A1:2016** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) – Specifikacija – Amandman

**BAS EN 13169+A1:2016** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija

**BAS EN 13169+A1:2016** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) – Specifikacija – Amandman

**BAS EN 13170+A1:2016** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija

**BAS EN 13171+A1:2016** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranih drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija

**BAS EN 13171+A1:2016** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranih drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija – Amandman

**BAS EN 13172:2013** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada – Vrednovanje usklađenosti

**BAS EN 13499:2007** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada – Povezani sistemi za vanjsku toplotnu izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija

**BAS EN 13500:2007** Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada – Povezani sistemi za vanjsku toplotnu izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija

**BAS EN 1745:2021** Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplotnih vrijednosti

## ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI

## ANEKS V

### METEOROLOŠKE VELIČINE ZA PRORAČUN FIZIKALNIH KARAKTERISTIKA ZGRADA NA TERITORIJI BRČKO DISTRINKTA BiH

**Tabela 1.** Referentni klimatski podaci (I–XII)

Parametar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	God
$T_{sr}$	-0,8	1,7	5,5	10,1	14,5	17,5	19,4	18,9	15,4	10,5	5,4	0,7	<b>9,9</b>

Parametar	Jedi-nica	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Srednja rel. vlažnost	%	87,7	75,5	74,3	70,9	71,9	72,9	70,6	74,1	78,3	80,1	80,9	82,9
Srednja rel. vlažnost (07.00 h)	%	81,8	83,7	85,1	84,7	84,7	84,7	83,8	88,3	91,5	92,7	90,1	98,3
Srednja rel. vlažnost (14.00 h)	%	59,8	65,1	59,4	55,2	55,2	56,8	53,8	56,5	60,8	63	70,2	88,2
Pritisak	mbar	972	969,9	966,7	966,8	967,9	969,5	969,1	967,7	971,2	972,3	970,8	973,3
Pritisak (07.00 h)	mbar	972,2	970,1	966,9	967,6	968,4	970,1	969,8	968,1	971,4	972,5	971	973,3
Pritisak (14.00 h)	mbar	971,6	969,6	966,3	966,5	967,4	969	968,6	967,1	970,7	971,8	970,4	972,9
Sr. brzina vjetra	m/s	2,1	2,2	2,3	2,3	2,2	2	2	2	1,9	2	2,2	2,2
Insolacija	sati	59,8	86	129,9	154,1	198,9	224	259,3	239	174,6	134	79,2	62,5
Gl. Sunčevvo zračenje	kWh/m <sup>2</sup>	30,7	47,5	81,4	109,3	138,8	153,1	173,2	155,8	111,5	74,2	37,7	23,8

**Tabela 2.** Stvarni klimatski podaci Brčko

Meteorološka stanica	SGŠ 44°47' <u>44°52'0"</u>	SGD 19°16' 90 <u>18°47'0"</u>	H [m] 90 88
Bijeljina Brčko			

Parametar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	God
$T_{sr}$	0,9	3,0	7,3	12,4	17,8	21,4	22,9	22,4	17,1	12,0	6,6	2,0	<b>12,2</b>

<b>Param etar</b>	<b>Jedi- nica</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>
Srednja rel. vlažnost	%	88	84	80	76	73	71	69	70	78	81	86	88
Srednja rel. vlažnost (07.00 h)	%												
Srednja rel. vlažnost (14.00 h)	%												
Pritisak	mbar	1.003,2	1.000,9	999,8	998,4	998,7	999,6	999,6	9 9 9	1.001,7	1.003,3	1.002,2	1 0 0 4
Pritisak (07.00 h)	mbar												
Pritisak (14.00 h)	mbar												
Sr. brzina vjetra	m/s	2,4	2,5	2,8	2,7	2,5	2,3	2,3	2,1	2,2	2,1	2,3	2,3
Insolacija	sati	56,5	78,5	138,6	177,8	221,2	246,5	279,1	260,6	185,4	137,0	71,4	46,7
Gl. Sunčev zračenje	kWh/ m <sup>2</sup>	36	50	93	129	168	174	192	161	109	77	46	28

## **METODOLOGIJA IZRAČUNAVANJA ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA**

### **DIO PRVI - UVOD**

Ova metodologija za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada predstavlja zajednički opći okvir za proračun objedinjenih energetskih karakteristika zgrada i samostalnih upotrebnih cjelina u tim zgradama na osnovu kojih se proračunavaju godišnje potrebe energije za zgradu, godišnji gubici tehničkih sistema u zgradi i emisije plinova koji stvaraju efekat staklene baštne.

Metodologija se primjenjuje na stambene i nestambene zgrade.

- (1) Stambene zgrade mogu biti stambene i stambeno-poslovne zgrade, i to:
  - 1) individualne stambene i individualne stambeno-poslovne zgrade i
  - 2) zgrade kolektivnog stanovanja sa etažnom svojinom
- (2) Nestambene zgrade mogu biti:
  - 1) zgrade namijenjene za obavljanje javnih administrativnih poslova vlasti, uprave i lokalne samouprave i poslovne zgrade
  - 2) zgrade namijenjene obrazovanju i kulturi,
  - 3) zgrade namijenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti,
  - 4) zgrade namijenjene turizmu i ugostiteljstvu,
  - 5) zgrade namijenjene za sport i rekreaciju,
  - 6) zgrade namijenjene za trgovinu i uslužne djelatnosti i
  - 7) ostale nestambene zgrade mješovite namjene i zgrade druge namjene koje troše energiju

Proračunom energetskih karakteristika zgrada računaju se:

- 1) godišnja potrebna energija za grijanje,
- 2) godišnja potrebna energija za hlađenje,
- 3) godišnja potrebna energija za ventilaciju,
- 4) godišnja potrebna energija za pripremu potrošne tople vode,
- 5) godišnja potrebna energija za osvjetljenje,
- 6) godišnji gubici tehničkih sistema,
- 7) godišnja isporučena energija,
- 8) godišnja primarna energija,
- 9) godišnja emisija CO<sub>2</sub>.

Isporučena energija stambenoj zgradi je energija koja služi za zadovoljavanje godišnjih potreba energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode. Kod novih zgrada se potrebe za energijom računaju prema standardiziranim uslovima kojim se osiguravaju; unutrašnja temperatura u sezoni grijanja i energija za pripremu potrošne tople vode na nivou godine. Kod postojećih zgrada se prema namjeni zgrade usvajaju standardne vrijednosti unutrašnje projektne temperature za period grijanja, broj sati rada sistema grijanja i godišnja potrebna količina potrošne tople vode.

Isporučena energija nestambenoj zgradi je energija koja služi za zadovoljavanje godišnjih potreba energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode i rasvjetu. Kod novih zgrada se potrebe za energijom računaju prema standardiziranim uslovima kojim se osiguravaju; unutrašnja temperatura grijanjem u sezoni grijanja i hlađenja, energija za pripremu potrošne tople vode i standardizirane karakteristike sistema rasvjete na nivou godine.

Kod postojećih zgrada se prema namjeni zgrade usvajaju standardne vrijednosti unutrašnje projektnе temperature za period grijanja i hlađenja, broj sati rada sistema grijanja, hlađenja i sistema rasvjete i godišnja potrebna količina potrošne tople vode.

Isporučena energija zgradi uključuje i pomoćnu energiju potrebnu za pogon uređaja instaliranih u termotehničkom sistemu.

### 1.1. Fizičke veličine, oznake, jedinice i indeksi upotrijebljeni u ovoj metodologiji:

Fizička veličina	Oznaka	Jedinica
Bezdimenzionalni apsorpcijski koeficijent zida/krova	$\alpha_{S,c}$	-
Bezdimenzionalni faktor koji uzima u obzir prekide u grijanju	$\alpha_{H,red}$	-
Bezdimenzionalni numerički parametar koji zavisi od vrijednosti vremenske konstante	$a_H$	-
Bezdimenzionalni odnos toplotnog bilansa	$\gamma_H$	-
Broj dana rada sistema grijanja u i-tom mjesecu	$L_{H,mj}$	d/mj
Broj izmjena zraka	$n$	1/h
Broj izmjena zraka uslijed infiltracije broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici pritisaka od 50 Pa	$e_{wind}$	1/h
Broj jedinica (kreveti, radna mjesta i tako dalje)	$f$	-
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade, površine omotača $A$	$V_e$	m <sup>3</sup>
Dodatak na koeficijent prolaza toplote zbog toplotnih mostova	$\Delta U_{TM}$	W/m <sup>2</sup> K
Donja toplotna moć goriva	$H_d$	MJ/kg, MJ/m <sup>3</sup>
Dužina veze između elemenata konstrukcije	$l_A$	m
Efektivna površina otvora $k$ na koju upada solarno zračenje	$A_{sol,k}$	m <sup>2</sup>
Efikasnost sistema za automatsku kontrolu – regulaciju	$\eta_{ac}$	-
Efikasnost sistema za distribuciju	$\eta_{dis}$	-
Efikasnost sistema za generaciju	$\eta_{gen}$	-
Efikasnost sistema za predaju toplotne energije/hlađenja prostoru	$\eta_{em}$	-
Faktor eksportovane primarne energije i -tog izvora energije	$f_{prim,ex,i}$	-
Faktor emisije ugljika	$EF_c$	kgC/GJ
Faktor iskorištenja toplotnih dobitaka kod grijanja	$\eta_{H,g}$	-
Faktor iskorištenja toplotnih gubitaka kod hlađenja	$\eta_{C,g}$	-

Faktor isporučene primarne energije i -tog izvora energije	$f_{\text{prim,del,i}}$	-
Faktor korekcije temperature	$F_X$	-
Faktor oblika između otvora $k$ i neba	$F_{r,k}$	-
Faktor redukcije za susjedne nekondicionirane prostorije sa unutrašnjim izvorom toplotne energije	$b_{\text{tr,l}}$	-
Faktor smanjenja temperaturne razlike	$b_u$	-
Faktor smanjenja zbog neokomitog upada Sunčeva zračenja	$F_W$	-
Faktor umanjenja uređaja za zaštitu od Sunčeva zračenja	$F_C$	-
Faktor umanjenja zbog sjene od pomičnog zasjenjenja	$F_{sh,gl}$	-
Faktor zasjenjena uslijed vanjskih prepreka direktnom upadu Sunčeva zračenja	$F_{sh,ob,k}$	-
Faktori zaštićenosti zgrade od vjetra	$n_{50}$	-
Godišnja eksportovana energija i - tog izvora energije	$E_{\text{ex,i}}$	kWh/god.
Godišnja emisija CO <sub>2</sub>	$EM$	kg/god.
Godišnja količina potrošene električne/ toplotne energije	$AD$	kWh/god.
Godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sistema	$Q_{\text{aux}}$	kWh/god.
Godišnja potrebna toplotna energija	$Q_H$	kWh/god.
Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje	$Q_{H,nd}$	kWh/god.
Godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje	$Q_{C,nd}$	kWh/god.
Godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode	$Q_{W,nd}$	kWh/god.
Gornja toplotna moć goriva	$H_g$	MJ/kg, MJ/m <sup>3</sup>
Gustoća	$\rho$	kg/m <sup>3</sup>
Isporučena energija	$E_{\text{del}}$	kWh/god.
Koeficijent emisivnosti zida	$\varepsilon$	-
Koeficijent prijenosa a toplote kontrolnim elementom zraka $k$ putem ventilacije	$H_{Ve,k}$	W/K
Koeficijent prolaza toplote elementa ovojnica	$U$	W/m <sup>2</sup> K
Koeficijent toplotnih gubitaka prema tlu	$H_G$	W/K
Koeficijent toplotnih gubitaka zgrade ( $H=H_{tr}+H_{ve}$ )	$H$	W/K
Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka proračunske zone prema okolini, susjednim prostorijama ili drugoj zoni	$H_{\text{tr,adj,k}}$	W/K
Koeficijent transmisijskog gubitaka kroz ovojnici prema okolini	$H_D$	W/K
Koeficijent transmisijskog gubitaka prema susjednim zgradama	$H_A$	W/K
Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka	$H_{\text{tr,adj}}$	W/K
Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka elementa $k$ prema susjednoj prostoriji, okolini ili zoni temperature $\theta_{e,k}$	$H_{Tr,k}$	W/K

Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka kroz negrijane prostorije prema okolini	$H_U$	W/K
Koeficijent ventilacijske izmjene toplote	$H_{Ve}$	W/K
Koeficijent ventilacijskih gubitaka mehaničke ventilacije	$H_{Ve,meh}$	W/K
Koeficijent ventilacijskih gubitaka uslijed infiltracije vanjskog zraka u grijani prostor	$H_{Ve,inf}$	W/K
Koeficijent ventilacijskih gubitaka uslijed namjernog prozračivanja	$H_{Ve,prtn}$	W/K
Količina sagorjelog goriva	$B$	kg, m <sup>3</sup>
Korisna grijana površina zgrade	$A_k$	m <sup>2</sup>
Neto zapremina, zapremina grijanog dijela zgrade	$V$	m <sup>3</sup>
Odnos broja sati rada sistema za grijanje u toku sedmice prema ukupnom broju sati u sedmici	$f_{H,hr}$	-
Osrednjeni koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka zgrade	$H'_{tr,adj}$	W/m <sup>2</sup> K
Parcijalni faktor zasjenjenja zbog bočnih elemenata prozorskog otvora u zavisnosti od orientacije površine, uglu bočnog prozorskog zasjenjenja, geografskoj širini	$F_{fin}$	-
Parcijalni faktor zasjenjenja zbog gornjih elemenata prozorskog otvora u zavisnosti od orientacije površine, uglu gornjeg zasjenjenja, geografskoj širini	$F_{ov}$	-
Parcijalni faktor zasjenjenja zbog konfiguracije terena u zavisnosti od orientacije površine, ugla horizonta i geografskoj širini	$F_{hor}$	-
Površina elemenata omotača zgrade koji razdvajaju grijani prostor od okoline	$A_e$	m <sup>2</sup>
Površina kondicionirane zone zgrade s vanjskim dimenzijama	$A_t$	m <sup>2</sup>
Površina omotača zgrade koja razdvaja grijani prostor od okoline	$A$	m <sup>2</sup>
Procijenjena parazitska energija	$W_p$	kWh
Procijenjena količina energije koju je potrebno dovesti kako bi rasvjeta ispunjavala svoju funkciju	$W_{L,t}$	kWh
Projicirana površina zida	$A_c$	m <sup>2</sup>
Prosječna temperaturna razlika vanjske temperature zraka i temperature neba	$\Delta\theta_a$	°C
Prosječni toplotni fluks od solarnog zračenja $k$ toplotne energije	$\Phi_{sol,mn, k}$	W
Prosječni toplotni fluks od solarnog zračenja u susjednoj nekondicioniranoj prostoriji	$\Phi_{sol,mn,u,l}$	W
Prosječni toplotni fluks od unutrašnjeg izvora i u susjednoj nekondicioniranoj prostoriji	$F_{int,mn, u-l}$	W

Prosječni toplotni fluks od unutrašnjeg izvora u susjednoj nekondicioniranoj prostoriji	$\Phi_{\text{int,mn,u,l}}$	W
Prosječni toplotni fluks od unutrašnjih izvora $k$ toplotne energije	$F_{\text{int,mn,k}}$	W
Prosječni toplotni fluks od unutrašnjih izvora $k$ toplotne energije	$\Phi_{\text{int,mn,k}}$	W
Razmijenjena toplotna energija u periodu hlađenja (transmisijska, ventilacijska i infiltracijska)	$Q_{C,\text{H}}$	kWh
Relativna vrijednost potrebne godišnje toplotne energije za grijanje	$Q''_{\text{H,nd,rel}}$	kWh/m <sup>2</sup> god.
Specifična toplotna energija potrebna za pripremu potrošne tople vode	$q_{\text{W,A,a}}$	kWh/m <sup>2</sup> god.
Specifični faktor emisije CO <sub>2</sub> za električnu ili toplotnu energiju	$EF$	-
Specifični toplotni kapacitet	$c_p$	J/m <sup>3</sup> K ili J/kgK
Specifični unutrašnji dobitak toplote	$q_{\text{spec}}$	W/m <sup>2</sup>
Srednja dozračena Sunčeva energija za proračunski period (za lokaciju i referentnu zonu)	$S_s$	MJ/m <sup>2</sup>
Srednja vanjska temperatura za proračunski period (za lokaciju i referentnu zonu)	$\Theta_e$	°C
Srednji toplotni tok od solarnog zračenja na površinu građevinskog dijela	$I_{\text{sol,k}}$	W/m <sup>2</sup>
Stepen propuštanja ukupnog zračenja okomito na ostakljenje kada pomicno zasjenjenje nije uključeno	$g_{\perp}$	-
Suma solarnih toplotnih dobitaka za posmatrani period	$Q_{\text{sol}}$	kWh
Tačasti toplotni most	$\chi_j$	W/K
Temperatura potrošne tople vode	$\theta_{\text{W,del}}$	°C
Temperatura vode iz vodovoda	$\theta_{\text{W,0}}$	°C
Temperatura vode u spremniku	$\Theta_0$	°C
Toplotna energija iz obnovljivih izvora dovedena odgovarajućim sistemom	$E_{\text{obnov}}$	kWh/god.
Toplotna energija vraćena sistemom za regeneraciju/rekuperaciju	$E_{\text{pov}}$	kWh/god.
Toplotni gubici sistema grijanja	$Q_{\text{H,ls}}$	kWh/god.
Toplotni gubici uslijed neuniformne raspodjele temperature	$Q_{\text{em,str}}$	kWh/god.
Toplotni gubici zbog kontrole unutrašnje temperature	$Q_{\text{enc}}$	kWh/god.
Toplotni gubici zbog položaja emitera toplote	$Q_{\text{em,emb}}$	kWh/god.
Toplotni gubitak po dužnom metru veze	$\psi_1$	W/mK
Toplotni otpor	$R$	m <sup>2</sup> K/W

Toplotni tok negrijanog prostora od unutrašnjih toplotnih izvora ili solarnih dobitaka	$\Phi_U$	W
Toplotni tok zračenja od površine otvora k prema nebu	$\Phi_{r,k}$	W
Udio broja dana u mjesecu koji pripada sezoni grijanja	$f_{H,m}$	-
Udio oksidirajućeg ugljika	$O_c$	-
Udio površine prozorskog okvira u ukupnoj površini prozora	$F_F$	-
Udio vremena s uključenom pomičnom zaštitom	$f_{with}$	-
Ukupan broj dana u $i$ -tom mjesecu	$d_{mj}$	d/mj
Ukupna potrebna energija za rasvjetu	$E_L$	kWh
Ukupna propusnost Sunčeva zračenja kroz prozirne elemente kada pomično zasjenjenje nije uključeno	$g_{gl}$	-
Ukupni dobici (priliv) toplotne	$Q_{H,gn}$	kWh
Ukupni gubici toplotne energije za mjesecce u periodu grijanja (transmisijski, ventilacijski i infiltracijski)	$Q_{H,ht}$	kWh
Ukupni toplotni dobici u zgradu za mjesecce u periodu grijanja (ljudi, rasvjeta i ostali aparati)	$Q_{H,gn}$	kWh
Ukupni toplotni dobici u zgradu za mjesecce u periodu hlađenja (ljudi, rasvjeta i ostali aparati)	$Q_{C,gn}$	kWh
Ukupni transmisijski gubici	$Q_{Tr}$	kWh
Ukupni ventilacijski gubici	$Q_{ve}$	kWh
Unutrašnja projektna temperatura temperaturnih zona	$\Theta_{int, set,H}$	°C
Unutrašnji dobici toplotne od ljudi i uređaja	$Q_{int}$	kWh
Unutrašnji toplotni kapacitet	$C_m$	J/K
Vanjski koeficijent prolaza toplote zračenjem	$h_r$	W/m <sup>2</sup> K
Vremenske konstante	$\tau$ i $\tau_{H,0}$	h
Vrijeme trajanja operacije od ukupnog računskog perioda (ukupno vrijeme $f_t = 1$ )	$f_t$	-
Vrijeme trajanja računskog perioda	$t$	h
Zapremina	$V$	m <sup>3</sup>
Zapremski protok	$\dot{V}$	m <sup>3</sup> /h
Indeksi		
Emiter	emb	
Generator	gen	
Godišnji	god.	
Grijani prostor – negrijani prostor	iu	
Grijani prostor – okolina	ue	
Grijanje	H	
Hlađenje	C	
Infiltracija	inf	

Kontinuirani rad	cont
Mehanička ventilacija	meh
Mjesečni	mj ili bez oznake
Negrijani	u
Negrijani prostor – okolina	ue
Okolina	e
Ostakljenje	gl
Pomična zaštita od Sunčeva zračenja	sh
Prozor	pr
Prozori, prozračivanje zbog otvaranja prozora	win
Satni	sa
Sistem za automatsku kontrolu i regulaciju	ac
Sistem za distribuciju	dis
Skladištenje	s
Specifični, izraženi po korisnoj grijanoj površini	"
Unutrašnji	int
Zrak	a
Zona	yz, mn

## **DIO DRUGI – METODOLOGIJA PRORAČUNA ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA ZA ZGRADE**

### **2.1. Struktura proračuna**

1. Izabratи metodu proračuna.
2. Podijeliti objekat u zone.
3. Definisati dijelove ovojnica koji razdvajaju grijani i hlađeni prostor od okoline (negrijanog/nehlađenog prostora, susjednih zgrada, tla i tako dalje).
4. Definisati osnovnu namјenu prostora i parametre za grijani i hlađeni prostor, vanjske klimatske uslove (prema lokalnim klimatskim podacima i podacima datim za referentnu klimatsku zonu).
5. Za svaku zonu proračunati potrebnu energiju za grijanje, hlađenje, pripremu potrošne tople vode i rasvjetu.
6. Proračunati godišnju potrebnu energiju za pojedine zone.
7. Unijeti elemente termotehničkih sistema pojedinih zona radi proračuna gubitaka sistema (iskoristivih i neiskoristivih).
8. Kombinovati rezultate pojedinih zona i proračunati godišnje vrijednosti isporučene energije za grijanje, hlađenje, pripremu potrošne tople vode i rasvjetu.
9. Proračunati godišnje vrijednosti primarne energije.
10. Proračunati godišnje vrijednosti emisije CO<sub>2</sub>.

## 2.2. Podjela na zone

Podjela na proračunske zone za koje se odvojeno računa potrebna energija za grijanje i hlađenje, pripremu tople vode i rasvjetu, te se za svaku zonu zasebno izdaje energetski certifikat, provodi se za dijelove zgrada ako se razlikuju:

- dijelovi koji čine zaokružene funkcionalne cjeline koje imaju različitu namjenu te imaju mogućnost odvojenih sistema grijanja i hlađenja (stambeni dio u nestambenoj zgradbi), ili se razlikuju po unutrašnjoj projektnoj temperaturi za više od  $4^{\circ}\text{C}$ ,
- namjena drugačija od osnovne i to u iznosu od 10% i više neto podne površine prostora veće od  $50 \text{ m}^2$ ,
- u pogledu ugrađenog termotehničkog sistema i njegovog režima upotrebe.

Proračun potrebne energije prema normi BAS EN ISO 13790:2018 moguć je na tri načina:

- cijela zgrada tretirana kao jedna zona,
- zgrada podijeljena u nekoliko zona, među kojima je razlika unutrašnjih temperatura  $<5^{\circ}\text{C}$ , pa se izmjena topote između samih zona ne uzima u obzir,
- zgrada podijeljena u nekoliko zona, među kojima je razlika unutrašnjih temperatura  $\geq 5^{\circ}\text{C}$ , pa se izmjena topote između zona uzima u obzir.

Radi usklađivanja važećih propisa i standardom propisanog načina proračuna, bira se proračun potrebne energije prema BAS EN ISO 13790:2018 sa podjelom na zone sa podjelom na slučajeve kada se razmjena topote između zona uzima ili ne uzima u obzir, prema razlici temperatura između zona.

## 2.3. Ulazni podaci za proračun

Za proračun godišnje potrebne energije za grijanje neophodno je imati sljedeće podatke:

Klimatski podaci		Dimenzija
$\Theta_e$	srednja vanjska temperatura za proračunski period (za lokaciju i referentnu klimatsku zonu)	( $^{\circ}\text{C}$ )
$S_s$	srednja dozračena Sunčeva energija za proračunski period (za lokaciju i referentnu klimatsku zonu)	(MJ/m $^2$ )
Proračunski parametri		
$\Theta_{int,set,H}$	unutrašnja projektna temperatura temperturnih zona (Tabela 1. iz ANEKSA VI Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada (u dalnjem tekstu: Pravilnik))	( $^{\circ}\text{C}$ )
$n$	broj izmjena zraka proračunske zone u jednom satu (u Tabelama 2. – 5. Iz ANEKSA VI Pravilnika su navedene projektne vrijednosti broja izmjena zraka, za postojeći objekat korisnik unosi stvarni broj izmjena zraka koji je funkcija od stanja prozora i vrata)	(1/h)
Podaci o zgradici		
	namjena zgrade (kategorizacija po Pravilniku)	
$A_e$	površina elemenata ovojnica koji razdvajaju grijani prostor od okoline (zidovi, prozori, vrata, stropovi, krovovi, podovi), ukupna i podijeljena prema stranama svijeta	(m $^2$ )
$A$	površina omotača zgrade koja razdvaja grijani prostor od okoline	(m $^2$ )
$V_e$	bruto zapremina grijanog dijela zgrada, površine omotača $A$	(m $^3$ )
$A_k$	korisna grijana površina zgrada (za stambene zgrade je $A_k=0,32 V_e$ )	(m $^2$ )

$V$	neto zapremina, zapremina grijanog dijela zgrade (za zgrade do tri etaže $V=0,76 V_e$ . Za ostale slučajeve $V=0,8 V_e$ )	(m <sup>3</sup> )
$U$	koeficijent prolaza toplote elementa ovojnica (prozori, vrata, staklene površine ili čvrste konstrukcije ovojnice)	(W/m <sup>2</sup> K)
$\delta_e$	debljina elemenata konstrukcije ovojnice	(m)
$\lambda_e$	koeficijent provođenja toplote elemenata konstrukcije ovojnice, Tabela 4 iz ANEKSA II Pravilnika	(W/mK)
Podaci o termotehničkom sistemu		
	broj sati grijanja u toku jednog dana u sezoni grijanja (Tabela 6 iz ANEKSA VI Pravilnika)	(h)
	broj dana u sedmici u kojim sistem grijanja radi (Tabela 6 iz ANEKSA VI Pravilnika)	(-)
	način grijanja zgrade	
	način pripreme potrošne tople vode	
	izvori energije za pojedine termotehničke sisteme (grijanje i PTV)	
	vrsta ventilacije (prirodna, prisilna)	
	broj sati hlađenja u toku jednog dana u sezoni hlađenja (Tabela 6. iz ANEKSA VI Pravilnika)	(h)
	broj dana u sedmici u kojim sistem hlađenja radi (Tabela 6. iz ANEKSA VI Pravilnika)	(-)
	način hlađenja zgrade (dati nekoliko opcija)	
	izvori energije za sistem hlađenja	
	vrsta ventilacije (prirodna, prisilna)	

Površina elemenata ovojnica koji razdvajaju grijani prostor od okoline određuje se kao vanjska bruto površina elementa,  $A_e$  (m<sup>2</sup>) prikazana prema orijentaciji odnosno stranama svijeta tih elemenata. Pri određivanju površine poda, uzima se u obzir i debljina vanjskog zida.

Za određivanje bruto zapremina zgrade, za visinu prostorije uzima se sprotorna visina (svjetla visina sa međuspratnom konstrukcijom).

Korisna površina predstavlja neto grijanu površinu zgrade i može se razlikovati od ukupne korisne površine zgrada u slučaju kada neki dijelovi korisne površine nisu predviđeni za grijanje.

Ovojnici zgrada čine transparentni i netransparentni dijelovi. Za svaki element ovojnice je potrebno odrediti bruto površinu i elemente koji čine određenu konstrukciju radi određivanja koeficijenta prolaza toplote. Za konstrukcije koje su u kontaktu sa tlom, uzimaju se u obzir slojevi do hidroizolacije. Isto vrijedi i za ravni krov, osim u slučaju obrnutog ravnog krova i slučaju kada je toplotna izolacija zgrada u kontaktu sa tlom izvedena od vodonepropusnog materijala, kao što je na primjer ekstrudirani polistiren.

Koeficijent prolaza toplote U (W/m<sup>2</sup>K) određuje se prema BAS EN ISO 13789:2018:

- za netransparentne dijelove ovojnice, osim podova i zidova prema tlu BAS EN ISO 6946:2018,
- za podove i zidove prema tlu BAS EN ISO 13370:2018,
- za prozore, balkonska vrata i rolete u skladu sa BAS EN ISO 10077-2:2018 s tim da se mogu koristiti izmjereni U vrijednosti okvira prema BAS EN ISO 12412-2:2007 i zastakljenja prema BAS EN 674:2012 i BAS EN 410:2012,
- za proizvode za zidne konstrukcije prema BAS EN 1745:2021.

## 2.4. Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje

Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje se računa prema standardu BAS EN ISO 13790:2018.

### 2.4.1. Proračun potrebne energije za grijanje

Postupak proračuna potrebne energije za grijanje zgrada ili zone sadrži:

- Proračun transmisijskih gubitaka energije
- Proračun ventilacijskih i infiltracijskih gubitaka energije
- Proračun solarnih i unutrašnjih priliva toplote
- Proračun faktora iskorištenja toplotnih dobitaka.

Za svaku zonu zgrada, godišnja potrebna toplotna energija za grijanje računa se prema normi BAS EN ISO 13790:2018, tako što se proračuna potrebna energija za grijanje za svaki mjesec u sezoni grijanja:

$$Q_{H,nd} = Q_{H,ht} - \eta_{H,gn} \cdot Q_{H,gn} \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- |               |  |       |
|---------------|--|-------|
| $Q_{H,nd}$    | - potrebna toplotna energija za grijanje za pojedini mjesec  | (kWh) |
| $Q_{H,ht}$    | - ukupni gubici toplotne energije za mjesec u periodu grijanja (transmisijski, ventilacijski i infiltracijski) | (kWh) |
| $\eta_{H,gn}$ | - faktor iskorištenja toplotnih dobitaka   | (-)   |
| $Q_{H,gn}$    | - ukupni toplotni dobici u zgradama za mjesec u periodu grijanja (ljudi, rasvjeta i ostali aparati)            | (kWh) |

Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje zgrada računa se kao suma pozitivnih vrijednosti potrebne toplotne energije za grijanje za pojedini mjesec:

$$Q_{H,nd} = \sum_t Q_{H,nd,t} \quad (\text{kWh/god.})$$

gdje je:

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| $t$ | - mjeseci u kojima je potrebna energija za grijanje pozitivna | (-) |
|-----|---|-----|

Faktor iskorištenja toplotnih dobitaka je bezdimenzionalna funkcija omjera toplotnih dobitaka i gubitaka te termalne inercije zgrade. Ono predstavlja korisnu komponentu toplotnih dobitaka u prostoru.

Proračun grijanja uzima u obzir gubitke toplotne energije u periodu kada se u zgradama održava unutrašnja projektna temperatura i to vrijeme je vrijeme rada sistema grijanja (Tabela 1. iz ANEKSA VI Pravilnika). Tokom ostalog perioda se prepostavlja temperatura prostora jednaka minimalnoj temperaturi (set-back temperatura), koja je za 4 °C niža od unutrašnje projektnje temperature.

Ukoliko zgrada ili zona zgrade sadrži više od jednog termotehničkog sistema, potrebna energija za grijanje se dijeli između tih sistema. Suma energija koja se zahtijeva od pojedinih

sistema treba da bude jednaka ukupno potrebnoj energiji za grijanje. Ovo se može odnositi na nekoliko ventilacijskih, klimatizacijskih sistema ili sistema grijanja ili kombinacije bilo kojih drugih sistema.

Ukupni toplotni gubici se određuju kao:

$$Q_{H,ht} = Q_{tr} + Q_{ve} \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- $Q_{tr}$  - ukupni transmisijski gubici toplotne energije  $(\text{kWh})$
- $Q_{ve}$  - ukupni ventilacijski gubici toplotne energije (infiltracijski i ventilacijski)  $(\text{kWh})$

#### 2.4.1.1. Transmisijski gubici toplotne energije

Za proračun transmisijskih gubitaka toplotne energije potrebno je proračunati koeficijent transmisije kroz ovojnicu zgrade koji uzima u obzir i uticaj toplotnih mostova  $H_{tr}$  (W/K).

Ukupni transmisijski gubici proračunske zone i za posmatrani period računaju se prema BAS EN ISO 13790:2018:

$$Q_{tr} = \frac{1}{1000} \sum_k \left( H_{tr,adj,k} \cdot (\theta_{int,set,H} - \theta_{e,k}) \right) \cdot t \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- $H_{tr,adj,k}$  - koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka proračunske zone prema okolini, susjednim prostorijama ili drugoj zoni  $(\text{W/K})$
- $\theta_{int,set,H}$  - projektna temperatura zone (Tabela 1. iz ANEKSA VI Pravilnika za period grijanja i u periodima prekida grijanja – set back temperatura)  $(^{\circ}\text{C})$
- $\theta_{e,k}$  - srednja vanjska temperatura za proračunski period (mjesec za grijanje, a satna za hlađenje), temperatura okolnih prostorija ili druge zone  $(^{\circ}\text{C})$
- $t$  - trajanje proračunskog perioda (broj sati u mjesecu za grijanje za period grijanja; preostalo vrijeme je proračun za prekid grijanja)  $(\text{h})$

Sumiranje se vrši nad svim građevnim dijelovima koji odvajaju unutrašnjost zgrade kontrolisane temperature od okoline.

Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka  $H_{tr,adj}$  računa se prema standardu BAS EN ISO 13789:2018, prema formuli:

$$H_{tr,adj} = H_D + H_A + H_U + H_G \quad (\text{W/K})$$

gdje su:

- $H_D$  - koeficijent transmisijskih gubitaka kroz ovojnicu prema okolini  $(\text{W/K})$

$H_A$	- koeficijent transmisijskih gubitaka prema susjednim zgradama	(W/K)
$H_U$	- koeficijent transmisijskih gubitaka kroz negrijane prostorije prema okolini	(W/K)
$H_G$	- koeficijent transmisijskih gubitaka prema tlu	(W/K)

Koeficijenti transmisijskih izmjena toplove se računaju prema formuli:

$$H_x = b_{tr,x} \left[ \sum_k A_k \cdot U_k + \sum_l \psi_l \cdot l_l + \sum_j \chi_j \right]$$

gdje su:

$H_x$	- predstavlja koeficijente $H_D$ , $H_A$ , $H_U$ , $H_G$	(W/K)
$A_k$	- površina elementa ovojnica zgrada (zidovi, prozori, vrata i tako dalje),	(m <sup>2</sup> )
$U_k$	- koeficijent prolaza toplove elementa ovojnice	(W/m <sup>2</sup> K)
$\psi_l$	- topotni gubitak po dužnom metru veze	(W/mK)
$l_A$	- dužina veze između elemenata konstrukcije	(m)
$\chi_j$	- tačkasti topotni most	(W/K)
$b_{tr,x}$	- faktor prilagođenja uslijed temperaturne razlike	

Kao jedan od parametara kod utvrđivanja energetskih karakteristika zgrade, koristi se osrednjeni koeficijent transmisijske izmjene toplove po jedinici površine omotača grijanog dijela zgrada  $H'_{tr,adj}$  koji se računa kao:

$$H'_{tr,adj} = \frac{H_{tr,adj}}{A} \quad (\text{W/m}^2\text{K})$$

gdje su:

$H'_{tr,adj}$	- osrednjeni koeficijent transmisijskog topotnog gubitka zgrada	(W/m <sup>2</sup> K)
$A$	- površina omotača grijanog dijela zgrada	(m <sup>2</sup> )

Metode proračuna topotnog otpora i koeficijenata prolaza toplove za građevinske dijelove data je u BAS EN ISO 6946:2018. Toplota razmijenjena između grijanih dijelova i okoline se računa prema BAS EN ISO 13370:2018.

#### 2.4.1.2. Ventilacijski gubici toplote

Ventilacijski gubici se računaju kao suma infiltracijskih gubitaka, gubitaka uslijed prozračivanja zbog otvaranja prozora i mehaničke ventilacije:

$$Q_{Ve} = Q_{Ve,inf} + Q_{Ve,win} + Q_{Ve,v,mef} \quad (\text{kWh})$$

Također, ventilacijski gubici se mogu proračunati koristeći koeficijent ventilacijskih gubitaka  $H_{Ve}$ , kao:

$$Q_{Ve} = \frac{1}{1000} \sum_k \left( f_t \cdot H_{Ve,k} \cdot (\theta_{int, set, H} - \theta_{e,k}) \right) \cdot t \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- vrijeme trajanja operacije od ukupnog računskog perioda  
 $f_t$  (ukupno vrijeme  $f_t = 1$ ) (-)
- $H_{Ve}$  - koeficijent ventilacijskih gubitaka (W/K)

Koeficijent ventilacijskih gubitaka se može odrediti kao:

$$H_{Ve} = H_{Ve,inf} + H_{Ve,win} + H_{Ve,v,meh} \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- $H_{Ve,inf}$  - koeficijent ventilacijskih gubitaka uslijed infiltracije vanjskog zraka u grijani prostor (W/K)
- $H_{Ve,win}$  - koeficijent ventilacijskih gubitaka uslijed namjernog prozračivanja (W/K)
- $H_{Ve,v,meh}$  - koeficijent ventilacijskih gubitaka mehaničke ventilacije (W/K)

Koeficijent ventilacijskih gubitaka uslijed infiltracije vanjskog zraka se računa kao:

$$H_{Ve,inf} = n_{inf} V \rho_a c_{p,a} \quad (\text{W/K})$$

gdje su:

- $n_{inf}$  - broj izmjena zraka uslijed infiltracije (h<sup>-1</sup>)
- $V$  - zapremina zraka u zoni (m<sup>3</sup>)
- $\rho_a$  - gustoća zraka (kg/m<sup>3</sup>)
- $c_{p,a}$  - specifični toplotni kapacitet zraka (J/kgK)

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ako nema mehaničke ventilacije ili je mehanička ventilacija balansirana se računa kao:

$$n_{inf} = e_{wind} n_{50} \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- $e_{\text{wind}}$  - broj izmjena zraka uslijed infiltracije broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici pritisaka od 50 Pa, mjerena vrijednost ili prema Tabeli 2. iz ANEKSA VI Pravilnika (1/h)
- $n_{50}$  - faktori zaštićenosti zgrade od vjetra prema Tabeli 3. iz ANEKSA VI Pravilnika (-)

Ukoliko se vrši procjena broja izmjena zraka uslijed infiltracije za postojeće stambene zgrade u funkciji od zaptivenosti i položaja zgrada, može se koristiti Tabela 4. iz ANEKSA VI Pravilnika.

Koeficijent ventilacijskih gubitaka uslijed namjernog prozračivanja računa se kao:

$$H_{\text{ve,win}} = n_{\text{win}} V \rho_a c_{p,a} \quad (\text{W/K})$$

gdje je:

- $n_{\text{win}}$  - broj izmjena zraka uslijed otvaranja prozora, Tabela 5. iz ANEKSA VI Pravilnika (h-1)

U slučaju kad nema mehaničke ventilacije, za stambene i nestambene zgrade mora vrijediti:

$$n_{\text{inf}} + n_{\text{wind}} = \max \{n_{\text{inf}} + n_{\text{wind}}, 0,5\} \quad (\text{1/h})$$

Koeficijent ventilacijskih gubitaka mehaničke ventilacije se računa prema DIN V 18599-2.

#### 2.4.1.3. Razmjena toplotne između zona

Ukoliko se razmatra razmjena toplote između zona razmijenjena toplotna energija transmisijom se računa kao:

$$Q_{\text{Tr,zy}} = \frac{H_{\text{Tr,zy}}}{1000} (\theta_{t,H} - \theta_{y,mn}) t \quad (\text{kWh})$$

Razmijenjena toplotna energija ventilacijom se računa kao:

$$Q_{\text{ve,z-y}} = \frac{H_{\text{ve,z-y}}}{1000} (\theta_{t,H} - \theta_{y,mn}) t \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- $H_{\text{Tr,zy}}$  - koeficijent transmisijske razmjene toplote između zona z i y (W/K)
- $H_{\text{ve,z-y}}$  - koeficijent transmisijske razmjene toplote između zona z i y (W/K)
- $\theta_{t,H}$  - unutrašnja projektna temperatura grljane zone ( $^{\circ}\text{C}$ )
- $\theta_{y,mn}$  - srednja temperatura u susjednoj zoni ( $^{\circ}\text{C}$ )

#### 2.4.1.4. Dobici toplotne energije

Ukupni dobici (priliv) toplotne ( $Q_{H,gn}$ ) određuju se kao zbir ukupnih unutrašnjih i solarnih dobitaka prema standardu BAS EN ISO 13790:2018:

$$Q_{H,gn} = Q_{int} + Q_{sol} \quad (\text{kWh})$$

Unutrašnji dobici toplotne uslijed metabolizma ljudi koji borave u zgradama, uređajima i rasvjjetama računaju se kao:

$$Q_{int} = \frac{q_{spec} A_k t}{1000} \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

$q_{spec}$	-	specifični unutrašnji dobitak po $\text{m}^2$ korisne površine	( $\text{W}/\text{m}^2$ )
$A_k$	-	korisna grijana površina	( $\text{m}^2$ )
$t$	-	proračunsko vrijeme – Tabela 6. iz ANEKSA VI Pravilnika	(h)

Specifični unutrašnji dobitak od ljudi koji borave u zgradama i proračunsko vrijeme su dati u Tabeli 6. iz ANEKSA VI Pravilnika. Specifični unutrašnji dobitak od uređaja se procjenjuje prema instaliranoj snazi, broju uređaja instaliranih u zgradama i broju sati rada. Unutrašnji dobitak toplotne od rasvjete se računa prema BAS EN 15193:2022.

Unutrašnji dobici toplotne  $Q_{int}$  od ljudi i uređaja mogu se pojednostavljeno računati koristeći specifični unutrašnji dobitak energije koji ima vrijednost  $5 \text{ W}/\text{m}^2$  korisne površine za stambene prostore, a  $6 \text{ W}/\text{m}^2$  za nestambene prostore, ukoliko nemaju instalirane neke izrazito snažne uređaje.

Ukupni unutrašnji dobici mogu se odrediti i koristeći izraz:

$$Q_{int} = \left( \sum \Phi_{int,mn,k} \right) \cdot t + \left( \sum_l (1 - b_{tr,l}) \cdot \Phi_{int,mn,u,l} \right) \cdot t \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

$b_{tr,l}$	-	faktor redukcije za susjedne nekondicionirane prostorije sa unutrašnjim izvorom toplotne energije	(-)
$\Phi_{int,mn,k}$	-	prosječni toplotni fluks od unutrašnjih izvora $k$ toplotne energije	(W)
$\Phi_{int,mn,u,l}$	-	prosječni toplotni fluks od unutrašnjeg izvora u susjednoj nekondicioniranoj prostoriji	(W)
$t$	-	dužina sezone grijanja	(h)

Ukupni solarni dobici određuju se prema izrazu:

$$Q_{sol} = \left\{ \sum_k \Phi_{sol,mn,k} \right\} \cdot t + \left\{ \sum_l (1 - b_{tr,l}) \cdot \Phi_{sol,mn,u,l} \right\} \cdot t \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- $b_{tr,l}$  - faktor redukcije za susjedne nekondicionirane prostorije sa unutrašnjim izvorom toplotne energije BAS EN ISO 13789:2018

- $\Phi_{sol,mn,k}$  - prosječni toplotni fluks od solarnog zračenja  $k$  toplotne energije (W)

- $\Phi_{sol,mn,u,l}$  - prosječni toplotni fluks od solarnog zračenja u susjednoj nekondicioniranoj prostoriji (W)

- $t$  - dužina sezone grijanja (h)

#### 2.4.2. Mjesečne vrijednosti potrebne energije za grijanje

Ukoliko je predviđeno grijanje bez prekida, za svaku zonu i vremenski korak (mjесец), potrebna energija za grijanje je data kao:

$$Q_{H,nd} = Q_{H,nd,cont} \quad (\text{kWh})$$

gdje je:

- $Q_{H,nd,cont}$  - potrebna toplotna energija za grijanje pri kontinuiranom radu (kWh)

Toplotna energija za grijanje zgrada pri kontinuiranom radu u određenom mjesecu se računa kao:

$$Q_{H,nd,cont} = \sum_i Q_{H,nd,cont,i} \cdot L_{H,mj} / d_{mj} \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- $Q_{H,nd,cont,i}$  - potrebna toplotna energija za grijanje pri kontinuiranom radu u periodu grijanja (bez prekida u noći i/ili vikendima) (kWh)

- $d_{mj}$  - ukupan broj dana u  $i$ -tom mjesecu (d/mj)

- $L_{H,mj}$  - broj dana rada sistema grijanja u  $i$ -tom mjesecu (d/mj)

Toplotna energija za grijanje zgrada pri radu sa prekidima u određenom mjesecu se računa kao:

$$Q_{H,nd,interm} = \sum_t \alpha_{H,red,t} \cdot Q_{H,nd,interm,t} \cdot L_{H,mj} / d_{mj} \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- $Q_{H,nd,interm,i}$  - potrebna toplotna energija za grijanje pri radu sa prekidima u (kWh)

periodu grijanja (sa prekidima u noći i/ili vikendima)

$$\alpha_{H,red} \quad - \quad \text{bezdimenzionalni faktor koji uzima u obzir prekide u grijanju} \quad (-)$$

Vremenska konstanta  $\alpha_{H,red}$ , koja karakteriše unutrašnju topotnu inerciju grijanog prostora računa se prema izrazu:

$$\alpha_{H,red} = 1 - 3 \left( \frac{\tau_{H,0}}{\tau} \right) \cdot y_H \cdot (1 - f_{H,hr}) \quad (-)$$

gdje su:

- $\tau$  i  $\tau_{H,0}$  - vremenske konstante; za režim grijanja je  $\tau_{H,0} = 15$  (h)
- $y_H$  - bezdimenzionalni odnos topotne bilance (-)
- $f_{H,hr}$  - odnos broja sati rada sistema za grijanje tokom sedmice prema ukupnom broju sati u sedmici (-)

Vremenska konstanta sadrži podatke o topotnom kapacitetu ovojnica i računa se kao:

$$\tau = \frac{C_m / 3600}{H} \quad (h)$$

gdje su:

- $C_m$  - unutrašnji topotni kapacitet, koji predstavlja količinu topote akumuliranu u strukturi zgrade ako unutrašnja temperatura varira sinusoidalno u period od 24 h i sa amplitudom od 1K (J/K)
- $H$  - koeficijent topotnih gubitaka zgrade ( $H = H_{tr} + H_{ve}$ ) (W/K)

$C_m$  se može odrediti na sljedeći način:

$$C_m = 370 A_f \quad (J/K)$$

za zgrade s masivnim unutrašnjim i vanjskim zidovima (masa konstrukcije veća od 550 kg/m<sup>2</sup>),

$$\text{gdje je: } A_f \quad - \quad \text{površina kondicionirane zone zgrade s vanjskim dimenzijama} \quad (m^2)$$

Za ostale zgrade se unutrašnji topotni kapacitet računa prema Tabeli 7. ANEKS VI Pravilnika.

Parametar potreban za proračun faktora iskorištenja dobitaka topote  $\eta_{H,gn}$ , je granična vrijednost omjera topotnih dobitaka i gubitaka,  $y_{H,lim}$ .

Faktor iskorištenja dobitaka topote za period grijanja i vrijednost odnosa topotnih dobitaka i gubitaka računaju se kao (BAS EN ISO 13790:2018):

$$\eta_{H,gn} = \frac{1 - y_H^{a_H}}{1 - y_H^{a_H+1}} \text{ za } y_H > 0 \text{ i } y_H \neq 1 \quad (-)$$

$$\eta_{H,gn} = \frac{a_H}{a_H + 1} \text{ za } y_H = 1 \quad (-)$$

$$\eta_{H,gn} = \frac{1}{y_H} \text{ za } y_H < 0$$

gdje su:

$$a_H \quad \begin{array}{l} \text{- bezdimenzionalni numerički parametar koji zavisi od vrijednosti} \\ \text{vremenske konstante} \end{array} \quad (-)$$

$$y_H \quad \begin{array}{l} \text{- bezdimenzionalni odnos toplotnog bilansa} \end{array} \quad (-)$$

Bezdimenzionalni numerički parametar se računa kao:

$$a_H = a_{H,0} + \frac{\tau}{\tau_{H,0}} \quad (-)$$

Bezdimenzionalni odnos toplotnog bilansa se računa kao odnos toplotnih dobitaka i ukupne razmijenjene toplotne transmisijom i ventilacijom:

$$\gamma_H = \frac{Q_{H,gn}}{Q_{H,ht}} \quad (-)$$

Granična vrijednost odnosa toplotnih dobitaka i gubitaka se računa kao:

$$y_{H,lim} = \frac{a_H + 1}{a_H} \quad (-)$$

Ako je  $\gamma_{H,2} < \gamma_{H,lim} \Rightarrow f_{H,m} = 1$  (grijanje je cijeli mjesec u radu)

Ako je  $\gamma_{H,1} > \gamma_{H,lim} \Rightarrow f_{H,m} = 0$  (nema potrebe za grijanjem)

Dužina sezone grijanja računa se kao:

$$L_H = \sum_{m=1}^{m=12} f_{H,m} \quad (-)$$

gdje je:

$$f_{H,m} \quad \begin{array}{l} \text{- udio broja dana u mjesecu koji pripada sezoni grijanja, a} \\ \text{određuje se prema standardu BAS EN ISO 13790:2018} \end{array} \quad (-)$$

## 2.5. Godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje

Potrebna energija za hlađenje  $Q_{C,nd}$  je računski određena količina toplote koju sistemom hlađenja treba odvesti iz zgrade za održavanje unutrašnje projektne temperature u zgradama tokom perioda hlađenja zgrade za posmatrani period.

Godišnja potrebna energija za hlađenje proračunava se prema normi BAS EN ISO 13790:2018.

Postupak proračuna potrebne energije za hlađenje zgrada ili građevinske zone sadrži:

- Proračun transmisijskih dobitaka energije
- Proračun ventilacijskih i infiltracijskih dobitaka energije
- Proračun solarnih i unutrašnjih priliva toplice
- Proračun faktora iskorištenja toplovnih dobitaka.

Za svaku zonu zgrade, godišnja potrebna energija za hlađenje proračunava se prema normi BAS EN ISO 13790:2018, tako što se proračuna potrebna energija za hlađenje svaki sat u periodu hlađenja:

$$Q_{C,nd} = Q_{C,gn} - \eta_{C,gn} \cdot Q_{C,tr} \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- |               |   |       |
|---------------|---|-------|
| $Q_{C,nd}$    | - potrebna topotna energija za hlađenje   | (kWh) |
| $Q_{C,gn}$    | - ukupni topotni dobici u zgradama za mjesec u periodu hlađenja<br>(ljudi, rasvjeta i ostali aparati) | (kWh) |
| $Q_{C,tr}$    | - razmijenjena topotna energija u periodu hlađenja<br>(transmisijsko, ventilacijsko i infiltracijsko) | (kWh) |
| $\eta_{C,gn}$ | - faktor iskorištenja topotnih gubitaka kod hlađenja  | (-)   |

Unutrašnji topotni dobici i topotni dobici od Sunčeva zračenja proračunavaju se na isti način kao kod proračuna godišnje potrebne topotne energije za grijanje vodeći računa o vrijednosti unutrašnje temperature koja se u ovom slučaju uzima za period hlađenja. Izuzetak je proračun efektivne površine prozirnog elementa. Iz izraza za izmjenjenu topote transmisijom izdvojiti proračun gubitaka prema podu.

U odnosu na proračun  $Q_{H,nd}$  faktor smanjenja zbog sjene od pomicnog zasjenjenja  $F_{sh,gl}$  je stalno uključen te se efektivna površina otvora  $k$  (prozirnog elementa) na koju upada Sunčev zračenje  $A_{sol,k}$  računa iz sljedećeg izraza:

$$A_{sol,k} = g_{gl+sh} (1 - F_F) A_{pr} \quad (\text{m}^2)$$

Ostale jednačine vrijede kao i za proračun  $Q_{H,nd}$ .

Trajanje proračunskog perioda za sve veličine je  $t = 1$  h unutar perioda rada sistema hlađenja.

## 2.6. Godišnja potrebna topotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode

Godišnja potrebna topotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode za stambene zgrade se računa kao:

$$Q_{W,nd} = \frac{q_{W,A,a}}{365} A_k \cdot d \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

- |             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| $q_{W,A,a}$ | - specifična topotna energija potrebna za pripremu potrošne | (kWh/m <sup>2</sup> god.) |
|-------------|---|---------------------------|

tople vode

$A_k$	- korisna površina zgrada	(m <sup>2</sup> )
$d$	- broj dana u posmatranom periodu	(d)

Za nestambene zgrade se godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode računa kao:

$$Q_{W,nd} = 4,182 \cdot V_{W,dan} \cdot f \cdot (\theta_{W,del} - \theta_{W,0}) \frac{d}{3600} \quad (\text{kWh})$$

gdje su:

4,182	- Proizvod specifične topline i gustine vode	kJ/ (l K)
$V_{W,dan}$	- dnevna potrošnja potrošne tople vode po jedinici pri temperaturi $\theta_{W,del}$ (litara/jedinici/dan), dnevna potrošnja urede može se odrediti prema broju radnih mesta i iznosi $V_{W,dan} = 16$ l/radnom mjestu	(l/jedinici/d)
$f$	- broj jedinica (kreveti, radna mjesta i tako dalje)	(-)
$\theta_{W,del}$	- temperatura potrošne tople vode, $\theta_{W,del} = 60$ °C	(°C)
$\theta_{W,0}$	- temperatura vode u cjevovodu, $\theta_{W,0} = 13,5$ °C	(°C)

Pojednostavljene vrijednosti iz DIN 18599, izražene preko ukupne korisne površine prostora (bruto vrijednosti određene do sloja toplotne izolacije) date su u Tabeli 8. iz ANEKSA VI Pravilnika.

Pojednostavljeno za stambene zgrade sa maksimalno tri stambene jedinice specifična vrijednost iznosi 12,5 (kWh/(m<sup>2</sup>a)), a za stambene zgrade s više od tri stambene jedinice specifična vrijednost iznosi 16 (kWh/(m<sup>2</sup>a)), izraženo preko korisne površine zgrade.

## 2.7. Godišnja potrebna energija za rasvjetu

Osvjetljavanje prostora projektovati u skladu s normama BAS EN 12464-1:2022 i BAS EN 12464-2:2015, prema zahtijevanim vrijednostima iz Tabela i tekstualno opisanim zahtjevima za pojedine svjetlotehničke veličine.

Racionalna upotreba energije za rasvjetu se prvenstveno ostvaruje korištenjem dnevnog svjetla, a ako to nije moguće, treba koristiti energetski efikasne sijalice s efikasnim i okolinski prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadajuće uređaje, kao i odgovarajuću regulaciju. Prilikom projektovanja treba voditi računa o veličini i namjeni prostora kao i o broju osoba koje ga koriste, te o posebnim zahtjevima prema vrstama zadatka i aktivnosti.

Energetske zahtjeve za rasvjetu određuje norma BAS EN 15193:2022, na temelju instalirane snage rasvjete i korištenja na godišnjem nivou, a prema vrsti zgrada, prisutnosti i načinu upravljanja rasvjetom.

Ukupna potrebna energija za rasvjetu određuje se prema BAS EN 15193:2022 na sljedeći način:

$$E_L = W_{L,t} + W_{P,t} \quad (\text{kWh})$$

gdje je:

- procijenjena energija koju je potrebno dovesti kako bi rasvjeta ispunjavala svoju funkciju i određuje se putem izraza:

$$W_{L,t} = \sum \frac{\{(P_n \cdot F_C) \cdot [t_D \cdot F_O \cdot F_D + t_N \cdot F_O]\}}{1000} \quad (\text{kWh})$$

gdje je:

$P_n$  – ukupno instalirana snaga rasvjete u prostoriji/zoni  $P_n = \sum P_i$

$P_i$  – nazivna snaga rasvjetnog tijela (izvora svjetlosti); [W],

$F_C$  – faktor konstantnosti osvjetljenja,

$t_D$  – radno vrijeme rasvjete za vrijeme dana [h],

$F_O$  – faktor zauzetosti prostora,

$F_D$  – faktor zavisnosti vještačke rasvjete o dnevnom osvjetljenju,

$t_N$  – radno vrijeme rasvjete za vrijeme noći [h],

$W_{P,t}$  - procijenjena parazitska energija i određuje se putem izraza:  $(\text{kWh})$

$$W_{P,t} = \sum \frac{\{[\mu_{PC} \cdot [t_y - (t_D + t_N)]] + \mu_{em} \cdot t_e\}}{1000}$$

gdje je:

$\mu_{PC}$  – ukupno instalirano parazitno opterećenje (snaga) elemenata kontrole i upravljanja rasvjetom za prostoriju ili zonu [W],

$t_y$  – broj sati u godini (8760 h),

$t_D$  – radno vrijeme rasvjete za vrijeme dana [h],

$t_N$  – radno vrijeme rasvjete za vrijeme noći [h],

$\mu_{em}$  – ukupno instalirano opterećenje (snaga) sigurnosne rasvjete u sobi ili zoni [W]

$t_e$  – vrijeme potrebno za punjenje baterija sigurnosne rasvjete [h],

## 2.8. Godišnja isporučena energija

Vrijednost isporučene energije zavisi od potrebne energije za odvijanje određene aktivnosti i gubitaka termotehničkih sistema. Također, računaju se i uzimaju u obzir vrijednosti energije potrebne za rad pomoćnih uređaja u termotehničkim sistemima. Godišnji gubici sistema sastoje se od gubitaka regulacije, distribucije, skladištenja i proizvodnje za sve razmatrane sisteme (grijanje, hlađenje i priprema potrošne tople vode). U proračun se unose komponente sistema i proračunaju gubici sistema.

Godišnja isporučena energija zgrada  $E_{del}$  se računa kao:

**za stambene zgrade:**

$$E_{del} = Q_{H,del} + Q_{W,del} + Q_{aux} - E_{obnov} - E_{pov} \quad (\text{kWh/god.})$$

gdje su:

- |             |  |            |
|-------------|--|------------|
| $Q_{H,del}$ | - godišnja isporučena toplotna energija  | (kWh/god.) |
| $Q_{W,del}$ | - godišnja isporučena energija za pripremu potrošne tople vode   | (kWh/god.) |
| $Q_{aux}$   | - godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sistema<br>(pumpe, ventilatori, kompresori, regulacija i sl.) prema BAS<br>EN 15241:2008, BAS EN 15243:2008 | (kWh/god.) |
| $E_{obnov}$ | - toplotna energija iz obnovljivih izvora dovedena<br>odgovarajućim sistemom (npr. sunčanim kolektorima)   | (kWh/god.) |
| $E_{pov}$   | - toplotna energija vraćena sistemom za<br>regeneraciju/rekuperaciju   | (kWh/god.) |

**za nestambene zgrade:**

$$E_{del} = Q_{H,del} + Q_{W,del} + Q_{C,del} / COP + Q_{ve} + E_L + Q_{aux} - E_{obnov} - E_{pov}$$

(kWh/god.)

gdje su:

- |             |  |            |
|-------------|--|------------|
| $Q_{H,del}$ | - godišnja isporučena toplotna energija  | (kWh/god.) |
| $Q_{W,del}$ | - godišnja isporučena energija za pripremu potrošne tople vode   | (kWh/god.) |
| $Q_{C,del}$ | - godišnja isporučena energija za hlađenje   | (kWh/god.) |
| $Q_{ve}$    | - godišnja potrebna energija za ventilaciju prema BAS EN ISO<br>13790:2018, BAS EN 15241:2008 i BAS EN 15243:2008  | (kWh/god.) |
| $Q_{aux}$   | - godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sistema<br>(pumpe, ventilatori, kompresori, regulacija i sl.) prema BAS<br>EN 15241:2008, BAS EN 15243:2008 | (kWh/god.) |
| $E_L$       | - godišnja isporučena energija za rasvjetu prema BAS EN<br>15193:2022  | (kWh/god.) |
| $E_{obnov}$ | - toplotna energija iz obnovljivih izvora dovedena<br>odgovarajućim sistemom (npr. sunčanim kolektorima)   | (kWh/god.) |
| $E_{pov}$   | - toplotna energija vraćena sistemom za<br>regeneraciju/rekuperaciju   | (kWh/god.) |

## 2.9. Godišnja primarna energija

Godišnja primarna energija se računa pomoću faktora primarne energije u zavisnosti od izvora energije prema EN 15603, jednako za stambene i nestambene zgrade, vodeći računa o isporučenoj energiji za zgradu:

$$E_{\text{prim}} = \sum_i E_{\text{del},i} \cdot f_{\text{prim,del},i} - \sum_i E_{\text{ex},i} \cdot f_{\text{prim,ex},i} \quad (\text{kWh/god.})$$

gdje su:

$E_{\text{del},i}$	-	godиšnja isporučena energija i-tog izvora energije	(kWh/god.)
$f_{\text{prim,del},i}$	-	faktor isporučene primarne energije i-tog izvora energije	(-)
$E_{\text{ex},i}$	-	godиšnja izvezena energija i-tog izvora energije	(kWh/god.)
$f_{\text{prim,ex},i}$	-	faktor izvezene primarne energije i-tog izvora energije	(-)

Faktor primarne energije u zavisnosti od izvora energije je dat u Tabeli 9. iz ANEKSA VI Pravilnika.

## 2.10. Godišnja emisija CO<sub>2</sub>

Emisija CO<sub>2</sub> može biti direktna i indirektna.

Direktne emisije CO<sub>2</sub> nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr. stambene zgrade i nestambene zgrade), kao posljedica sagorijevanja fosilnih goriva u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr. kotlovi).

Indirektne emisije CO<sub>2</sub> nastaju pri korištenju električne energije ili toplotne energije iz javnih toplana ili kotlovnica, pri čemu do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije. Ukupne emisije CO<sub>2</sub> za posmatrani objekat se računaju kao suma direktnih i indirektnih emisija.

### 2.10.1. Direktne emisije CO<sub>2</sub>

Za proračun direktne emisije CO<sub>2</sub> primjenjuje se sljedeći izraz:

$$EM = EF_c \cdot H_d \cdot O_c \cdot \frac{44}{12} \cdot B \quad (\text{kg/god.})$$

gdje su:

$EM$	-	emisija CO <sub>2</sub>	(kg/god.)
$EF_c$	-	faktor emisije ugljika, Tabela 10. iz ANEKSA VI Pravilnika	(kgC/GJ)
$H_d$	-	donja toplotna moć goriva, Tabela 10. iz ANEKSA VI Pravilnika	(MJ/kg, MJ/m <sup>3</sup> )
$O_c$	-	udio oksidirajućeg ugljika, Tabela 10. iz ANEKSA	(-)

## VI Pravilnika

44/12	-	stehiometrijski omjer CO <sub>2</sub> i C	(-)
B	-	količina sagorjelog goriva	(kg, m <sup>3</sup> )

Pri upotrebi navedenog izraza potrebno je za svako konkretno fosilno gorivo poznavati faktor emisije ugljika, donju toplotnu moć goriva, udio oksidirajućeg ugljika i količinu potrošenog goriva.

Ukoliko nisu poznati faktori emisije ugljika preporučuje se korištenje faktora navedenih u Tabeli 10. iz ANEKSA VI Pravilnika. u kojoj su navedene donje ogrjevne vrijednosti prosječne vrijednosti.

U konkretnom slučaju proračuna emisije CO<sub>2</sub> preporučuje se koristiti vlastite donje ogrjevne vrijednosti, a ukoliko su nepoznate, moguće je koristiti prosječne nacionalne vrijednosti.

Za lakši proračun emisije CO<sub>2</sub> mogu se koristiti i faktori emisije po naturalnoj i energetskoj jedinici goriva, odnosno po jedinici proizvedene korisne toplotne, navedeni u Tabeli 11. iz ANEKSA VI Pravilnika pri čemu se preporučuje da se koriste faktori emisije po energetskoj jedinici goriva.

### 2.10.2. Indirektne emisije CO<sub>2</sub>

Za potrebe proračuna emisije CO<sub>2</sub> uslijed potrošnje električne i/ili toplotne energije sagledava se indirektna emisija koja nastaje na lokaciji proizvodnje energije.

Pri proračunu indirektnih emisija CO<sub>2</sub> koristi se sljedeća formula:

$$EM = AD \cdot EF \quad (\text{kg/god.})$$

gdje su:

EM	- emisija CO <sub>2</sub>	(kg/god.)
AD	- korištена električna/toplotna energije	(kWh/god.)
EF	- specifični faktor emisije CO <sub>2</sub> za električnu ili toplotnu energiju	(kg CO <sub>2</sub> /kWh)

Preporuka je koristiti izmjerene vrijednosti korištene električne/toplotne energije ili koristiti vrijednosti iskazane u računima za električnu i toplotnu energiju.

Za potrebe određivanja emisija CO<sub>2</sub> na godišnjem nivou uz podatak o korištenoj energiji, potrebno je poznavati i specifičnu emisiju CO<sub>2</sub> po jedinici korištene električne/ toplotne energije, Tabela 12. iz ANEKSA VI Pravilnika.

Specifični faktor emisije CO<sub>2</sub> varira od godine do godine i ovisi o hidrometeorološkoj situaciji, odnosno o proizvedenoj električnoj energiji iz hidroelektrana, kao i o strukturi fosilnih goriva korištenih u termoelektranama i javnim toplanama.

Za proračunavanje specifične emisije CO<sub>2</sub> po jedinici korisne toplotne, pri korištenju električnih uređaja za grijanje, prepostavljena je prosječna Efikasnost uređaja od 98%.

Specifični faktori emisije CO<sub>2</sub> za toplotne je proračunat na osnovu prosječnog stepena korisnog dejstva sistema proizvodnje i distribucije toplotne.

### 2.10.3. Smanjenje emisije CO<sub>2</sub>

Smanjenje emisije CO<sub>2</sub> se računa kao razlika emisije prije i nakon primjene mjera za smanjenje emisije (npr. mjere povećanja energetske efikasnosti), a prema izrazu:

$$EM_s = EM_p - EM_n \quad (\text{kg/god.})$$

gdje su:

$EM_s$  - smanjenje emisije CO<sub>2</sub> (kg/god.)

$EM_p$  - emisija CO<sub>2</sub> prije primjene mjera (kg/god.)

$EM_n$  - emisija CO<sub>2</sub> nakon primjene mjera (kg/god.)

Uobičajeno je računati smanjenje emisije CO<sub>2</sub> na godišnjem nivou, a kao posljedica primjene mjera za smanjenje emisije.

### 2.11 Iskazivanje energetskih karakteristika zgrada

Osnovni parametri kojim se iskazuje ispunjavanje ili neispunjavanje uslova propisanih Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada su dvije izračunate vrijednosti:

- relativna vrijednost godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke  $Q''_{H,nd,rel}$ , iskazana kao odnos proračunate referentne toplotne energije i dozvoljene vrijednosti referentne specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje  $Q''_{H,nd}$  (kWh/(m<sup>2</sup>a))

$$Q''_{H,nd,rel} = \frac{Q''_{H,nd,ref}}{Q''_{H,nd,dop}}$$

gdje su:

$Q''_{H,nd,ref}$  - specifična godišnja potrebna energija za grijanje (kWh/m<sup>2</sup>god.)

$Q''_{H,nd,dop}$  - dopuštena vrijednost godišnje potrebne energije za grijanje prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada (kWh/ m<sup>2</sup>god.)

- relativne vrijednosti godišnje primarne energije za grijanje za referentne klimatske podatke  $E''_{prim,rel}$ , iskazana kao odnos proračunate referentne godišnje primarne energije i dozvoljene vrijednosti referentne primarne energije  $E''_{prim,dop}$

$$E''_{prim,rel} = \frac{E''_{prim,ref}}{E''_{prim,dop}}, \quad (\%)$$

gdje su:

- $E_{prim,ref}$  - specifična godišnja primarna energija za referentne uslove (kWh/m<sup>2</sup>god.)
- $E_{prim,dop}$  - dopuštena vrijednost godišnje primarne energije prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada (kWh/ m<sup>2</sup>god.)

Ostali parametri prema kojim se vrednuju energetske karakteristike zgrada su:

- specifična godišnja potrebna energija za grijanje  $Q_{H,nd}$  (kWh/m<sup>2</sup>god),
- koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača, grijanog dijela zgrada,  $H_{tr,adj}$ (W/m<sup>2</sup>K)
- koeficijent prolaza toplice elemenata ovojnica zgrada,  $U_e$ (W/m<sup>2</sup>K).

## 2.12 Penalizacija zbog nepostojanja određenog termotehničkog sistema

Ukoliko u neku vrstu zgrade nije instaliran neki termotehnički sistem, potrebno je izračunati potrebnu (korisnu  $Q_{H,nd}$ ,  $Q_{C,nd}$ ,  $Q_W$ ) energiju za sve termotehničke sisteme definisane u zavisnosti od vrste zgrade kao:

	Vrsta zgrade	Sistem grijanja	Sistem hlađenja	Sistem pripreme PTV	Sistem meh. ventilacije i klimatizacije	Sistem rasvjete
1	Individualna stambena zgrada	DA	NE	DA		NE
2	Kolektivno stanovanje	DA	NE	DA		NE
3	zgrade namijenjene za obavljanje javnih administrativnih poslova vlasti, uprave i lokalne samouprave i poslovne zgrade	DA	DA	NE		DA
4	zgrade namijenjene obrazovanju i kulturi	DA	NE	NE	Uzima se u obzir ako postoji	DA
5	zgrade namijenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti	DA	DA	DA		DA
6	zgrade namijenjene turizmu i ugostiteljstvu	DA	DA	DA		DA
7	zgrade namijenjene za sport i rekreatiju	DA	DA	DA		DA
8	zgrade namijenjene za trgovinu i uslužne djelatnosti	DA	DA	NE		DA
9	ostale nestambene	DA	NE	NE		DA

Npr. postoje hoteli, koji nemaju ugrađen sistem hlađenja, a imaju ugrađen sistem pripreme potrošne tople vode i sistem grijanja. Nepostojanje sistema hlađenja znači da se proračun vezan za sistem hlađenja zaustavlja prisilno na godišnjoj potrebnoj toplotnoj energiji za hlađenje  $Q_C$ . U tom slučaju daljnji proračun isporučene odnosno primarne energije ne bi bio moguć zbog nepostojanja sistema hlađenja. To bi svakako doprinijelo manjoj ukupnoj

isporučenoj odnosno primarnoj energiji, te možda povoljnijoj energetskoj klasi u odnosu na npr. drugi hotel iste geometrije, iste vanjske ovojnica, s istim ugrađenim sistemom pripreme potrošne tople vode i sistemom grijanja, u istom klimatskom području, koji ima dodatno instaliran sistem hlađenja. Da bi se spriječilo postizanje manje specifične godišnje primarne energije odnosno povoljnijoj energetskoj klasi uslijed nepostojanja pojedinog tehničkog sistema provodi se tzv. **penalizacija zbog nepostojanja određenog tehničkog sistema**.

Za svaku zgradu je dato tablično, zavisno od njene namjene, koji sistemi moraju biti obuhvaćeni prilikom proračuna do primarne energije.

Ukoliko posmatrana zgrada nema ugrađen neki od sistema, koji bi prema prethodnoj tabeli trebali biti ugrađeni u zgradi takve namjene, vrši se **penalizacija zbog nepostojanja određenog termotehničkog sistema**.

Penalizacija se vrši tako da se izračunata godišnja potrebna (korisna) energija pomnoži s odgovarajućim faktorom utroška isporučene energije za penalizaciju za svaku pojedinu potrebu posebno:

$$E_{del,H,f} = Q_{H,nd} e_{del,p,HW}$$

$$E_{del,C,f} = Q_{C,nd} e_{del,p,C}$$

$$E_{del,W,f} = Q_W e_{del,p,HW}$$

gdje su:

$E_{del,H,f}$  - ukupna fiktivna isporučena energija sistemu grijanja za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim rada sistema grijanja, [kWh/god.]

$E_{del,C,f}$  - ukupna fiktivna isporučena energija sistemu hlađenja za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim rada sustava grijanja, [kWh/god.]

$E_{del,W,f}$  - ukupna fiktivna isporučena energija sistemu pripreme PTV-a, [kWh/god.]

$Q_{H,nd}$  - godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim rada sistema grijanja grijanja, [kWh/god.]

$Q_{C,nd}$  - godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim rada sistema hlađenja, [kWh/god.]

$Q_W$  - godišnja potrebna toplotna energija za pripremu potrošne tople vode proračunata prema algoritmu, [kWh/god.]

$e_{del,p,HW}$  - faktor utroška isporučene energije za penalizaciju zbog nepostojanja sistema grijanja i sistema pripreme PTV-a, [/]

$e_{del,p,C}$  - faktor utroška isporučene energije za penalizaciju zbog nepostojanja sistema hlađenja, [/]

Faktori utroška isporučene energije u svrhu penalizacije za pojedinu vrstu zgrade određeni su na bazi proračuna od korisne do isporučene energije za termotehničke sistema za pojedinu vrstu zgrada u sklopu Referentnih zgrada, dati u narednoj tabeli:

	Faktori utroška isporučene energije za penalizaciju	Sistem grijanja/PTV	Sistem hlađenja
	Vrsta zgrade	$e_{del,p,HW}$	$e_{del,p,C}$
1	Individualna stambena zgrada	1,50	X
2	Kolektivno stanovanje	1,60	X
3	Zgrada namijenjena za obavljanje javnih administrativnih poslova, poslovna zgrada	1,40	0,30
4	zgrade namijenjene obrazovanju i kulturi	1,25	X

5	zgrade namijenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti	1,60	0,36
6	zgrade namijenjene turizmu i ugostiteljstvu	1,50	0,30
7	zgrade namijenjene za sport i rekreaciju	1,50	0,53
8	zgrade namijenjene za trgovinu i uslužne djelatnosti	1,40	0,46
9	ostale nestambene	1,30	X

Pomoću faktora utroška isporučene energije se dolazi do fiktivne isporučene energije za termotehnički sistem koji bi zgrada trebala imati, a nema.

U praksi su moguća slijedeća dva slučaja, koja je potrebno razlikovati:

1. zgrada u potpunosti nema neki od zahtijevanih termotehničkih sustava, koji bi po svojoj namjeni trebala imati (npr. hotel ima sistem grijanja i pripreme PTV-a, a sistem hlađenja nema),

2. zgrada ima samo u jednom dijelu svoje površine ugrađen zahtijevani termotehnički sistem, a u preostalom dijelu nema, iako bi trebala imati (npr. osnovna škola).

Kod zgrade koja u potpunosti nema zahtijevani termotehnički sistem, izračunata korisna energija se množi s odgovarajućim faktorom utroška isporučene energije.

Kod zgrade koja u dijelu prostora ima zahtijevani termotehnički sistem, a u dijelu nema, a trebala bi, penalizacija se vrši za dio prostora koji nema potrebnii termotehnički sistem.

Prilikom proračuna primarne energije moguća su dva slučaja:

1. zgrada u potpunosti nema neki od zahtijevanih termotehničkih sistema, koji bi po svojoj namjeni trebala imati (npr. hotel ima sistem grijanja i pripreme PTV-a, a sistem hlađenja nema), tada se fiktivna primarna energija dobija tako da se fiktivna isporučena energija pomnoži s faktorom primarne energije  $f_p$  za energiju/energent dostupan na lokaciji (najčešće je to električna energija, odnosni može biti i neki i drugi emergent koji je moguće koristiti u proizvodnji toplotne energije, npr. ukoliko zgrada osim priključka na električnu energiju ima i priključak na prirodni plin)

2. zgrada ima samo u jednom dijelu svoje površine ugrađen zahtijevani termotehnički sistem, a u preostalom dijelu nema, iako bi trebala imati (npr. osnovna škola), tada se fiktivna primarna energija dijela površine zgrade koji nema ugrađeni zahtijevani termotehnički sistem se dobiva tako da se fiktivna isporučena energija pomnoži s faktorom primarne energije  $f_p$  energije/energenta koji se koristi za dio zgrade koji ima zahtijevani termotehnički sistem.

## ANEKS VII

### IZVOD IZ IZVJEŠTAJA ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE GRIJANE NA TEMPERATURU 18 °C ILI VIŠU I ZGRADE GRIJANE NA TEMPERATURU VEĆU OD 12 °C A MANJU OD 18 °C

IZVOD IZ IZVJEŠTA O ENERGETSKOM PREGLEDU			
PODACI O ZGRADI			
<p>Naziv zgrade:</p> <p>Vrsta zgrade: <input type="checkbox"/> stambena <input type="checkbox"/> nestambena <input type="checkbox"/> ostale</p> <p>Podtip zgrade:</p> <p>Fotografija zgrade</p> <p>Adresa</p> <p>Mjesto</p> <p>Katastarska općina</p> <p>Katastarska čestica</p> <p>Godina izgradnje</p> <p>Godina veće obnove</p> <p>Mjerodavna meteorološka stanica</p> <p>Klimatska zona Sjever</p> <p>Vlasnik/Investitor zgrade/dijela zgrade:</p> <p>Adresa vlasnika/investitora: Mjesto Poštanski broj</p> <p>Naručilac energetskog pregleda:</p> <p>Adresa naručioca: Mjesto Poštanski broj</p> <p>Nosilac izrade Projekta energetske efikasnosti zgrade kao sastavni dio glavnog projekta :</p> <p>Arhitektonski dio Ime i prezime</p> <p>Mašinski dio Ime i prezime</p> <p>Elektroteh. dio Ime i prezime</p> <p>Izvođač radova</p> <p>Korisna grijana površina zgrade: <math>A_k [m^2]</math></p> <p>Površina ovojnice zgrade: <math>A [m^2]</math></p> <p>Bruto zapremina grijanog dijela zgrade: <math>V_e [m^3]</math></p> <p>Neto zapremina grijanog dijela zgrade:</p> <p>Faktor oblika zgrade: <math>f_0 [m^{-1}]</math></p> <p>Koefficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog dijela zgrade: <math>H_{tr} [W/m^2K]</math></p>			

ENERGETSKE KARAKTERISTIKE ZGRADE		Referentne vrijednosti	Stvarne vrijednosti
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje:	Q''H,nd [kWh/m <sup>2</sup> god]		
Specifična godišnja isporučena energija:	E''del [kWh/m <sup>2</sup> god]		
Specifična godišnja primarna energija:	E''prim [kWh/m <sup>2</sup> god]		
CO <sub>2</sub> [t/god]			

### ENERGETSKI RAZRED

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje  
 $Q''H,nd,rel = (Q''H,nd,ref / Q''H,nd,dop) \times 100 [\%]$

Energetski razred zgrade po $Q_{hnd}$	<input type="checkbox"/> A <sup>+</sup>	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> G
---------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Relativna specifična godišnja primarna energija  $E_{prim}$

Energetski razred zgrade po $E_{prim}$	<input type="checkbox"/> A <sup>+</sup>	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> G
--	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

### PODACI O IZRADIĆAVUĆU ENERGETSKOG PREGLEDA

Ovlašteno lice	Građevinski dio zgrade:	Energetski savjetnik	
Registarski broj ovlaštenog lica:		Broj licence:	<input type="checkbox"/> potpis
Ime i prezime imenovanog lica:	Mašinski dio zgrade	Energetski savjetnik	
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom licu		Broj licence:	<input type="checkbox"/> potpis
Potpis i pečat	Elektroteh. dio zgrade:	Energetski savjetnik	
		Broj licence:	<input type="checkbox"/> potpis
<input type="checkbox"/> Energetski audit se radi u svrhu energetskog certificiranja		Datum izdavanja	
Svrha izdavanja energetskog certifikata	<input type="checkbox"/> Javno izlaganje	<input type="checkbox"/> Promet nekretnina	<input type="checkbox"/> Nova zgrada
			<input type="checkbox"/> Veća obnova

### PRORAČUNSKI PODACI

Unutrašnja projektna temperatura u sezoni grijanja [°C]:	
Broj sati rada sistema grijanja/hlađenja td [h/dan]:	
Unutrašnja projektna temperatura u sezoni hlađenja [°C]:	
Broj dana rada sistema grijanja/hlađenja duse [dan/sedm.]:	
Broj sati rada sistema mehaničke ventilacije/klimatizacije tV,meh [h/dan]:	

### GRAĐEVINSKI DIJELOVI ZGRADE

H' tr,dop [W/m <sup>2</sup> K] Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog dijela zgrade	H' tr [W/m <sup>2</sup> K]	H' tr,dop [W/m <sup>2</sup> K]	ISPUNJENO
Koeficijent prolaza toploće	U [W/m <sup>2</sup> K]	Umax [W/m <sup>2</sup> K]	ISPUNJENO
Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, transparentni elementi omotača zgrade (Uw)			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Ostakljeni dio prozora, balkonskih vrata, krovnih prozora, transparentnih elemenata omotača zgrade (Ug)			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Plafoni iznad vanjskog zraka, plafoni iznad garaže			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0 °C			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

Zidovi prema tlu, podovi prema tlu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Vanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s netransparentnim vratnim krilom i ostakljene pregrade prema negrijanom prostoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Stijenke kutija za roletne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Plafoni i zidovi između stanova, plafoni između grijanih radnih prostorija različitih korisnika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Kupole i svjetlosne trake	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Vrata vjetrobrana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE

## PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI

	Za referentne klimatske podatke		Za stvarne klimatske podatke		Zahtjev	
	Ukupno [kWh/god]	Specifično [kWh/m <sup>2</sup> /god]	Ukupno [kWh/god]	Specifično [kWh/m <sup>2</sup> /god]	DOPUŠTENO	ISPUNJENO
QH,nd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
QW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
QC,nd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
QH,ls	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
QW,ls	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
QC,ls	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
QH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
QI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Edel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Eprim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
CO2 [t/god]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE

## PODACI O TERMOTEHNIČKIM SISTEMIMA ZGRADE

### PODACI O SISTEMU GRIJANJA

Način grijanja:	<input type="checkbox"/> Lokalno	<input type="checkbox"/> etažno	<input type="checkbox"/> centralno	<input type="checkbox"/> daljinsko
Vrsta uređaja za dobijanje potrebne toplotne energije:	<input type="checkbox"/> peć	<input type="checkbox"/> standardni kotao	<input type="checkbox"/> niskotemperaturni kotao	
	<input type="checkbox"/> kondenzacioni kotao	<input type="checkbox"/> toplotna podstanica/daljinko	<input type="checkbox"/> toplotna pumpa	
Godina proizvodnje izvora toplotne energije za grijanje:				
Godina ugradnje/veće značajne obnove sistema grijanja:				
Broj instaliranih ure_aja za dobijanje toplotne energije:				
Izvor energije za grijanje zgrade:	<input type="checkbox"/> prirodni plin	<input type="checkbox"/> ukapljeni naftni	<input type="checkbox"/> lož ulje	<input type="checkbox"/> elektricna

		plin		energija
<input type="checkbox"/> ugalj	<input type="checkbox"/> daljinski izvor	<input type="checkbox"/> OIE	<input type="checkbox"/> .....	
Nazivna snaga instaliranih uređaja za proizvodnju toplotne energije:			[kW]	
Ogrjevni medij za prenos toplotne energije:	<input type="checkbox"/> voda	<input type="checkbox"/> para	<input type="checkbox"/> radna tvar	<input type="checkbox"/> .....
Projektna temperatura ogrjevnog medija:	polazna	[°C]	povratna	[°C]
Instalirana oprema u sistemu grijanja:	<input type="checkbox"/> cirkulacijske pumpe			<input type="checkbox"/> .....
Nazivna snaga instalirane opreme u sistemu grijanja:		[kW]		
Stepen iskorištenja uređaja za dobijanje toplotne energije: (podatak proizvođača za nove uređaje; rezultat mjerenja za postojeće uređaje)		[%]		
Vrsta grijnih tijela za predaju toplotne energije:	<input type="checkbox"/> radijatori	<input type="checkbox"/> konvektori	<input type="checkbox"/> cijevni grijaci	<input type="checkbox"/> površinski grijaci
<input type="checkbox"/> podno/zidno stropno	<input type="checkbox"/> .....			
Ukupna instalirana snaga grijnih tijela:		[kW]		
Način regulacije sistema grijanja:	<input type="checkbox"/> ručno	<input type="checkbox"/> automatski	<input type="checkbox"/> centr. nadzor i upr	<input type="checkbox"/> .....
Serviser(i) sistema:				

#### PDACI O SISTEMU PRIPREME POTROŠNE TOPLJE VODE

Način pripreme potrošne tople vode	<input type="checkbox"/> lokalno	<input type="checkbox"/> etažno	<input type="checkbox"/> spremnik	<input type="checkbox"/> protočno
Izvor energije za pripremu potrošne tople vode	<input type="checkbox"/> prirodni plin	<input type="checkbox"/> ukapljeni naftni plin	<input type="checkbox"/> lož ulje	<input type="checkbox"/> električna energija
	<input type="checkbox"/> ugalj	<input type="checkbox"/> daljinski izvor	<input type="checkbox"/> OIE	<input type="checkbox"/> .....

#### PODACI O SISTEMU HLAĐENJA ZGRADE

Način hlađenja zgrade	<input type="checkbox"/> lokalno	<input type="checkbox"/> etažno	<input type="checkbox"/> centralno	<input type="checkbox"/> nema
Izvori energije koji se koriste za hlađenje zgrade	<input type="checkbox"/> električna energija	<input type="checkbox"/> .....		
Godina ugradnje/zadnje veće obnove sistema hlađenja:				
Vrsta uređaja za dobijanje rashladne energije:	<input type="checkbox"/> kompresorski vodom hlađeni	<input type="checkbox"/> kompresorski zrakom hlađeni	<input type="checkbox"/> apsorcijski	<input type="checkbox"/> .....
Broj instaliranih uređaja za dobijanje rashladne energije:				
Nazivna snaga instaliranih uređaja za dobijanje rashladne energije:		[kW]		
Nazivna električna snaga instaliranih uređaja za dobijanje rashladne energije:		[kW]		
Radna tvar u sistemu hlađenja:		Spremnik rashladne energije:	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Zapremina i temperatura spremnika rashladne energije:	<input type="checkbox"/> voda	<input type="checkbox"/> radna tvar	<input type="checkbox"/> .....	
Projektna temperatura rashladnog medija:	polazna	[°C]	povratna	[°C]
Vrsta rashladnih tijela za izmjenu rashladne energije:	<input type="checkbox"/> direktni isparivač/unut. jed.	<input type="checkbox"/> ventilkonvektori	<input type="checkbox"/> površinska rashladna tijela	<input type="checkbox"/> .....
Instalirana snaga rashladnih tijela:		[kW]		
Način regulacije sistema hlađenja:	<input type="checkbox"/> ručno	<input type="checkbox"/> automatski	<input type="checkbox"/> centr. nadzor i	<input type="checkbox"/> .....

Serviser(i) sistema:			upr.	
<b>PODACI O SISTEMU PRISILNE VENTILACIJE</b>				
Vrsta sistema prisilne ventilacije u zgradi:	<input type="checkbox"/> pod pritiskom	<input type="checkbox"/> odsisni	<input type="checkbox"/> pod pritiskom i odsisni	<input type="checkbox"/> sušenje <input type="checkbox"/>
Procesi pripreme zraka u zgradi:	<input type="checkbox"/> grijanje	<input type="checkbox"/> hlađenje	<input type="checkbox"/> sušenje	<input type="checkbox"/> ovlaživanje
Projektni protok vanjskog zraka za ventilaciju (ukupno):	[m <sup>3</sup> /h]			
Broj instaliranih uređaja ventilacije pod pritiskom:				
Projektni protok zraka ventilacije pod pritiskom (ukupno):	[m <sup>3</sup> /h]			
Broj instaliranih uređaja odsisne ventilacije:				
Projektni protok zraka odsisne ventilacije (ukupno):	[m <sup>3</sup> /h]			
Broj instaliranih uređaja odsisne i ventilacije pod pritiskom:				
Projektni protok zraka odsisne i ventilacije pod pritiskom (ukupno):	[m <sup>3</sup> /h]			
Sistem povrata topline iz istrošenog zraka u zgradi (rekuperacija):	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE		
Vrsta uređaja sistema povrata topline iz istrošenog zraka u zgradi:	<input type="checkbox"/> povrat osjetne topline	<input type="checkbox"/> povrat osjetne topline i vlage		
Stepen povrata topline (stepen iskoristivosti):	[%]			
Stepen povrata vlage:	[%]			
Ogrjevni medij za prijenos toplotne energije do grijачa zraka:	<input type="checkbox"/> voda	<input type="checkbox"/> para	<input type="checkbox"/> radna tvar	<input type="checkbox"/> .....
Nazivna ogrjevna snaga instaliranih grijaća zraka (ukupno):	[kW]			
Nazivna električna snaga instaliranih ventilatora za prijenos zraka (ukupno):	[kW]			
Projektno stanje dovodnog zraka u režimu grijanja:	temperatura	[°C]	relativna vlažnost	[%]
Projektno stanje dovodnog zraka u režimu hlađenja:	temperatura	[°C]	relativna vlažnost	[%]
Nazivna električna snaga instaliranih uređaja za prijenos toplotne/rashladne energije	[kW]			
Medij za ovlaživanje zraka:	<input type="checkbox"/> voda	<input type="checkbox"/> para		
Instalirani učinak ovlaživača:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Način upravljanja:	<input type="checkbox"/> ručno	<input type="checkbox"/> automatski	<input type="checkbox"/> centr. nadzor i upr.	<input type="checkbox"/> .....
Serviser(i) sistema:				

## KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje [%]:



Udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode [%]:



Udio obnovljivih izvora energije u isporučenoj energiji za rad termotehničkih sistema [%]:



Vrsta sistema sa obnovljivim izvorima energije	<input type="checkbox"/> topotna pumpa <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> fotermalni kolektori	<input type="checkbox"/> fotonapon	<input type="checkbox"/> biomasa
--	--	---	------------------------------------	----------------------------------

### MJERE POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

R.br.	Opis mjere	Energetski razred zgrade nakon realizacije mjere	Uštede isporučene energije [kWh/god]	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub> [t/god]

### REZIME PREPORUKA ZA POVECANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE


## ENERGETSKA KLASA ZGRADE U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE

### 1. Energetska klasa za stambene zgrade

1.1. Individualna stambena i individualna stambeno-poslovna zgrada (porodična kuća)						
Energetska klasa	Q <sub>H,nd,</sub> rel	Referentni klimatski podaci			E <sub>prim</sub> rel	Referentni klimatski podaci
		[%]	Q'' <sub>H,nd;</sub> [kWh/(m <sup>2</sup> a)]			
	f <sub>0</sub>		≤ 0,20	0,20 < f <sub>0</sub> < 1,05	f <sub>0</sub> ≥ 1,05	
A+	≤ 25	≤ 14	≤ (10,88+15,42*f <sub>0</sub> )	≤ 27	≤ 25	≤ 40,5
A	≤ 50	≤ 23	≤ (18,4+25,7*f <sub>0</sub> )	≤ 45	≤ 50	> 40,5 ≤ 67,5
B	≤ 100	≤ 47	≤ (36,28 + 51,41*f <sub>0</sub> )	≤ 90	≤ 100	> 67,5 ≤ 135
C	≤ 200	≤ 96	≤ (75,83+102,82*f <sub>0</sub> )	≤ 184	≤ 200	> 135 ≤ 270
D	≤ 300	≤ 146	≤ (115,38+154,23*f <sub>0</sub> )	≤ 277	≤ 300	> 270 ≤ 405
E	≤ 375	≤ 183	≤ (144,23+192,78*f <sub>0</sub> )	≤ 347	≤ 375	> 405 ≤ 506,25
F	≤ 450	≤ 219	≤ (173,07+231,34*f <sub>0</sub> )	≤ 416	≤ 450	> 506,25 ≤ 607,5
G	> 450	> 219	> (173,07+231,34*f <sub>0</sub> )	> 416	> 450	> 607,5

1.2 Višestambena zgrada (zgrada kolektivnog stanovanja sa etažnom svojinom)						
Energetska klasa	Q <sub>H,nd,</sub> rel	Referentni klimatski podaci			E <sub>prim</sub> rel	Referentni klimatski podaci
		[%]	Q'' <sub>H,nd;</sub> [kWh/(m <sup>2</sup> a)]			
	f <sub>0</sub>		≤ 0,20	0,20 < f <sub>0</sub> < 1,05	f <sub>0</sub> ≥ 1,05	
A+	≤ 25	≤ 14	≤ (10,88+15,42*f <sub>0</sub> )	≤ 27	≤ 25	≤ 54
A	≤ 50	≤ 24	≤ (18,4+25,7*f <sub>0</sub> )	≤ 45	≤ 50	> 54 ≤ 90
B	≤ 100	≤ 47	≤ (36,28 + 51,41*f <sub>0</sub> )	≤ 90	≤ 100	> 90 ≤ 180
C	≤ 200	≤ 80	≤ (59,02+102,82*f <sub>0</sub> )	≤ 167	≤ 200	> 180 ≤ 360
D	≤ 300	≤ 113	≤ (81,77+154,23*f <sub>0</sub> )	≤ 244	≤ 300	> 360 ≤ 540
E	≤ 375	≤ 141	≤ (102,21+192,78*f <sub>0</sub> )	≤ 305	≤ 375	> 540 ≤ 675
F	≤ 450	≤ 169	≤ (122,65+231,34*f <sub>0</sub> )	≤ 366	≤ 450	> 675 ≤ 810
G	> 450	> 169	> (122,65+231,34*f <sub>0</sub> )	> 366	> 450	> 810

## 2. Energetska klasa za nestambene zgrade

2.1 Zgrada namijenjena za obavljanje javnih administrativnih poslova, poslovna zgrada						
Energetska klasa	$Q_{H,nd}$ , rel	Referentni klimatski podaci			$E_{prim}$ , rel	Referentni klimatski podaci
	[%]	$Q''_{H,nd}; [\text{kWh}/(\text{m}^2\text{a})]$			[%]	$E''_{prim}; [\text{kWh}/(\text{m}^2\text{a})]$
		$f_0 \leq 0,20$	$0,20 < f_0 < 1,05$	$f_0 \geq 1,05$		
A+	$\leq 30$	$\leq 9$	$\leq (5,98+15,42*f_0)$	$\leq 22$	$\leq 30$	$\leq 28,5$
A	$\leq 50$	$\leq 15$	$\leq (9,97+25,7*f_0)$	$\leq 37$	$\leq 50$	$> 28,5 \leq 47,5$
B	$\leq 100$	$\leq 30,23$	$\leq (19,95 + 51,41*f_0)$	$\leq 73,93$	$\leq 100$	$> 47,5 \leq 95$
C	$\leq 200$	$\leq 60$	$\leq (39,96+102,82*f_0)$	$\leq 148$	$\leq 200$	$> 95 \leq 190$
D	$\leq 300$	$\leq 91$	$\leq (59,85+154,23*f_0)$	$\leq 222$	$\leq 300$	$> 190 \leq 285$
E	$\leq 375$	$\leq 113$	$\leq (74,81+192,78*f_0)$	$\leq 277$	$\leq 375$	$> 285 \leq 356,25$
F	$\leq 450$	$\leq 136$	$\leq (89,77+231,34*f_0)$	$\leq 333$	$\leq 450$	$> 356,25 \leq 427,5$
G	$> 450$	$> 136$	$> (89,77+231,34*f_0)$	$> 333$	$> 450$	$> 427,5$

2.2 Zgrade namijenjene obrazovanju i kulturi						
Energetska klasa	$Q_{H,nd}$ , rel	Referentni klimatski podaci			$E_{prim}$ , rel	Referentni klimatski podaci
	[%]	$Q''_{H,nd}; [\text{kWh}/(\text{m}^2\text{a})]$			[%]	$E_{prim}; [\text{kWh}/(\text{m}^2\text{a})]$
		$f_0 \leq 0,20$	$0,20 < f_0 < 1,05$	$f_0 \geq 1,05$		
A+	$\leq 30$	$\leq 7$	$\leq (3,48+15,42*f_0)$	$\leq 20$	$\leq 30$	$\leq 25,5$
A	$\leq 50$	$\leq 11$	$\leq (5,8+25,7*f_0)$	$\leq 33$	$\leq 50$	$> 25,5 \leq 42,5$
B	$\leq 100$	$\leq 21,89$	$\leq (11,61 + 51,41*f_0)$	$\leq 65,59$	$\leq 100$	$> 42,5 \leq 85$
C	$\leq 200$	$\leq 44$	$\leq (23,22+102,82*f_0)$	$\leq 131$	$\leq 200$	$> 85 \leq 170$
D	$\leq 300$	$\leq 66$	$\leq (34,83+154,23*f_0)$	$\leq 197$	$\leq 300$	$> 170 \leq 255$
E	$\leq 375$	$\leq 82$	$\leq (43,53+192,78*f_0)$	$\leq 246$	$\leq 375$	$> 255 \leq 318,75$
F	$\leq 450$	$\leq 99$	$\leq (52,24+231,34*f_0)$	$\leq 295$	$\leq 450$	$> 318,75 \leq 382,5$
G	$> 450$	$> 99$	$> (52,24+231,34*f_0)$	$> 295$	$> 450$	$> 382,5$

2.3 Zgrade namijenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti						
Energetska klasa	$Q_{H,nd}$ , rel	Referentni klimatski podaci			$E_{prim}$ , rel	Referentni klimatski podaci
	[%]	$Q''_{H,nd}; [\text{kWh}/(\text{m}^2\text{a})]$			[%]	$E_{prim}; [\text{kWh}/(\text{m}^2\text{a})]$
		$f_0 \leq 0,20$	$0,20 < f_0 < 1,05$	$f_0 \geq 1,05$		
A+	$\leq 30$	$\leq 12$	$\leq (9,34+15,42*f_0)$	$\leq 26$	$\leq 30$	$\leq 75$
A	$\leq 50$	$\leq 21$	$\leq (15,57+25,7*f_0)$	$\leq 43$	$\leq 50$	$> 75 \leq 125$
B	$\leq 100$	$\leq 41,44$	$\leq (31,15 + 51,41*f_0)$	$\leq 85,13$	$\leq 100$	$> 125 \leq 250$
C	$\leq 200$	$\leq 83$	$\leq (62,3+102,82*f_0)$	$\leq 170$	$\leq 200$	$> 250 \leq 500$
D	$\leq 300$	$\leq 124$	$\leq (93,45+154,23*f_0)$	$\leq 255$	$\leq 300$	$> 500 \leq 750$
E	$\leq 375$	$\leq 155$	$\leq (116,81+192,78*f_0)$	$\leq 319$	$\leq 375$	$> 750 \leq 937,5$
F	$\leq 450$	$\leq 186$	$\leq (140,17+231,34*f_0)$	$\leq 383$	$\leq 450$	$> 937,5 \leq 1125$
G	$> 450$	$> 186$	$> (140,17+231,34*f_0)$	$> 383$	$> 450$	$> 1125$

#### 2.4 Zgrade namijenjene turizmu i ugostiteljstvu

Energetska klasa	Q <sub>H,nd,</sub> rel [%]	Referentni klimatski podaci			E <sub>prim</sub> rel [%]	Referentni klimatski podaci E <sub>prim</sub> ; [kWh/(m <sup>2</sup> a)]		
		Q'' <sub>H,nd</sub> ; [kWh/(m <sup>2</sup> a)]						
		f <sub>0</sub> ≤ 0,20	0,20 < f <sub>0</sub> < 1,05	f <sub>0</sub> ≥ 1,05				
A+	≤ 30	≤14	≤(11,36+15,42*f <sub>0</sub> )	≤28	≤ 30	≤ 45		
A	≤ 50	≤24	≤(18,93+25,7*f <sub>0</sub> )	≤46	≤ 50	> 45 ≤ 75		
B	≤ 100	≤48,15	≤(37,87 + 51,41*f <sub>0</sub> )	≤91,85	≤ 100	> 75 ≤ 150		
C	≤ 200	≤96	≤(75,74+102,82*f <sub>0</sub> )	≤184	≤ 200	> 150 ≤ 300		
D	≤ 300	≤144	≤(113,61+154,23*f <sub>0</sub> )	≤276	≤ 300	> 300 ≤ 450		
E	≤ 375	≤181	≤(142,01+192,78*f <sub>0</sub> )	≤344	≤ 375	> 450 ≤ 562,5		
F	≤ 450	≤217	≤(170,41+231,34*f <sub>0</sub> )	≤413	≤ 450	> 562,5 ≤ 675		
G	> 450	>217	>(170,41+231,34*f <sub>0</sub> )	>413	> 450	> 675		

#### 2.5 Zgrade namijenjene za sport i rekreaciju

Energetska klasa	Q <sub>H,nd,</sub> rel [%]	Referentni klimatski podaci			E <sub>prim</sub> rel [%]	Referentni klimatski podaci E <sub>prim</sub> ; [kWh/(m <sup>2</sup> a)]		
		Q'' <sub>H,nd</sub> ; [kWh/(m <sup>2</sup> a)]						
		f <sub>0</sub> ≤ 0,20	0,20 < f <sub>0</sub> < 1,05	f <sub>0</sub> ≥ 1,05				
A+	≤ 30	≤38	≤(35,34+15,42*f <sub>0</sub> )	≤52	≤ 30	≤ 105		
A	≤ 50	≤64	≤(58,9+25,7*f <sub>0</sub> )	≤86	≤ 50	> 105 ≤ 175		
B	≤ 100	≤128,09	≤(117,81 + 51,41*f <sub>0</sub> )	≤171,79	≤ 100	> 175 ≤ 350		
C	≤ 200	≤256	≤(235,62+102,82*f <sub>0</sub> )	≤344	≤ 200	> 350 ≤ 700		
D	≤ 300	≤384	≤(353,43+154,23*f <sub>0</sub> )	≤515	≤ 300	> 700 ≤ 1050		
E	≤ 375	≤480	≤(441,78+192,78*f <sub>0</sub> )	≤644	≤ 375	> 105 ≤ 1312,5		
F	≤ 450	≤576	≤(530,14+231,34*f <sub>0</sub> )	≤773	≤ 450	> 1312,5 ≤ 1575		
G	> 450	>576	>(530,14+231,34*f <sub>0</sub> )	>773	> 450	>1575		

#### 2.6 Zgrade namijenjena za trgovinu i uslužne djelatnosti

Energetska klasa	Q <sub>H,nd,</sub> rel [%]	Referentni klimatski podaci			E <sub>prim</sub> rel [%]	Referentni klimatski podaci E <sub>prim</sub> ; [kWh/(m <sup>2</sup> a)]		
		Q'' <sub>H,nd</sub> ; [kWh/(m <sup>2</sup> a)]						
		f <sub>0</sub> ≤ 0,20	0,20 < f <sub>0</sub> < 1,05	f <sub>0</sub> ≥ 1,05				
A+	≤ 30	≤20	≤(16,64+15,42*f <sub>0</sub> )	≤33	≤ 30	≤ 120		
A	≤ 50	≤33	≤(27,74+25,7*f <sub>0</sub> )	≤55	≤ 50	> 120 ≤ 200		
B	≤ 100	≤65,76	≤(55,48 + 51,41*f <sub>0</sub> )	≤109,46	≤ 100	> 200 ≤ 400		
C	≤ 200	≤132	≤(110,962+102,82*f <sub>0</sub> )	≤219	≤ 200	> 400 ≤ 800		
D	≤ 300	≤197	≤(166,44+154,23*f <sub>0</sub> )	≤328	≤ 300	> 800 ≤ 1200		
E	≤ 375	≤247	≤(208,05+192,78*f <sub>0</sub> )	≤410	≤ 375	> 1200 ≤ 1500		
F	≤ 450	≤296	≤(249,66+231,34*f <sub>0</sub> )	≤493	≤ 450	> 1500 ≤ 1800		
G	> 450	>296	>(249,66+231,34*f <sub>0</sub> )	>493	> 450	>1800		

**2.7 Ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili višu**

Energetski klasa	Q <sub>H,nd,</sub> rel	Referentni klimatski podaci			E <sub>prim</sub> rel	Referentni klimatski podaci
		Q'' <sub>H,nd;</sub> [kWh/(m <sup>2</sup> a)]				
	[%]	f <sub>0</sub> ≤ 0,20	0,20 < f <sub>0</sub> < 1,05	f <sub>0</sub> ≥ 1,05	[%]	E <sub>prim</sub> ; [kWh/(m <sup>2</sup> a)]
A+	≤ 30	≤14	≤(10,88+15,42*f0)	≤27	≤ 30	≤ 54
A	≤ 50	≤23	≤(18,4+25,7*f0)	≤45	≤ 50	> 54 ≤ 90
B	≤ 100	≤47	≤(36,28 + 51,41*f0)	≤90	≤ 100	> 90 ≤ 180
C	≤ 200	≤93	≤(72,56+102,82*f0)	≤181	≤ 200	> 180 ≤ 360
D	≤ 300	≤140	≤(108,84+154,23*f0)	≤271	≤ 300	> 360 ≤ 540
E	≤ 375	≤175	≤(136,05+192,78*f0)	≤338	≤ 375	> 540 ≤ 675
F	≤ 450	≤210	≤(163,26+231,34*f0)	≤406	≤ 450	> 675 ≤ 810
G	> 450	>210	>(163,26+231,34*f0)	>406	> 450	>810

## ANEKS IX

1.

## ENERGETSKI CERTIFIKAT

## OPĆI PODACI O ZGRADI

 nova postojeća veća obnova

Naziv zgrade			
Vrsta zgrade			
Vlasnik/Investitor			
Adresa			
Mjesto		Poštanski broj	
k. č. KO			
Korisna grijana površina		Faktor oblika objekta $f_0$ ( $\text{m}^{-1}$ )	
Bruto zapremina grijan. dij. objekta $V_e$ ( $\text{m}^3$ )		Godina izgradnje	
Klimatska regija	Sjever	Godina veće obnove	

## ENERGETSKE KARAKTERISTIKE


## ZGRADE

Referentna vrijednost

Stvarna vrijednost

Specifična godišnja potrebna energija za grijanje $Q''_{\text{H},\text{nd}}$ ( $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{god})$ )		
Specifična godišnja isporučena energija $E''_{\text{del}}$ ( $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{god})$ )		
Specifična godišnja primarna energija $E''_{\text{prim}}$ ( $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{god})$ )		
Godišnja emisija ugljen dioksida $\text{CO}_2$ (t/god)		

ENERGETSKA KLASA	Relativna vrijednost	Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje $Q''_{\text{H},\text{nd}}$ [ $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{a})$ ]	Relativna specifična godišnja primarna energija [ $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{a})$ ]
------------------	----------------------	--	---



## ROK VAŽENJA CERTIFIKATA/PODACI O PRAVNOM LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGETSKI PREGLED

Oznaka energetskog certifikata RB

Datum izdavanja

Datum isteka

Ovlašteno pravno lice ili preduzetnik

Broj licence.ovl.pr. lica

Ime i prezime imenovanog lica u ovl. prav. licu ili pred. (Potpis i pečat)

## PODACI O LICIMA KOJI SU UČESTVOVALI U ENERGETSKOM PREGLEDU

Dio

Građevinski

Mašinski

Elektrotehnički

Ime i prezime energetskih savjetnika

Broj licence energetskih savjetnika

Potpis energetskih savjetnika

**PRORAČUNSKI PODACI**

Unutrašnja projektna temperatura u sezoni grijanja [°C]:

Broj sati rada sistema grijanja/hlađenja  $t_d$  [h/dan]:

Unutrašnja projektna temperatura u sezoni hlađenja [°C]:

Broj dana rada sistema grijanja/hlađenja  $d_{use}$  [dan/sedm.]:Broj sati rada sistema mehaničke ventilacije/klimatizacije  $t_{V,meh}$  [h/dan]:**GRAĐEVINSKI DIJELOVI ZGRADE**

Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog dijela zgrade

H' tr  
[W/m<sup>2</sup>K]H' tr,dop  
[W/m<sup>2</sup>K]

ISPUNJENO

 DA  NE

Koeficijent prolaza toplove

U  
[W/m<sup>2</sup>K]U<sub>max</sub>  
[W/m<sup>2</sup>K]

ISPUNJENO

 DA  NE

Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu

 DA  NE
Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, transparentni elementi omotača zgrade ( $U_w$ )
 DA  NE
Ostakljeni dio prozora, balkonskih vrata, krovnih prozora, transparentnih elemenata omotača zgrade ( $U_g$ )
 DA  NE

Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu

 DA  NE

Plafoni iznad vanjskog zraka, plafoni iznad garaže

 DA  NE

Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C

 DA  NE

Zidovi prema tlu, podovi prema tlu

 DA  NE

Vanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s netransparentnim vratnim krilom i ostakljene pregrade prema negrijanom prostoru

 DA  NE

Stijenke kutija za roletne

 DA  NE

Plafoni i zidovi između stanova, plafoni između grijanih radnih prostorija različitih korisnika

 DA  NE

Kupole i svjetlosne trake

 DA  NE

Vrata vjetrobrana

 DA  NE
**PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI**

Za referentne klimatske podatke

Za stvarne klimatske podatke

Zahtjev

Ukupno\_

Specifično

Ukupno\_

Specifično

DOPUŠTENO

ISPUNJENO

 $Q_{H,nd}$ 

[kWh/god]

[kWh/god]

[kWh/m<sup>2</sup>god]
 DA  NE
 $Q_w$ 

[kWh/god]

[kWh/god]

[kWh/m<sup>2</sup>god]
 DA  NE

$Q_{C,nd}$	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE				
$Q_{H,ls}$	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE				
$Q_{W,ls}$	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE				
$Q_{C,ls}$	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE				
$Q_H$	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE				
$Q_i$	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE				
$E_{del}$	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE				
$E_{prim}$	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE				
$CO_2$ [t/god]	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE				

## PODACI O TEHNIČKIM SISTEMIMA ZGRADE

Način grijanja:	<input type="checkbox"/> lokalno	<input type="checkbox"/> etažno	<input type="checkbox"/> centralno	<input type="checkbox"/> daljinsko
Godina proizvodnje izvora toplotne energije za grijanje:				
Godina proizvodnje izvora toplotne energije za grijanje:				
Izvor energije za grijanje zgrade:	<input type="checkbox"/> prirodni plin	<input type="checkbox"/> ukapljeni naftni plin	<input type="checkbox"/> lož ulje	<input type="checkbox"/> električna energija
	<input type="checkbox"/> ugalj	<input type="checkbox"/> daljinski izvor	<input type="checkbox"/> OIE	<input type="checkbox"/> .....
Način pripreme potrošne tople vode	<input type="checkbox"/> lokalno	<input type="checkbox"/> etažno	<input type="checkbox"/> spremnik	<input type="checkbox"/> protočno
Izvor energije za pripremu potrošne tople vode	<input type="checkbox"/> prirodni plin	<input type="checkbox"/> ukapljeni naftni plin	<input type="checkbox"/> lož ulje	<input type="checkbox"/> električna energija
	<input type="checkbox"/> ugalj	<input type="checkbox"/> daljinski izvor	<input type="checkbox"/> OIE	<input type="checkbox"/> .....
Način hlađenja zgrade	<input type="checkbox"/> lokalno	<input type="checkbox"/> etažno	<input type="checkbox"/> centralno	<input type="checkbox"/> nema

o			
Izvor energije koji se koristi za hlađenje zgrade	<input type="checkbox"/> električna energija	<input type="checkbox"/> .....	
Vrsta ventilacije	<input type="checkbox"/> prisilna bez povrata topline	<input type="checkbox"/> prisilna sa povratom topline	<input type="checkbox"/> prirodna

#### KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Udio obnovljivih izvora energije u potreboj toplooj energiji za grijanje [%]:

Udio obnovljivih izvora energije u potreboj toplooj energiji za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode [%]:

Udio obnovljivih izvora energije u isporučenoj energiji za rad termotehničkih sistema [%]:

Vrsta sistema sa obnovljivim izvorima energije	<input type="checkbox"/> toplotna pumpa <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> fotermalni kolektori	<input type="checkbox"/> fotonapon	<input type="checkbox"/> biomasa
--	---	---	------------------------------------	----------------------------------

#### MJERE POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

R. br.	Opis mjere	Energetski razred zgrade nakon realizacije mјere	Uštede isporučene energije [kWh/god]	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub> [t/god]

#### REZIME PREPORUKA ZA POVECANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE

o			
---	--	--	--

Korisna grijana površina zgrade	A <sub>k</sub>	[m <sup>2</sup> ]	Ukupna neto površina grijanog dijela zgrade
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade	V <sub>e</sub>	[m <sup>3</sup> ]	je bruto zapremina grijanog dijela zgrade kojem je površina omotača jednaka A (površina omotača grijanog dijela zgrade).
Faktor oblika zgrade	f <sub>0</sub>	[m <sup>-1</sup> ]	f <sub>0</sub> = A/V <sub>e</sub> [m <sup>-1</sup> ], je količnik površine omotača grijanog dijela zgrade, A [m <sup>2</sup> ], i bruto zapremine, V <sub>e</sub> [m <sup>3</sup> ], grijanog dijela zgrade.
Srednja vanjska temperatura	Θ <sub>e</sub>	[°C]	prosječna vrijednost temperature vanjskog zraka u posmatranom vremenskom periodu prema meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji zgrade.
Unutrašnja projektna temperatura	Θ <sub>int,set,H</sub>	[°C]	je projektom predviđena temperatura unutrašnjeg zraka svih prostora grijanog dijela zgrade.

Koeficijent transmisionog toplotnog gubitka	Htr,ad	[W/m2K]	je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru i razlike između unutrašnje projektnе temperature grijanja i vanjske temperature.
Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje	QH,nd	[kWh/god]	je računski određena količina toplote koju sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutrašnje projektnе temperature u zgradi tokom razdoblja grijanja zgrade.
Godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode	QW	[kWh/god]	je računski određena količina toplote koju sistemom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tokom jedne godine za zagrijavanje vode
Godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje	QC,nd	[kWh/god]	je računski određena količina toplote koju sistemom hlađenja treba tokom jedne godine odvesti iz zgrade za održavanje unutrašnje projektnе temperature u zgradi tokom razdoblja hlađenja zgrade.
Godišnji toplotni gubici sistema grijanja	QH,ls	[kWh/god]	su energetski gubici sistema grijanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi.
Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu potrošne tople vode	QW,ls	[kWh/god]	su energetski gubici sistema pripreme potrošne tople vode tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode
Godišnji gubici sistema hlađenja	QC,ls	[kWh/god]	su energetski gubici sistema hlađenja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi
Godišnja potrebna toplotna energija	QH	[kWh/god]	je zbir godišnje potrebne toplote i godišnjih toplotnih gubitaka sistema za grijanje i pripremu potrošne tople vode u zgradi.
Godišnja potrebna energija za rasvjetu	QI	[kWh/god]	je računski određena količina energije koju treba dovesti zgradi tokom jedne godine za rasvjetu.
Godišnja isporučena energija	Edel	[kWh/god]	je energija dovedena tehničkim sistemima zgrade tokom jedne godine za pokrivanje energijskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema
Godišnja primarna energija	Eprim	[kWh/god]	je računski određena energija potrebna za zadovoljavanje svih energijskih potreba zgrade tokom jedne godine koja nije podvrнутa nijednom postupku pretvaranja.
Godišnja emisija ugljjenioksida	CO2	[kg/god]	je masa emitovanog ugljjenioksida u vanjsku okolinu tokom jedne godine koja je CO <sub>2</sub> posljedica energetskih potreba zgrade.

## **POPIS PROPISA, NORMI I PRORAČUNSKIH POSTUPAKA ZA ODREĐIVANJE PODATAKA NAVEDENIH U ENERGETSKOM CERIFIKATU**

**POPIS BOSANSKOHERCEGOVAČKIH STANDARDA I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUN I ISPITIVANJA GRAĐEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE U POGLEDU MINIMALNIH ZAHTJEVA ZA ENERGETSKIM KARAKTERISTIKAMA ZGRADA KOJE TREBA ISPUNITI PRILIKOM PROJEKTOVANJA NOVIH I VEĆE OBNOVE POSTOJEĆIH ZGRADA**

**BAS EN ISO 6946:2018** Građevinski dijelovi i građevinski elementi – Toplinska izolacija i provodljivost -- Metoda proračuna

**BAS EN ISO 10077-1:2018** Toplotne karakteristike prozora, vrata i sistema za zaštitu od sunca - Proračun koeficijenta prolaza toplove – Dio 1: Opće

**BAS EN ISO 10077-2:2018** Toplotne karakteristike prozora, vrata i sistema za zaštitu od sunca – Proračun koeficijenta prolaza toplove – Dio 2: Numerička metoda za okvire

**BAS EN ISO 10211:2018** Termički mostovi u građevinskim konstrukcijama – Tokovi toplove i površinske temperature – Detaljni proračuni

**BAS EN ISO 10456:2008** Građevinski materijali i proizvodi – Hidrotermalne karakteristike – Tabelarne proračunske vrijednosti i procedure za ispitivanje i za određivanje nominalnih i proračunskih topotnih vrijednosti

**BAS EN ISO 12524:2005** Građevinski materijali i proizvodi – Hidrotermalne karakteristike – Tabelarni prikaz računskih vrijednosti (povučen 2008, u vezi je sa BAS EN ISO 9346:2008 Hidrotermalne karakteristike građevina i građevinskih materijala – Fizikalne veličine za prenošenje mase)

**BAS EN 12412-2:2007** Toplotne karakteristike prozora, vrata i otvora – Određivanje koeficijenta topotne provodljivosti pomoću ispitivanja sa vrućim ormarićem – Dio 2: Okviri

**BAS EN ISO 13788:2013** Hidrotermalne karakteristike građevinskih dijelova i elemenata zgrade - Temperatura unutarnje površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija – Metoda proračuna

**BAS EN ISO 13789:2018** Toplotne karakteristike građevina – Koeficijenti prenošenja topote transmisijom i ventilacijom – Metode proračuna

**BAS EN ISO 13790:2008** Energetska svojstva građevina – Proračun energije potrebne za grijanje i hlađenje prostora (povučen 2018, u vezi je sa BAS EN ISO 52016-1:2018 Energetske karakteristike građevina – Energija potrebna za grijanje i hlađenje, unutrašnje temperature i osjetna i latentna topotna opterećenja – Dio 1: Postupci proračuna)

**BAS EN ISO 14683:2018** Termički mostovi u građevinskim konstrukcijama (u visokogradnji) – Linijski topotni mostovi – Pojednostavljena metoda ispitivanja i orijentacione vrijednosti

**BAS EN 410:2012** Staklo u zgradarstvu – Određivanje svjetlosnih i sunčanih karakteristika ostakljenja

**BAS EN 674:2012** Staklo u građevinarstvu – Određivanje koeficijenta prolaska topote (U - vrijednost) – Metoda sa zaštićenom vrelom pločom

**BAS EN ISO 13370:2018** Toplotne karakteristike zgrada – Prenos toplote preko tla – Metode proračuna

**BAS EN 13829** Toplotne karakteristike građevina – Određivanje propustljivosti zraka građevina – Metoda ispitivanja diferenciranog pritiska (povučen 2008, u vezi je sa BAS EN ISO 9972:2016 Toplotne karakteristike građevina – Određivanje propustljivosti zraka građevina – Metoda ispitivanja diferenciranog pritiska)

**BAS EN 13162 + A1:2016** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) – Specifikacija

**BAS EN 13163 + A2:2018** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) – Specifikacija

**BAS EN 13164+A1:2016** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) – Specifikacija

**BAS EN 13165+A2:2017** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrade – Fabrički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PU) – Specifikacija

**BAS EN 13166+A2:2017** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) - Specifikacija

**BAS EN 13167+A1:2016** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od celularnog (ćelijastog) stakla (CG) – Specifikacija

**BAS EN 13168+A1:2016** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) – Specifikacija

**BAS EN 13169+A1:2016** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) – Specifikacija

**BAS EN 13170+A1:2016** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) – Specifikacija

**BAS EN 13171+A1:2016** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranih drvenih vlakana (WF) – Specifikacija

**BAS EN 13172:2013** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Vrednovanje usklađenosti

**BAS EN 13499:2007** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Povezani sistemi za vanjsku topotnu izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena – Specifikacija

**BAS EN 13500:2007** Proizvodi za topotnu izolaciju zgrada – Povezani sistemi za vanjsku topotnu izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune – Specifikacija

**BAS EN 1745:2021** Zidovi i proizvodi za zidanje – Metode određivanja računskih i topotnih vrijednosti

**BAS EN 15193-1+A1:2022** Energetske karakteristike građevina – Energetski zahtjevi za osvjetljenje – Dio 1: Specifikacije, Modul M9

**DIN V 18599:2011** Energetische Bewertung von Gebäuden (Energetska efikasnost u zgradama)

**BAS EN 12464-1:2022** Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – Dio 1: Radna mjesta u zatvorenom prostoru

**BAS EN 12464-2:2015** Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – Dio 2: Radna mjesta na otvorenom

**BAS EN 15241:2008** Ventilacija za građevine – Metode proračuna gubitaka energije uslijed ventilacije i infiltriranja u komercijalnim zgradama (povučen 2018, u vezi je sa BAS EN 16798-5-1:2018 Energetske karakteristike zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 5-1: Metode proračuna energetskih zahtjeva sistema za ventilaciju i klimatizaciju (moduli M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 1: Distribucija i proizvodnja)

**BAS EN 15243:2008** Ventilacija za građevine – Proračun temperatura prostora, opterećenja i energije za građevine sa postavljanjem klima-uređaja (povučen 2018, u vezi je sa BAS EN 16798-9:2018 Energetske karakteristike zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 9: Metode proračuna energetskih zahtjeva sistema za hlađenje (moduli M4-1, M4-4, M4-9) – Opće; BAS EN 16798-13:2018 Energetske karakteristike zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 13: Proračun sistema za hlađenje (Modul M4-8) – Opće; BAS CEN/TR 16798-14:2018 Energetske karakteristike zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 14: Interpretacija zahtjeva EN 16798-13 – Proračun sistema za hlađenje (modul M4-8) – Opće)

**BAS EN 12207:2018** Prozori i vrata - Zrakopropusnost – Klasifikacija